

AB-001	<a href="#">Pan Caspase Inhibitor (Z-VAD(OMe)-FMK)</a>	5 mg	894-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-001	<a href="#">Pan Caspase Inhibitor (Z-VAD(OMe)-FMK)</a>	5 mg	894-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-002	<a href="#">Granzyme B Inhibitor (Z-AAD-CMK)</a>	5 mg	744-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-002	<a href="#">Granzyme B Inhibitor (Z-AAD-CMK)</a>	5 mg	744-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-003	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Inhibitor (Z-DEVD-FMK)</a>	5 mg	993-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-003	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Inhibitor (Z-DEVD-FMK)</a>	5 mg	993-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-004	<a href="#">Caspase-8 FLICE.</a>	3 mg	700-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-004	<a href="#">Caspase-8 FLICE.</a>	3 mg	700-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-007	<a href="#">Caspase-6 Inhibitor (Z-VEID-FMK)</a>	3 mg	704-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-007	<a href="#">Caspase-6 Inhibitor (Z-VEID-FMK)</a>	3 mg	704-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-008	<a href="#">Caspase-2, 3 Inhibitor (Z-VDVAD-FMK)</a>	3 mg	802-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-008	<a href="#">Caspase-2, 3 Inhibitor (Z-VDVAD-FMK)</a>	3 mg	802-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-009	<a href="#">Caspase-1,4,5 Inhibitor (Z-WEHD-FMK)</a>	1 mg	545-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-009	<a href="#">Caspase-1,4,5 Inhibitor (Z-WEHD-FMK)</a>	1 mg	545-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-010	<a href="#">Caspase-4,5,9 Inhibitor (Z-LEHD-FMK)</a>	1 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-010	<a href="#">Caspase-4,5,9 Inhibitor (Z-LEHD-FMK)</a>	1 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-011	<a href="#">Caspase-1 ICE Inhibitor 2 (Z-YVAD-FMK)</a>	3 mg	612-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-011	<a href="#">Caspase-1 ICE Inhibitor 2 (Z-YVAD-FMK)</a>	3 mg	612-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-014	<a href="#">Biotin-VAD-FMK, Pan-Caspase Inhibitor</a>	1 mg	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-014	<a href="#">Biotin-VAD-FMK, Pan-Caspase Inhibitor</a>	1 mg	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-015	<a href="#">BOC-D-FMK</a>	5 mg	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	

AB-015	<a href="#">BOC-D-FMK</a>	5 mg	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-021	<a href="#">Caspase-13 Inhibitor (Z-LEED-FMK)</a>	3 mg	912-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-021	<a href="#">Caspase-13 Inhibitor (Z-LEED-FMK)</a>	3 mg	912-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-022	<a href="#">Z-AEVD-FMK</a>	3 mg	650-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-022	<a href="#">Z-AEVD-FMK</a>	3 mg	650-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-024	<a href="#">Caspase-1 ICE Inhibitor 2 -CHO (Ac-YVAD-CHO)</a>	5 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-024	<a href="#">Caspase-1 ICE Inhibitor 2 -CHO (Ac-YVAD-CHO)</a>	5 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-025	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Inhibitor -CHO (Ac-DEVD-CHO)</a>	5 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-025	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Inhibitor -CHO (Ac-DEVD-CHO)</a>	5 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-026	<a href="#">Caspase-8 FLICE Inhibitor-CHO (Ac-IETD-CHO)</a>	5 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-026	<a href="#">Caspase-8 FLICE Inhibitor-CHO (Ac-IETD-CHO)</a>	5 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-027	<a href="#">Caspase-6 Inhibitor-CHO (Ac-VEID-CHO)</a>	5 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-027	<a href="#">Caspase-6 Inhibitor-CHO (Ac-VEID-CHO)</a>	5 mg	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-028	<a href="#">Caspase Inhibitor Q-VD-OPH</a>	5 mg	806-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-028	<a href="#">Caspase Inhibitor Q-VD-OPH</a>	5 mg	806-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-045	<a href="#">Biotin-A-A-Phep(Oph)2</a>	5 mg	790-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-045	<a href="#">Biotin-A-A-Phep(Oph)2</a>	5 mg	790-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-046	<a href="#">MeOSuc-A-A-Phep(Oph)2</a>	5 mg	810-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-046	<a href="#">MeOSuc-A-A-Phep(Oph)2</a>	5 mg	810-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-047	<a href="#">MeOSuc-A-A-P-Phep(Oph)2</a>	5 mg	816-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-047	<a href="#">MeOSuc-A-A-P-Phep(Oph)2</a>	5 mg	816-Eur	Kamiya Biomedical KB	

AB-050	<a href="#">Calpain Inhibitor 1 (Z-LLY-FMK)</a>	3 mg	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-050	<a href="#">Calpain Inhibitor 1 (Z-LLY-FMK)</a>	3 mg	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-051	<a href="#">Calpain Inhibitor 2 (Mu-F-hF-FMK)</a>	5 mg	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-051	<a href="#">Calpain Inhibitor 2 (Mu-F-hF-FMK)</a>	5 mg	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-052	<a href="#">MMP Inhibitor-1</a>	5 mg	564-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-052	<a href="#">MMP Inhibitor-1</a>	5 mg	564-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-053	<a href="#">Beta-Secretase Inhibitor</a>	3 mg	983-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-053	<a href="#">Beta-Secretase Inhibitor</a>	3 mg	983-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-054	<a href="#">Gamma-Secretase Inhibitor</a>	3 mg	1044-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-054	<a href="#">Gamma-Secretase Inhibitor</a>	3 mg	1044-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-055	<a href="#">SH-5</a>	1 mg	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-055	<a href="#">SH-5</a>	1 mg	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-056	<a href="#">SH-6</a>	1 mg	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-056	<a href="#">SH-6</a>	1 mg	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-057	<a href="#">Ac-VAD-CHO</a>	5 mg	463-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AB-057	<a href="#">Ac-VAD-CHO</a>	5 mg	463-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AC-001	<a href="#">Caspase-1 ICE Fluorogenic Substrate 2 (Ac-YVAD-AFC)</a>	10 mg	411-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-001	<a href="#">Caspase-1 ICE Fluorogenic Substrate 2 (Ac-YVAD-AFC)</a>	10 mg	411-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-003	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Fluorogenic Substrate (Ac-DEVD-AFC)</a>	10 mg	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-003	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Fluorogenic Substrate (Ac-DEVD-AFC)</a>	10 mg	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-004	<a href="#">Caspase-8 FLICE Fluorogenic Substrate (Ac-IETD-AFC)</a>	5 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat

AC-004	<a href="#">Caspase-8 FLICE Fluorogenic Substrate (Ac-IETD-AFC)</a>	5 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-007	<a href="#">Caspase-6 Fluorogenic Substrate (Ac-VEID-AFC)</a>	10 mg	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-007	<a href="#">Caspase-6 Fluorogenic Substrate (Ac-VEID-AFC)</a>	10 mg	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-008	<a href="#">Caspase-2, 3 Fluorogenic Substrate (Ac-VDVAD-AFC)</a>	5 mg	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-008	<a href="#">Caspase-2, 3 Fluorogenic Substrate (Ac-VDVAD-AFC)</a>	5 mg	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-010	<a href="#">Caspase-4,5,9 Fluorogenic Substrate (Ac-LEHD-AFC)</a>	5 mg	386-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-010	<a href="#">Caspase-4,5,9 Fluorogenic Substrate (Ac-LEHD-AFC)</a>	5 mg	386-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-021	<a href="#">Caspase-1 ICE Fluorogenic Substrate 1 (Ac-VAD-AFC)</a>	5 mg	444-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-021	<a href="#">Caspase-1 ICE Fluorogenic Substrate 1 (Ac-VAD-AFC)</a>	5 mg	444-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-023	<a href="#">Caspase-1 ICE Substrate 2-pNA (Ac-YVAD-pNA)</a>	25 mg	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-023	<a href="#">Caspase-1 ICE Substrate 2-pNA (Ac-YVAD-pNA)</a>	25 mg	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-024	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Substrate-pNA (Ac-DEVD-pNA)</a>	25 mg	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-024	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Substrate-pNA (Ac-DEVD-pNA)</a>	25 mg	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-025	<a href="#">Caspase-8 Substrate-pNA (Ac-IETD-pNA)</a>	25 mg	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-025	<a href="#">Caspase-8 Substrate-pNA (Ac-IETD-pNA)</a>	25 mg	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-026	<a href="#">Caspase-6 Substrate-pNA (Ac-VEID-pNA)</a>	25 mg	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-026	<a href="#">Caspase-6 Substrate-pNA (Ac-VEID-pNA)</a>	25 mg	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-027	<a href="#">Caspase-2,3 Substrate -pNA (Ac-VDVAD-pNA)</a>	25 mg	548-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-027	<a href="#">Caspase-2,3 Substrate -pNA (Ac-VDVAD-pNA)</a>	25 mg	548-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-028	<a href="#">Caspase-4,5,9 Substrate -pNA (Ac-LEHD-pNA)</a>	25 mg	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-028	<a href="#">Caspase-4,5,9 Substrate -pNA (Ac-LEHD-pNA)</a>	25 mg	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat

AC-029	<a href="#">Caspase-1,4,5 Substrate -pNA (Ac-WEHD-pNA)</a>	25 mg	730-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-029	<a href="#">Caspase-1,4,5 Substrate -pNA (Ac-WEHD-pNA)</a>	25 mg	730-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-030	<a href="#">Granzyme B Substrate 2-pNA (Ac-IEPD-pNA)</a>	25 mg	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-030	<a href="#">Granzyme B Substrate 2-pNA (Ac-IEPD-pNA)</a>	25 mg	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-051	<a href="#">MMP Substrate-1</a>	5 mg	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-051	<a href="#">MMP Substrate-1</a>	5 mg	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-052	<a href="#">MMP Substrate-2</a>	3 mg	685-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-052	<a href="#">MMP Substrate-2</a>	3 mg	685-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-053	<a href="#">MMP Substrate-3</a>	3 mg	691-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-053	<a href="#">MMP Substrate-3</a>	3 mg	691-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-054	<a href="#">MMP Substrate-4</a>	3 mg	691-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-054	<a href="#">MMP Substrate-4</a>	3 mg	691-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-055	<a href="#">MMP Substrate-5</a>	3 mg	691-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-055	<a href="#">MMP Substrate-5</a>	3 mg	691-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-056	<a href="#">MMP Substrate-6</a>	3 mg	683-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-056	<a href="#">MMP Substrate-6</a>	3 mg	683-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-058	<a href="#">Alpha-Secretase Substrate-2</a>	1 mg	488-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-058	<a href="#">Alpha-Secretase Substrate-2</a>	1 mg	488-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-059	<a href="#">Beta-Secretase Substrate-1</a>	1 mg	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-059	<a href="#">Beta-Secretase Substrate-1</a>	1 mg	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-060	<a href="#">Beta-Secretase Substrate-2</a>	1 mg	488-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat

AC-060	<a href="#">Beta-Secretase Substrate-2</a>	1 mg	488-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-062	<a href="#">Gamma-Secretase Substrate-2</a>	1 mg	481-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-062	<a href="#">Gamma-Secretase Substrate-2</a>	1 mg	481-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-063	<a href="#">Granzyme B Fluorogenic Substrate (Ac-IEDP-AFC)</a>	10 mg	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-063	<a href="#">Granzyme B Fluorogenic Substrate (Ac-IEDP-AFC)</a>	10 mg	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-064	<a href="#">Caspase-1 ICE Substrate pNA (Ac-VAD-pNA)</a>	25 mg	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AC-064	<a href="#">Caspase-1 ICE Substrate pNA (Ac-VAD-pNA)</a>	25 mg	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
AD-003	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Inhibitor Biotin Tag (Biotin-DEVD-FMK)</a>	1 mg	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AD-003	<a href="#">Caspase-3 CPP32 Inhibitor Biotin Tag (Biotin-DEVD-FMK)</a>	1 mg	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AD-012	<a href="#">Caspase Inhibitor Negative Control Biotin Tag (Cathepsin B Inhibitor Biotin Tag) (Biotin-FA-FMK)</a>	5 mg	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
AD-012	<a href="#">Caspase Inhibitor Negative Control Biotin Tag (Cathepsin B Inhibitor Biotin Tag) (Biotin-FA-FMK)</a>	5 mg	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
AE-001	<a href="#">Caspase Inhibitor Negative Control (Cathepsin B Inhibitor) (Z-FA-FMK)</a>	5 mg	355-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
AE-001	<a href="#">Caspase Inhibitor Negative Control (Cathepsin B Inhibitor) (Z-FA-FMK)</a>	5 mg	355-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
AF-016	<a href="#">Fas Ligand [CD95 Ligand] Inhibitor</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AF-016	<a href="#">Fas Ligand [CD95 Ligand] Inhibitor</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AF-016	<a href="#">Fas Ligand [CD95 Ligand] Inhibitor</a>	50	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AP-002	<a href="#">Staurosporine</a>	1 mg	492-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AP-002	<a href="#">Staurosporine</a>	1 mg	492-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AP-004	<a href="#">Calphostin C</a>	1 mg	575-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AP-004	<a href="#">Calphostin C</a>	1 mg	575-Eur	Kamiya Biomedical KB	

AP-005	<a href="#">Swinholide A</a>	10 µg	276-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AP-005	<a href="#">Swinholide A</a>	10 µg	276-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AP-005	<a href="#">Swinholide A</a>	10	297-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AP-006	<a href="#">Fostriecin</a>	10 µg	276-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AP-006	<a href="#">Fostriecin</a>	10 µg	276-Eur	Kamiya Biomedical KB	
AP-006	<a href="#">Fostriecin</a>	10	297-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-006	<a href="#">Beta-Amyloid (1-40)</a>	1 mg	552-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-006	<a href="#">Beta-Amyloid (1-40)</a>	1 mg	552-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-007	<a href="#">Beta-Amyloid (1-42)</a>	1 mg	1073-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-008	<a href="#">EDG-1 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-008	<a href="#">EDG-1 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-009	<a href="#">EDG-1 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-009	<a href="#">EDG-1 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-010	<a href="#">EDG-2 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-010	<a href="#">EDG-2 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-011	<a href="#">EDG-2 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-011	<a href="#">EDG-2 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-012	<a href="#">EDG-4 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-012	<a href="#">EDG-4 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-013	<a href="#">EDG-6 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-013	<a href="#">EDG-6 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

BC-014	<a href="#">EDG-6 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-014	<a href="#">EDG-6 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-015	<a href="#">EDG-7 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-015	<a href="#">EDG-7 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-016	<a href="#">EDG-7 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-016	<a href="#">EDG-7 Control</a>	100 uL	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-017	<a href="#">EDG-8 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-017	<a href="#">EDG-8 Blocking Peptide</a>	50 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-022	<a href="#">Orexin-A Peptide</a>	0.5 mg	639-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BC-023	<a href="#">Orexin B Peptide, Human</a>	1 mg	460-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-024	<a href="#">Orexin-B Peptide, Mouse</a>	1 mg	460-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
BC-025	<a href="#">CART Peptide (55-102), Rat</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
BC-026	<a href="#">CART Peptide (55-102), Human</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-027	<a href="#">CD40L, human recombinant</a>	50 ug	794-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-027	<a href="#">CD40L, human recombinant</a>	50 ug	794-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-028	<a href="#">AMPA</a>	10 mg	383-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-028	<a href="#">AMPA</a>	10 mg	383-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-029	<a href="#">AMOA</a>	5 mg	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-029	<a href="#">AMOA</a>	5 mg	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-030	<a href="#">THA</a>	10 g	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-030	<a href="#">THA</a>	10 g	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	



BC-031	<a href="#">JC-1, Iodide</a>	5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-031	<a href="#">JC-1, Iodide</a>	5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-032	<a href="#">PARP-1, human recombinant</a>	20 ug	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-032	<a href="#">PARP-1, human recombinant</a>	20 ug	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-033	<a href="#">PARP-2, mouse recombinant</a>	20 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-033	<a href="#">PARP-2, mouse recombinant</a>	20 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-034	<a href="#">DAF-2 DA</a>	1 mg	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-034	<a href="#">DAF-2 DA</a>	1 mg	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-035	<a href="#">DAF-FM DA</a>	1 mg	819-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-035	<a href="#">DAF-FM DA</a>	1 mg	813-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-041	<a href="#">[Boc-Glu(ObzL)]2-Lys-Ome</a>	5 mg	284-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-041	<a href="#">[Boc-Glu(ObzL)]2-Lys-Ome</a>	5 mg	284-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-042	<a href="#">Brain-Derived Neurotrophic Factor, human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-042	<a href="#">Brain-Derived Neurotrophic Factor, human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-043	<a href="#">Glial Derived Neurotrophic Factor, Human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-043	<a href="#">Glial Derived Neurotrophic Factor, Human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-044	<a href="#">Leptin, murine recombinant</a>	1 mg	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-044	<a href="#">Leptin, murine recombinant</a>	1 mg	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-045	<a href="#">NT-3 (Neurotrophin 3), human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-045	<a href="#">NT-3 (Neurotrophin 3), human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-046	<a href="#">NT-4 (Neurotrophin 4), human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant

BC-046	<a href="#">NT-4 (Neurotrophin 4), human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-047	<a href="#">Oncostatin M, human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-047	<a href="#">Oncostatin M, human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-048	<a href="#">Osteocalcin, purified bovine</a>	100 ug	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
BC-048	<a href="#">Osteocalcin, purified bovine</a>	100 ug	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
BC-050	<a href="#">Stem Cell Factor, human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-050	<a href="#">Stem Cell Factor, human recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-051	<a href="#">Stem Cell Factor, murine recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-051	<a href="#">Stem Cell Factor, murine recombinant</a>	10 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-052	<a href="#">[Boc-Asp(Obzl)-Lys(z)-OtBu], Reversin 121</a>	5 mg	379-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-052	<a href="#">[Boc-Asp(Obzl)-Lys(z)-OtBu], Reversin 121</a>	5 mg	379-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-070	<a href="#">Hypericin</a>	10 mg	759-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-070	<a href="#">Hypericin</a>	10 mg	759-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-071	<a href="#">Pseudohypericin</a>	10 mg	891-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-071	<a href="#">Pseudohypericin</a>	10 mg	891-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-082	<a href="#">TWEAK</a>	10 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-082	<a href="#">TWEAK</a>	10 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-088	<a href="#">Sophoricoside, IL-5 Inhibitor</a>	10 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-088	<a href="#">Sophoricoside, IL-5 Inhibitor</a>	10 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-089	<a href="#">JS-2190, P-GP Inhibitor</a>	5 mg	338-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-089	<a href="#">JS-2190, P-GP Inhibitor</a>	5 mg	338-Eur	Kamiya Biomedical KB	

BC-090	<a href="#">PGP-4008, P-GP Inhibitor</a>	2 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-090	<a href="#">PGP-4008, P-GP Inhibitor</a>	2 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-091	<a href="#">TRAIL-His tag, soluble (human recombinant)</a>	20 ug	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-091	<a href="#">TRAIL-His tag, soluble (human recombinant)</a>	20 ug	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-097	<a href="#">APRIL, soluble human recombinant</a>	30 ug	753-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-097	<a href="#">APRIL, soluble human recombinant</a>	30 ug	753-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-099	<a href="#">BMP-2 (&gt;98%), human recombinant</a>	10 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-099	<a href="#">BMP-2 (&gt;98%), human recombinant</a>	10 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-113	<a href="#">C75</a>	5 mg	468-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-113	<a href="#">C75</a>	5 mg	468-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-114	<a href="#">ACRP30 headless, human</a>	10 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-114	<a href="#">ACRP30 headless, human</a>	10 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-116	<a href="#">Caspase-1, human recombinant, active</a>	25 U	456-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-116	<a href="#">Caspase-1, human recombinant, active</a>	25 U	456-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-117	<a href="#">Caspase-1, human recombinant, active</a>	100 U	605-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-117	<a href="#">Caspase-1, human recombinant, active</a>	100 U	605-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-118	<a href="#">Caspase-2, human recombinant, active</a>	25 U	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-118	<a href="#">Caspase-2, human recombinant, active</a>	25 U	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-119	<a href="#">Caspase-2, human recombinant, active</a>	100 U	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-119	<a href="#">Caspase-2, human recombinant, active</a>	100 U	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-120	<a href="#">Caspase-4, human recombinant, active</a>	25 U	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant

BC-120	<a href="#">Caspase-4, human recombinant, active</a>	25 U	361-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-121	<a href="#">Caspase-4, human recombinant active</a>	100 U	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-121	<a href="#">Caspase-4, human recombinant active</a>	100 U	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-122	<a href="#">Caspase-5, human recombinant, active</a>	25 U	385-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-122	<a href="#">Caspase-5, human recombinant, active</a>	25 U	385-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-123	<a href="#">Caspase-5, human recombinant, active</a>	100 U	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-123	<a href="#">Caspase-5, human recombinant, active</a>	100 U	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-124	<a href="#">Caspase-9, human recombinant, active</a>	25 U	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-124	<a href="#">Caspase-9, human recombinant, active</a>	25 U	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-125	<a href="#">Caspase-9, human recombinant</a>	100 U	492-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-125	<a href="#">Caspase-9, human recombinant</a>	100 U	492-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-126	<a href="#">Granzyme A, human recombinant</a>	10 ug	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-126	<a href="#">Granzyme A, human recombinant</a>	10 ug	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-127	<a href="#">Granzyme K, human recombinant</a>	10 ug	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-127	<a href="#">Granzyme K, human recombinant</a>	10 ug	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-128	<a href="#">ACRP30, mouse recombinant</a>	50 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-128	<a href="#">ACRP30, mouse recombinant</a>	50 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-144	<a href="#">Epitope Affinity Tag Positive Control</a>	0.2 mL	308-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-144	<a href="#">Epitope Affinity Tag Positive Control</a>	0.2 mL	308-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-151	<a href="#">Histone Protein</a>	10 ug	314-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-151	<a href="#">Histone Protein</a>	10 ug	314-Eur	Kamiya Biomedical KB	

BC-152	<a href="#">Hela Nuclear Extract</a>	1 mg	480-Eur	Kamiya Biomedical KB	extract ion
BC-152	<a href="#">Hela Nuclear Extract</a>	1 mg	480-Eur	Kamiya Biomedical KB	extract ion
BC-153	<a href="#">Adiponectin, human, recombinant</a>	25 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-153	<a href="#">Adiponectin, human, recombinant</a>	25 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-154	<a href="#">Adiponectin, mouse, recombinant</a>	25 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-154	<a href="#">Adiponectin, mouse, recombinant</a>	25 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-155	<a href="#">Adiponectin, rat, recombinant</a>	25 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-155	<a href="#">Adiponectin, rat, recombinant</a>	25 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-232	<a href="#">CTGF, C-terminus, human recombinant</a>	20 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-232	<a href="#">CTGF, C-terminus, human recombinant</a>	20 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-234	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 1 (OSF-1) human recomb.</a>	100 ug	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-234	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 1 (OSF-1) human recomb.</a>	100 ug	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-235	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 2 (OSF-2)</a>	100 ug	417-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-235	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 2 (OSF-2)</a>	100 ug	420-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-236	<a href="#">BMPR-1A</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-236	<a href="#">BMPR-1A</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-239	<a href="#">gAcrp30 Adipolean, human</a>	25 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-239	<a href="#">gAcrp30 Adipolean, human</a>	25 ug	302-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-251	<a href="#">Leptin, human recomb.</a>	1 mg	350-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-251	<a href="#">Leptin, human recomb.</a>	1 mg	350-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-255	<a href="#">Chetomin</a>	1 mg	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	

BC-255	<a href="#">Chetomin</a>	1 mg	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-257	<a href="#">EB-47.2HCl.2H2O</a>	5 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-257	<a href="#">EB-47.2HCl.2H2O</a>	5 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-258	<a href="#">BNP, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-258	<a href="#">BNP, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-259	<a href="#">Flt3-L, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-259	<a href="#">Flt3-L, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-260	<a href="#">Flt3-L, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-260	<a href="#">Flt3-L, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-261	<a href="#">Growth Hormone (GH), Ovine recombinant</a>	100 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-261	<a href="#">Growth Hormone (GH), Ovine recombinant</a>	100 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-262	<a href="#">Growth Hormone (GH), rat recombinant</a>	100 ug	516-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-262	<a href="#">Growth Hormone (GH), rat recombinant</a>	100 ug	516-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-263	<a href="#">IGF-I, human recombinant</a>	100 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-263	<a href="#">IGF-I, human recombinant</a>	100 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-264	<a href="#">IGF-I, mouse recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-264	<a href="#">IGF-I, mouse recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-265	<a href="#">IGF-I, rat recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-265	<a href="#">IGF-I, rat recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-266	<a href="#">IGF-II, human recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-266	<a href="#">IGF-II, human recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant

BC-267	<a href="#">IGFBP-1, human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-267	<a href="#">IGFBP-1, human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-269	<a href="#">IGFBP-3, human recombinant</a>	25 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-269	<a href="#">IGFBP-3, human recombinant</a>	25 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-270	<a href="#">IL-1alpha, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-270	<a href="#">IL-1alpha, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-271	<a href="#">IL-1 beta, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-271	<a href="#">IL-1 beta, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-272	<a href="#">IL-2 beta, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-272	<a href="#">IL-2 beta, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-274	<a href="#">IL-2, human recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-274	<a href="#">IL-2, human recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-275	<a href="#">IL-3, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-275	<a href="#">IL-3, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-276	<a href="#">IL-4, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-276	<a href="#">IL-4, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-277	<a href="#">IL-4 mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-277	<a href="#">IL-4 mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-278	<a href="#">IL-5, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-278	<a href="#">IL-5, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-279	<a href="#">IL-6, human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant

BC-279	<a href="#">IL-6, human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-280	<a href="#">IL-6, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-280	<a href="#">IL-6, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-281	<a href="#">IL-7, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-281	<a href="#">IL-7, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-282	<a href="#">IL-9, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-282	<a href="#">IL-9, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-283	<a href="#">IL-10, human recombinant</a>	10 ug	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-284	<a href="#">IL-11, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-284	<a href="#">IL-11, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-285	<a href="#">IL-15, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-285	<a href="#">IL-15, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-286	<a href="#">IL-15, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-286	<a href="#">IL-15, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-287	<a href="#">IL-15, rat recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-287	<a href="#">IL-15, rat recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-290	<a href="#">IL-20, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-290	<a href="#">IL-20, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-291	<a href="#">IL-22, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-291	<a href="#">IL-22, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-292	<a href="#">Stem Cell Factor (SCF), human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant



BC-292	<a href="#">Stem Cell Factor (SCF), human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-293	<a href="#">Stem Cell Factor (SCF) mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-293	<a href="#">Stem Cell Factor (SCF) mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-294	<a href="#">Stem Cell Factor (SCF) rat recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-294	<a href="#">Stem Cell Factor (SCF) rat recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-295	<a href="#">VEGF, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-295	<a href="#">VEGF, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-297	<a href="#">VEGF, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-297	<a href="#">VEGF, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-298	<a href="#">MIP-1alpha, human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-298	<a href="#">MIP-1alpha, human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-299	<a href="#">MIP-1 alpha, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-299	<a href="#">MIP-1 alpha, mouse recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-300	<a href="#">MIP-1beta, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-300	<a href="#">MIP-1beta, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-302	<a href="#">MIP-3 beta, human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-302	<a href="#">MIP-3 beta, human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-303	<a href="#">MIP-4, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-303	<a href="#">MIP-4, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-304	<a href="#">Insulin, human recombinant</a>	250 mg	575-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-304	<a href="#">Insulin, human recombinant</a>	250 mg	575-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant

BC-305	<a href="#">VEGF121, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-305	<a href="#">VEGF121, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-306	<a href="#">Thapsigargin</a>	1 mg	344-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-306	<a href="#">Thapsigargin</a>	1 mg	344-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-307	<a href="#">MIA</a>	20 ug	427-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-307	<a href="#">MIA</a>	20 ug	427-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-308	<a href="#">YC-1</a>	25 mg	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-308	<a href="#">YC-1</a>	25 mg	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-309	<a href="#">COMP Angiopoietin-1</a>	10 ug	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-309	<a href="#">COMP Angiopoietin-1</a>	10 ug	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-311	<a href="#">Visfatin, soluble, human recombinant, His</a>	50 ug	658-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-311	<a href="#">Visfatin, soluble, human recombinant, His</a>	50 ug	658-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-312	<a href="#">Visfatin, soluble, mouse recombinant, His</a>	50 ug	658-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-312	<a href="#">Visfatin, soluble, mouse recombinant, His</a>	50 ug	658-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-313	<a href="#">Aristoforin</a>	1 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-313	<a href="#">Aristoforin</a>	1 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-314	<a href="#">DICA</a>	25 mg	385-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-314	<a href="#">DICA</a>	25 mg	385-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-315	<a href="#">Fn14(mouse) Fc</a>	50 ug	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
BC-315	<a href="#">Fn14(mouse) Fc</a>	50 ug	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
BC-316	<a href="#">Apoptosis Activator 2</a>	25 mg	350-Eur	Kamiya Biomedical KB	

BC-316	<a href="#">Apoptosis Activator 2</a>	25 mg	350-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-317	<a href="#">Fn14(mouse) Fc-FITC</a>	50 ug	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
BC-317	<a href="#">Fn14(mouse) Fc-FITC</a>	50 ug	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
BC-318	<a href="#">Carboxy-PTIO</a>	50 mg	385-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-318	<a href="#">Carboxy-PTIO</a>	50 mg	385-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-319	<a href="#">Fn14(human) Fc</a>	50 ug	575-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-319	<a href="#">Fn14(human) Fc</a>	50 ug	575-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-320	<a href="#">PARP-3 human recombinant</a>	20 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-320	<a href="#">PARP-3 human recombinant</a>	20 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-321	<a href="#">BAFF (human recombinant soluble)</a>	10 ug	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-321	<a href="#">BAFF (human recombinant soluble)</a>	10 ug	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-322	<a href="#">BAFF(mouse recombinant soluble)</a>	10 ug	575-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-322	<a href="#">BAFF(mouse recombinant soluble)</a>	10 ug	575-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-323	<a href="#">BAFF-R(human) Fc(human)</a>	50 ug	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-323	<a href="#">BAFF-R(human) Fc(human)</a>	50 ug	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-324	<a href="#">BAFF-R(mouse) Fc(human) recombinant</a>	50 ug	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-324	<a href="#">BAFF-R(mouse) Fc(human) recombinant</a>	50 ug	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BC-325	<a href="#">Go 6976</a>	0.5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-325	<a href="#">Go 6976</a>	0.5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-327	<a href="#">BES-H2O2</a>	1 mg	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-327	<a href="#">BES-H2O2</a>	1 mg	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	

BC-328	<a href="#">PQ401</a>	5 mg	338-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-328	<a href="#">PQ401</a>	5 mg	338-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-329	<a href="#">Omentin 1, human recombinant</a>	10 ug	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-329	<a href="#">Omentin 1, human recombinant</a>	10 ug	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-331	<a href="#">ETB</a>	200 ug	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-331	<a href="#">ETB</a>	200 ug	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-332	<a href="#">Reveromycin A Sodium Salt</a>	500 ug	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-332	<a href="#">Reveromycin A Sodium Salt</a>	500 ug	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-333	<a href="#">RKTS-33</a>	200 ug	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-333	<a href="#">RKTS-33</a>	200 ug	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-334	<a href="#">Tryprostatin A</a>	500 ug	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-334	<a href="#">Tryprostatin A</a>	500 ug	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-335	<a href="#">MI-22</a>	200 mg	830-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-335	<a href="#">MI-22</a>	200 mg	830-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BC-336	<a href="#">sRANKL, human recombinant</a>	20 ug	522-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-336	<a href="#">sRANKL, human recombinant</a>	20 ug	522-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-337	<a href="#">rLaminin-5, human recombinant</a>	2 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-337	<a href="#">rLaminin-5, human recombinant</a>	2 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-338	<a href="#">rMMP-7, human recombinant</a>	0.1 mg	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-338	<a href="#">rMMP-7, human recombinant</a>	0.1 mg	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-339	<a href="#">rPro-MMP-7, human recombinant</a>	0.1 mg	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant

BC-339	<a href="#">rPro-MMP-7, human recombinant</a>	0.1 mg	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BC-340	<a href="#">Glutaredoxin 1 (Human)</a>	0.1 mg	385-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-340	<a href="#">Glutaredoxin 1 (Human)</a>	0.1 mg	385-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-341	<a href="#">Glutathione Peroxidase 4 (Human)</a>	0.5 mg	466-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-341	<a href="#">Glutathione Peroxidase 4 (Human)</a>	0.5 mg	466-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-342	<a href="#">Peroxiredoxin 1 (Human)</a>	0.25 mg	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-342	<a href="#">Peroxiredoxin 1 (Human)</a>	0.25 mg	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-343	<a href="#">Peroxiredoxin 2 (Human)</a>	0.2 mg	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-343	<a href="#">Peroxiredoxin 2 (Human)</a>	0.2 mg	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-344	<a href="#">Peroxiredoxin 3 (Human)</a>	0.25 mg	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-344	<a href="#">Peroxiredoxin 3 (Human)</a>	0.25 mg	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-345	<a href="#">Ghrelin (human)</a>	0.1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-345	<a href="#">Ghrelin (human)</a>	0.1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-346	<a href="#">Ghrelin (rat)</a>	0.1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
BC-346	<a href="#">Ghrelin (rat)</a>	0.1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
BC-347	<a href="#">Des-Acyl Ghrelin (human)</a>	0.1 mg	819-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-347	<a href="#">Des-Acyl Ghrelin (human)</a>	0.1 mg	819-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BC-348	<a href="#">Des-Acyl Ghrelin (rat)</a>	0.1 mg	819-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
BC-348	<a href="#">Des-Acyl Ghrelin (rat)</a>	0.1 mg	819-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
BMP-C	<a href="#">Insoluble Bone Collagen</a>	200 mg	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BMP-C	<a href="#">Insoluble Bone Collagen</a>	200 mg	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	

BP-002	<a href="#">Osteoprotegerin (rhOPG Fc)</a>	50 ug	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BP-002	<a href="#">Osteoprotegerin (rhOPG Fc)</a>	50 ug	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BP-003	<a href="#">COMP Assay Kit</a>	96 tests	965-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BP-003	<a href="#">COMP Assay Kit</a>	96 tests	965-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BP-004	<a href="#">sGAG Assay Kit</a>	200 tests	620-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BP-004	<a href="#">sGAG Assay Kit</a>	200 tests	620-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
BP-010	<a href="#">Osteocalcin, Bovine</a>	100 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
BP-010	<a href="#">Osteocalcin, Bovine</a>	100 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
BP-011	<a href="#">Osteocalcin, Human</a>	20 ug	1007-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BP-011	<a href="#">Osteocalcin, Human</a>	20 ug	1007-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BP-012	<a href="#">Osteonectin, Bovine</a>	50 ug	463-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
BP-012	<a href="#">Osteonectin, Bovine</a>	50 ug	463-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
BP-013	<a href="#">Osteonectin, Humen</a>	50 ug	639-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BP-013	<a href="#">Osteonectin, Humen</a>	50 ug	639-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BP-016	<a href="#">BMP-7 (human recombinant)</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BP-016	<a href="#">BMP-7 (human recombinant)</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BP-018	<a href="#">RANK Fc</a>	50 ug	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BP-018	<a href="#">RANK Fc</a>	50 ug	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	
BP-022	<a href="#">BMP-7 CHO, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BP-022	<a href="#">BMP-7 CHO, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
BP-023	<a href="#">ProBMP-2, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant

BP-023	<a href="#">ProBMP-2, human recombinant</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BP-024	<a href="#">GDF5, human recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BP-024	<a href="#">GDF5, human recombinant</a>	50 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BP-025	<a href="#">AITRL (Osteostat), human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BP-025	<a href="#">AITRL (Osteostat), human recombinant</a>	20 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BP-026	<a href="#">BMP Receptor Type IA</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BP-026	<a href="#">BMP Receptor Type IA</a>	10 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
BP-027	<a href="#">Elcatonin</a>	1 mg	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
BP-027	<a href="#">Elcatonin</a>	1 mg	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
BP-028	<a href="#">Eptifabatide, human</a>	25 mg	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
BP-028	<a href="#">Eptifabatide, human</a>	25 mg	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
CC-004	<a href="#">LPO-CC Kit</a>	165 mL	468-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
CC-004	<a href="#">LPO-CC Kit</a>	165 mL	468-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
CC-107	<a href="#">Osteoclast Precursor Cells, Rat, V-1</a>	1 vial	987-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
CC-107	<a href="#">Osteoclast Precursor Cells, Rat, V-1</a>	1 vial	987-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
CR-001	<a href="#">CrmA</a>	100 µg	407-Eur	Kamiya Biomedical KB	
CR-001	<a href="#">CrmA</a>	100 µg	407-Eur	Kamiya Biomedical KB	
CR-001	<a href="#">CrmA</a>	100	444-Eur	Kamiya Biomedical KB	
DN-001	<a href="#">Oxidative DNA Damage Kit - Qualitative</a>	50 tests	936-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
DN-001	<a href="#">Oxidative DNA Damage Kit - Qualitative</a>	50 tests	936-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
DN-002	<a href="#">DNA Oxidative Damage Kit - Quantitative</a>	20 tests	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays

DN-002	<a href="#">DNA Oxidative Damage Kit - Quantitative</a>	20 tests	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
DN-004	<a href="#">DNA Oxid. Damage Kit, Quantitative, Small</a>	5 tests	439-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
DN-004	<a href="#">DNA Oxid. Damage Kit, Quantitative, Small</a>	5 tests	439-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
DN-005	<a href="#">Nitrotyrosine ELISA</a>	192 tests	1362-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
DN-005	<a href="#">Nitrotyrosine ELISA</a>	192 tests	1362-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
DN-006	<a href="#">Nitrate Nitrite Assay</a>	192 tests	802-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
DN-006	<a href="#">Nitrate Nitrite Assay</a>	192 tests	802-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
EM-001	<a href="#">D-erythro-MAPP</a>	5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
EM-001	<a href="#">D-erythro-MAPP</a>	5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
EM-002	<a href="#">D-erythro-MAPP</a>	15 mg	1185-Eur	Kamiya Biomedical KB	
EM-002	<a href="#">D-erythro-MAPP</a>	15 mg	1185-Eur	Kamiya Biomedical KB	
EN-002	<a href="#">Caspase-6, human recombinant</a>	5 µg	360-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
EN-002	<a href="#">Caspase-6, human recombinant</a>	5 µg	360-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
EN-002	<a href="#">Caspase-6, human recombinant</a>	5	397-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
EN-004	<a href="#">Caspase-3</a>	5 µg	399-Eur	Kamiya Biomedical KB	
EN-004	<a href="#">Caspase-3</a>	5 µg	403-Eur	Kamiya Biomedical KB	
EN-005	<a href="#">Caspase-7</a>	5 µg	360-Eur	Kamiya Biomedical KB	
EN-005	<a href="#">Caspase-7</a>	5 µg	360-Eur	Kamiya Biomedical KB	
EN-005	<a href="#">Caspase-7</a>	5	397-Eur	Kamiya Biomedical KB	
EN-007	<a href="#">Granzyme B, human, natural</a>	10 ug	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
EN-007	<a href="#">Granzyme B, human, natural</a>	10 ug	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	human



EN-008	<a href="#">Perforin, human, natural</a>	1 ug	673-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
EN-008	<a href="#">Perforin, human, natural</a>	1 ug	673-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
FL-101	<a href="#">Fas Ligand Protein, soluble</a>	10 µg	327-Eur	Kamiya Biomedical KB	
FL-101	<a href="#">Fas Ligand Protein, soluble</a>	10 µg	327-Eur	Kamiya Biomedical KB	
FL-101	<a href="#">Fas Ligand Protein, soluble</a>	10	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	
FL-102	<a href="#">Fas, Recombinant Intracellular Fragment</a>	100 µg	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
FL-102	<a href="#">Fas, Recombinant Intracellular Fragment</a>	100 µg	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
FL-103	<a href="#">Fas Ligand, Soluble Human (no enhancer required)</a>	5 ug	480-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
FL-103	<a href="#">Fas Ligand, Soluble Human (no enhancer required)</a>	5 ug	480-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
FL-104	<a href="#">sFas Ligand Enhancer</a>	1 x 50 ug	492-Eur	Kamiya Biomedical KB	
FL-104	<a href="#">sFas Ligand Enhancer</a>	1 x 50 ug	492-Eur	Kamiya Biomedical KB	
GT-101	<a href="#">D609</a>	50 mg	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
GT-101	<a href="#">D609</a>	50 mg	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-001	<a href="#">sFasL Assay kit</a>	96 Tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-001	<a href="#">sFasL Assay kit</a>	96 Tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-002	<a href="#">Cytochrome C Assay Kit</a>	96 Tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-002	<a href="#">Cytochrome C Assay Kit</a>	96 Tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-002	<a href="#">Cytochrome C Assay Kit</a>	96 Tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-003	<a href="#">sCD-40 Assay Kit</a>	96 Tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-003	<a href="#">sCD-40 Assay Kit</a>	96 Tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-004	<a href="#">sCD40L Assay Kit</a>	96 Tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-004	<a href="#">sCD40L Assay Kit</a>	96 Tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-007	<a href="#">Acidic Mucopolysaccharide Assay Kit</a>	100 samples	756-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-007	<a href="#">Acidic Mucopolysaccharide Assay Kit</a>	100 samples	756-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-008	<a href="#">TRAP Staining Kit</a>	1 kit	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-008	<a href="#">TRAP Staining Kit</a>	1 kit	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-010	<a href="#">GPDH Assay Kit</a>	100 tests	781-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-010	<a href="#">GPDH Assay Kit</a>	100 tests	781-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-015	<a href="#">Osteoprotegerin ELISA Kit</a>	96 tests	1326-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-015	<a href="#">Osteoprotegerin ELISA Kit</a>	96 tests	1326-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-019	<a href="#">SOD Assay</a>	500 tests	522-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-019	<a href="#">SOD Assay</a>	500 tests	522-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-020	<a href="#">MCP-1 Kit</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-020	<a href="#">MCP-1 Kit</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-022	<a href="#">Galectin 3 Kit</a>	1 kit	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-022	<a href="#">Galectin 3 Kit</a>	1 kit	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-023	<a href="#">Oxidized LDL Autoantibody ELISA Kit</a>	1 kit	983-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-023	<a href="#">Oxidized LDL Autoantibody ELISA Kit</a>	1 kit	983-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-027	<a href="#">MPO (Myeloperoxidase) human ELISA</a>	2 X 96 tests	1300-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-027	<a href="#">MPO (Myeloperoxidase) human ELISA</a>	2 X 96 tests	1300-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-030	<a href="#">sCD30 ELISA</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-030	<a href="#">sCD30 ELISA</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-031	<a href="#">sVE-cadherin ELISA</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-031	<a href="#">sVE-cadherin ELISA</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-032	<a href="#">sCD44std ELISA</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-032	<a href="#">sCD44std ELISA</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-033	<a href="#">sCD44var (v6) ELISA</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-033	<a href="#">sCD44var (v6) ELISA</a>	96 tests	886-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-034	<a href="#">Cu Zn SOD ELISA</a>	96 tests	983-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-034	<a href="#">Cu Zn SOD ELISA</a>	96 tests	983-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-035	<a href="#">Collagen IV EIA, serum</a>	96 test	1407-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-035	<a href="#">Collagen IV EIA, serum</a>	96 test	1407-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-036	<a href="#">Collagen IV EIA, urine</a>	1 kit	1407-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-036	<a href="#">Collagen IV EIA, urine</a>	1 kit	1407-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-045	<a href="#">DNA Quantification Kit</a>	1 kit	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-045	<a href="#">DNA Quantification Kit</a>	1 kit	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-053	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Poly Caspases (FAM-VAD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-053	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Poly Caspases (FAM-VAD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-055	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 1 (FAM-YVAD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-055	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 1 (FAM-YVAD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-057	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 2 (FAM-VDVAD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-057	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 2 (FAM-VDVAD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-059	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 3 (FAM-DEVD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays

KT-059	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 3 (FAM-DEVD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-061	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 6 (FAM-VEID-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-061	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 6 (FAM-VEID-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-063	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 8 (FAM-LETD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-063	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 8 (FAM-LETD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-065	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 9 (FAM-LEHD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-065	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 9 (FAM-LEHD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-067	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 10 (FAM-AEVD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-067	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 10 (FAM-AEVD-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-069	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 13 (FAM-LEED-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-069	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 13 (FAM-LEED-FMK)</a>	100 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-071	<a href="#">FLICA Apoptosis Detection Kit, Poly Caspase (SR-VAD-FMK)</a>	100 tests	728-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-071	<a href="#">FLICA Apoptosis Detection Kit, Poly Caspase (SR-VAD-FMK)</a>	100 tests	728-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-073	<a href="#">Apoptosis Detection Kit- Caspases-3 and -7-SR (SR-DEVD-FMK)</a>	100 tests	728-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-073	<a href="#">Apoptosis Detection Kit- Caspases-3 and -7-SR (SR-DEVD-FMK)</a>	100 tests	728-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-075	<a href="#">PIG3 ELISA</a>	96 tests	694-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-075	<a href="#">PIG3 ELISA</a>	96 tests	694-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-076	<a href="#">BrdU Cell Proliferation ELISA</a>	200 tests	444-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-076	<a href="#">BrdU Cell Proliferation ELISA</a>	200 tests	444-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-077	<a href="#">BrdU IHC Kit</a>	50 slides	529-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-077	<a href="#">BrdU IHC Kit</a>	50 slides	529-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays

KT-078	<a href="#">Granzyme B ELISA</a>	288 tests	1148-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-078	<a href="#">Granzyme B ELISA</a>	288 tests	1148-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-079	<a href="#">Granzyme A ELISA</a>	288 tests	1148-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-079	<a href="#">Granzyme A ELISA</a>	288 tests	1148-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-080	<a href="#">Granzyme B Secretion Kit</a>	288 tests	949-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-084	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 9 (SR-LEHD-FMK)</a>	100 tests	728-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-084	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 9 (SR-LEHD-FMK)</a>	100 tests	728-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-086	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 3 &amp; 7 (MR-(DEVD)2)</a>	100 tests	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-086	<a href="#">Apoptosis Detection Kit, Caspase 3 &amp; 7 (MR-(DEVD)2)</a>	100 tests	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-088	<a href="#">Cathepsin B Detection Kit (MR-(RR)2)</a>	100 tests	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-088	<a href="#">Cathepsin B Detection Kit (MR-(RR)2)</a>	100 tests	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-090	<a href="#">Cathepsin K Detection Kit (MR-(LR)2)</a>	100 tests	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-090	<a href="#">Cathepsin K Detection Kit (MR-(LR)2)</a>	100 tests	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-092	<a href="#">Cathepsin L Detection Kit (MR-(FR)2)</a>	100 tests	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-092	<a href="#">Cathepsin L Detection Kit (MR-(FR)2)</a>	100 tests	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-093	<a href="#">Dog hsCRP ELISA Kit</a>	1 kit	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-093	<a href="#">Dog hsCRP ELISA Kit</a>	1 kit	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-094	<a href="#">Dog Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	dog
KT-094	<a href="#">Dog Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	dog
KT-095	<a href="#">Mouse hsCRP ELISA Kit</a>	1 kit	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-095	<a href="#">Mouse hsCRP ELISA Kit</a>	1 kit	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-096	<a href="#">Mouse Reference Serum 1</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-096	<a href="#">Mouse Reference Serum 1</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-097	<a href="#">Rabbit CRP ELISA Kit</a>	96 tests	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-097	<a href="#">Rabbit CRP ELISA Kit</a>	96 tests	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-098	<a href="#">Rabbit Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
KT-098	<a href="#">Rabbit Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
KT-099	<a href="#">Rat CRP ELISA Kit</a>	96 tests	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-099	<a href="#">Rat CRP ELISA Kit</a>	96 tests	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-100	<a href="#">Rat Reference Serum 1</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-100	<a href="#">Rat Reference Serum 1</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-10170	<a href="#">Human Cholecystokinin (CCK) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-10172	<a href="#">Mouse Cholecystokinin (CCK) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-102	<a href="#">Mouse Embryo Cryopreservation Kit</a>	1 kit	796-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-102	<a href="#">Mouse Embryo Cryopreservation Kit</a>	1 kit	796-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-10203	<a href="#">Rat Choline Acetyltransferase (ChAT) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11005	<a href="#">Mouse F2 ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11206	<a href="#">Human Collagen Type III Alpha 1 ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11614	<a href="#">Rat GM-CSF ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11669	<a href="#">Human C1q ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11741	<a href="#">Pig Complement C3 ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11741	<a href="#">Pig Complement C3 ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-11775	<a href="#">Mouse Complement Component 5 (C5) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11793	<a href="#">Mouse Complement Component 5a (C5a) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11796	<a href="#">Rat Complement Component 5a (C5a) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11823	<a href="#">Mouse C3a ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11826	<a href="#">Rat Complement Component 3a (C3a) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11856	<a href="#">Mouse CF-B ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11874	<a href="#">Human Complement Factor H (CF-H) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-11876	<a href="#">Mouse Complement Factor H (CF-H) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-120	<a href="#">Human Alpha GST EIA,Serum</a>	96 tests	1255-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-120	<a href="#">Human Alpha GST EIA,Serum</a>	96 tests	1255-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-121	<a href="#">Pi GST EIA, human</a>	96 tests	1244-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-121	<a href="#">Pi GST EIA, human</a>	96 tests	1244-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-12183	<a href="#">Mouse Cortisol ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-122	<a href="#">Mouse Reference Serum 2</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-122	<a href="#">Mouse Reference Serum 2</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-12227	<a href="#">Bovine C-Reactive Protein (CRP) ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-12247	<a href="#">Rat CK-MB ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-12305	<a href="#">Rat CK-M ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-124	<a href="#">Bovine Haptoglobin Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
KT-124	<a href="#">Bovine Haptoglobin Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
KT-129	<a href="#">TNF alpha, Mouse</a>	96 tests	681-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse

KT-129	<a href="#">TNF alpha, Mouse</a>	96 tests	681-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-130	<a href="#">Hydrogen Peroxide Assay</a>	96 tests	560-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-130	<a href="#">Hydrogen Peroxide Assay</a>	96 tests	560-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-13050	<a href="#">Mouse D-Dimer (D2D) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-13051	<a href="#">Pig D-Dimer (D2D) ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-13053	<a href="#">Rat D-Dimer (D2D) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-131	<a href="#">GTBP DNA Repair Kit</a>	96 tests	1141-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-131	<a href="#">GTBP DNA Repair Kit</a>	96 tests	1069-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-132	<a href="#">Ku70 86 DNA Repair Kit</a>	96 tests	1182-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-132	<a href="#">Ku70 86 DNA Repair Kit</a>	96 tests	1182-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-13259	<a href="#">Human DCD ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-133	<a href="#">Caspase-1 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-133	<a href="#">Caspase-1 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-134	<a href="#">Caspase-2 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-134	<a href="#">Caspase-2 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-135	<a href="#">Caspase-3 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-135	<a href="#">Caspase-3 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-136	<a href="#">Caspase-4 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-136	<a href="#">Caspase-4 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-137	<a href="#">Caspase-5 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-137	<a href="#">Caspase-5 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays



KT-138	<a href="#">Caspase-6 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-138	<a href="#">Caspase-6 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-139	<a href="#">Caspase-7 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-139	<a href="#">Caspase-7 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-140	<a href="#">Caspase-8 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-140	<a href="#">Caspase-8 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-141	<a href="#">Caspase-9 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-141	<a href="#">Caspase-9 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-14198	<a href="#">Human Epiregulin ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-142	<a href="#">Caspase-10 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-142	<a href="#">Caspase-10 Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-14296	<a href="#">Rat Estradiol (E2) ELISA</a>	96 tests	1690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-146	<a href="#">HAT Activity Assay Kit</a>	100 tests	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-146	<a href="#">HAT Activity Assay Kit</a>	100 tests	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-147	<a href="#">Cytochrome c Releasing Apoptosis Assay Kit</a>	100 tests	658-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-147	<a href="#">Cytochrome c Releasing Apoptosis Assay Kit</a>	100 tests	658-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-14753	<a href="#">Mouse Fetoprotein, Alpha (aFP) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-148	<a href="#">Mitochondria Cytosol Fractionation Kit</a>	100 tests	603-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-148	<a href="#">Mitochondria Cytosol Fractionation Kit</a>	100 tests	603-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-14810	<a href="#">Mouse Fibrinogen Degradation Product (FDP) ELISA</a>	96 tests	1614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-149	<a href="#">CETP Activity Assay Kit, mammalian</a>	100 tests	634-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-149	<a href="#">CETP Activity Assay Kit, mammalian</a>	100 tests	634-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-150	<a href="#">CETP Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	704-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-150	<a href="#">CETP Inhibitor Drug Screening Kit</a>	100 tests	704-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-151	<a href="#">CETP Positive Control, Rabbit Serum</a>	1 mL	314-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
KT-151	<a href="#">CETP Positive Control, Rabbit Serum</a>	1 mL	314-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
KT-152	<a href="#">Nitric Oxide Fluorometric Assay Kit</a>	192 tests	545-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-152	<a href="#">Nitric Oxide Fluorometric Assay Kit</a>	192 tests	545-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-153	<a href="#">Collagen Type IV Staining Kit</a>	1 kit	1026-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-153	<a href="#">Collagen Type IV Staining Kit</a>	1 kit	1026-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-153	<a href="#">Collagen Type IV Staining Kit</a>	1 kit	1026-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-15332	<a href="#">Rat Follicle Stimulating Hormone ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-15605	<a href="#">Human Galectin 1 (GAL1) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-15641	<a href="#">Human GAL9 ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-15642	<a href="#">Mouse GAL9 ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-15817	<a href="#">Human Gelsolin (GS) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-15906	<a href="#">Human Ghrelin ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-16149	<a href="#">Human Glucuronidase, Beta (GUSb) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-16442	<a href="#">Human GAPDH ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-16822	<a href="#">Mouse Granzyme A (GZM-A) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-17209	<a href="#">Human Heat Shock Protein 40 (HSP40) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-17920	<a href="#">Rat HIF1a ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-180	<a href="#">Human Alpha GST ELISA, Urine</a>	96 tests	1255-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-180	<a href="#">Human Alpha GST ELISA, Urine</a>	96 tests	1255-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18123	<a href="#">Rat Inhibin A (INH-A) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18128	<a href="#">Human Inhibin B (INH-B) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18133	<a href="#">Rat Inhibin B (INH-B) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-182	<a href="#">RPA (Replication protein A)</a>	96 tests	1059-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
KT-182	<a href="#">RPA (Replication protein A)</a>	96 tests	1059-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
KT-18252	<a href="#">Human Insulin Degrading Enzyme (IDE) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18252	<a href="#">Human Insulin Degrading Enzyme (IDE) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18278	<a href="#">Bovine IGF1 ELISA</a>	96 tests	1806-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-18280	<a href="#">Dog IGF1 ELISA</a>	96 tests	1548-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-183	<a href="#">COMP ELISA, Mouse and Rat</a>	96 tests	1667-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-183	<a href="#">COMP ELISA, Mouse and Rat</a>	96 tests	1667-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-184	<a href="#">C-Reactive Protein ELISA (High-Sensitive), Pig</a>	96 tests	652-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-184	<a href="#">C-Reactive Protein ELISA (High-Sensitive), Pig</a>	96 tests	652-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-185	<a href="#">Pig Reference Serum</a>	1 mL	270-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-185	<a href="#">Pig Reference Serum</a>	1 mL	270-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-18646	<a href="#">Human ICAM1 ELISA</a>	96 tests	1581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-18755	<a href="#">Human Interferon Regulatory Factor 1 (IRF1) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18834	<a href="#">Guinea Pig Interferon, Alpha (IFNa) ELISA</a>	96 tests	1548-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18834	<a href="#">Guinea Pig Interferon, Alpha (IFNa) ELISA</a>	96 tests	1548-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-18860	<a href="#">Pig Interferon, Gamma (IFNg) ELISA</a>	96 tests	1806-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-18867	<a href="#">Dog Interleukin 1 Alpha (IL1a) ELISA</a>	96 tests	1548-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18874	<a href="#">Rabbit Interleukin 1 Alpha (IL1a) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18885	<a href="#">Rat IL1b ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-189	<a href="#">Haptoglobin ELISA, Mouse</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-189	<a href="#">Haptoglobin ELISA, Mouse</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18967	<a href="#">Rabbit Interleukin 10 (IL10) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-18968	<a href="#">Rat IL10 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-190	<a href="#">Haptoglobin ELISA, Rat</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-190	<a href="#">Haptoglobin ELISA, Rat</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-19083	<a href="#">Pig Interleukin 17 (IL17) ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-191	<a href="#">Haptoglobin, Bovine</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
KT-191	<a href="#">Haptoglobin, Bovine</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	bovine
KT-19144	<a href="#">Rat IL19 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-19178	<a href="#">Rat IL2 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-192	<a href="#">Alpha-1 Acid Glycoprotein, Rat</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-192	<a href="#">Alpha-1 Acid Glycoprotein, Rat</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-19323	<a href="#">Mouse Interleukin 31 (IL31) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-19323	<a href="#">Mouse Interleukin 31 (IL31) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-19377	<a href="#">Rat IL4 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-19397	<a href="#">Rat Interleukin 5 (IL5) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-19408	<a href="#">Bovine Interleukin 6 (IL6) ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-19413	<a href="#">Human IL6 ELISA</a>	96 tests	1581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-19416	<a href="#">Pig Interleukin 6 (IL6) ELISA</a>	96 tests	1806-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-19418	<a href="#">Rat IL6 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-19470	<a href="#">Pig Interleukin 8 ELISA</a>	96 tests	1806-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-196	<a href="#">Adiponectin ELISA, rat</a>	96 tests	919-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-196	<a href="#">Adiponectin ELISA, rat</a>	96 tests	919-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-196	<a href="#">Adiponectin ELISA, rat</a>	96 tests	919-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-196	<a href="#">Adiponectin ELISA, rat</a>	96 tests	919-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-197	<a href="#">Adiponectin ELISA, mouse</a>	96 tests	919-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-197	<a href="#">Adiponectin ELISA, mouse</a>	96 tests	919-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-199	<a href="#">Resistin ELISA, mouse</a>	96 tests	964-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-20026	<a href="#">Human Ki67P ELISA</a>		1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-20237	<a href="#">Human LDH-A ELISA</a>	96 tests	1581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-203	<a href="#">Prolactin ELISA, Rat</a>	96 test	1851-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-203	<a href="#">Prolactin ELISA, Rat</a>	96 test	1851-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-204	<a href="#">GST Colorimetric Activity Assay</a>	100 tests	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-204	<a href="#">GST Colorimetric Activity Assay</a>	100 tests	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-205	<a href="#">GST Fluorometric Activity Assay</a>	100 tests	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-205	<a href="#">GST Fluorometric Activity Assay</a>	100 tests	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-20509	<a href="#">Human Leucine Rich Alpha 2 Glycoprotein 1 (LRG1) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-206	<a href="#">PLTP Activity Assay</a>	100 tests	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-206	<a href="#">PLTP Activity Assay</a>	100 tests	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-20797	<a href="#">Human Lipase, Lipoprotein (LIPD) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-20987	<a href="#">Human LDLR ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-21064	<a href="#">Rat Luteinizing Hormone ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-21382	<a href="#">Mouse MIF ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-21493	<a href="#">Rat Malondialdehyde (MDA) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-21577	<a href="#">Mouse MMP1 ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-216	<a href="#">Apo-BrdU in situ DNA Fragmentation kit</a>	60 assays	722-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-216	<a href="#">Apo-BrdU in situ DNA Fragmentation kit</a>	60 assays	722-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-21602	<a href="#">Mouse Matrix Metalloproteinase 12 (MMP12) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-217	<a href="#">DcR3, human ELISA[DISCONTINUED]</a>	96 tests	959-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-217	<a href="#">DcR3, human ELISA[DISCONTINUED]</a>	96 tests	900-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-21778	<a href="#">Mouse MMP7 ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-21779	<a href="#">Rat MMP7 ELISA</a>	96 tests	1690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-21791	<a href="#">Pig MMP9 ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-219	<a href="#">SOD Assay</a>	100 test	355-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-219	<a href="#">SOD Assay</a>	100 test	355-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-21910	<a href="#">Bovine Melatonin ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-220	<a href="#">Alkaline Phosphate Labeling Kit - NH2</a>	3 test	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-220	<a href="#">Alkaline Phosphate Labeling Kit - NH2</a>	3 test	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays

KT-221	<a href="#">Biotin Labeling Kit- NH2</a>	3 tests	355-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-221	<a href="#">Biotin Labeling Kit- NH2</a>	3 tests	355-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-222	<a href="#">Peroxidase Labeling Kit-NH2</a>	3 tests	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-222	<a href="#">Peroxidase Labeling Kit-NH2</a>	3 tests	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-223	<a href="#">Fluorescein Labeling Kit-NH</a>	3 tests	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-223	<a href="#">Fluorescein Labeling Kit-NH</a>	3 tests	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-22608	<a href="#">Human Mucin 1 (MUC1) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-22608	<a href="#">Human Mucin 1 (MUC1) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-22631	<a href="#">Human Mucin 4 (MUC4) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-22816	<a href="#">Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-22816	<a href="#">Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-22933	<a href="#">Rat Myostatin (MSTN) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-23284	<a href="#">Human Neurokinin B ELISA</a>	96 tests	1581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-23567	<a href="#">Pig Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-23670	<a href="#">Human Nitric Oxide Synthase 2, Inducible (NOS2) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-23670	<a href="#">Human Nitric Oxide Synthase 2, Inducible (NOS2) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-23777	<a href="#">Rat NT-ProBNP ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-23802	<a href="#">Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-24715	<a href="#">Mouse PTH ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-25356	<a href="#">Mouse PAI2 ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-25866	<a href="#">Mouse PCT ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-26001	<a href="#">Rat Progesterone (Pg) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-26119	<a href="#">Human PCNA ELISA</a>	96 tests	1581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-26424	<a href="#">Mouse Protein C (PRO-C) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-26427	<a href="#">Rat PRO-C ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-26899	<a href="#">Mouse Prothrombin Fragment 1+2 (F1+2) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-27332	<a href="#">Dog Renin ELISA</a>	96 tests	1548-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-27809	<a href="#">Human S100 Calcium Binding Protein A6 (S100A6) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-27854	<a href="#">Rat S100B ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-27996	<a href="#">Human Secretin ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-28051	<a href="#">Rat Selectin, Platelet ELISA</a>	96 tests	1690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-28167	<a href="#">Human SAP ELISA</a>	96 tests	1581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-28589	<a href="#">Human Somatostatin ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-28592	<a href="#">Pig Somatostatin ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-29286	<a href="#">Human TAR DNA Binding Protein 43 (TDP43) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-29509	<a href="#">Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-29512	<a href="#">Rat C5b-9 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-29682	<a href="#">Mouse Thrombin Antithrombin Complex (TAT) ELISA</a>	96 tests	1614-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-29695	<a href="#">Rat Beta Thromboglobulin ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-29718	<a href="#">Human Thrombospondin 1 (THBS1) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-29720	<a href="#">Mouse Thrombospondin 1 (THBS1) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-29922	<a href="#">Mouse Thyroid Stimulating Hormone ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa



KT-29925	<a href="#">Rat Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-30011	<a href="#">Mouse Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-30021	<a href="#">Mouse Tissue Factor (TF) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-30034	<a href="#">Rat TIMP1 ELISA</a>	96 tests	1690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-30309	<a href="#">Rat TGFb1 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-30541	<a href="#">Human Trefoil Factor 3 ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-30650	<a href="#">Rat Troponin I ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-30694	<a href="#">Human Tryptase (TPS) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-30795	<a href="#">Human TNFa ELISA</a>	96 tests	1581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-30798	<a href="#">Pig TNFa ELISA</a>	96 tests	1806-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-30800	<a href="#">Rat TNFa ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-31369	<a href="#">Human VCAM1 ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-31743	<a href="#">Rat vWF ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-31977	<a href="#">Mouse Granzyme M (GZM-M) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-31981	<a href="#">Mouse Myosin Heavy Chain 1, Skeletal Muscle, Adult (MYH1) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32008	<a href="#">Pig VEGF-A ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32025	<a href="#">Rat Collagen Type IV (COL4) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32054	<a href="#">Dog GH ELISA</a>	96 tests	1548-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32059	<a href="#">Pig C5a ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32123	<a href="#">Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32202	<a href="#">Rat a1AT ELISA</a>	96 tests	1690-Eur	Kamiya Biomedical KB	

KT-32227	<a href="#">Rat COL9a1 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32266	<a href="#">Human ANXA1 ELISA</a>	96 tests	1581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-32276	<a href="#">Human Interleukin 1 Receptor Accessory Protein Like 2 (IL1RAPL2) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32277	<a href="#">Mouse FGF15 ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32278	<a href="#">Rat BCL Adenovirus E1B 19kDa Interacting Protein 3 (BNIP3) ELISA</a>	96 tests	1690-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32283	<a href="#">Human Insulin Like Protein 3 (INSL3) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32299	<a href="#">Mouse Gamma Aminobutyric Acid A Receptor Alpha 2 ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32300	<a href="#">Mouse Glypican 1 (GPC1) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32302	<a href="#">Human OAS1 ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32305	<a href="#">Pig NT-ProBNP ELISA</a>	96 tests	1601-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32307	<a href="#">Rat UCP1 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32312	<a href="#">Mouse Deoxyribonuclease I Like Protein 3 (DNASE1L3) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32318	<a href="#">Dog Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1 (TIMP1) ELISA</a>	96 tests	1548-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-32325	<a href="#">Mouse PGLYRP1 ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-330	<a href="#">Alkaline Labeling Kit-SH</a>	3 test	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-330	<a href="#">Alkaline Labeling Kit-SH</a>	3 test	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-331	<a href="#">Biotin Labeling Kit-SH</a>	3 tests	355-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-331	<a href="#">Biotin Labeling Kit-SH</a>	3 tests	355-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-332	<a href="#">Peroxidase Labeling Kit - SH</a>	3 test	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-332	<a href="#">Peroxidase Labeling Kit - SH</a>	3 test	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-333	<a href="#">TRAIL ELISA</a>	96 tests	930-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-333	<a href="#">TRAIL ELISA</a>	96 tests	930-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-335	<a href="#">Dog Complement C3 ELISA</a>	1 kit	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-335	<a href="#">Dog Complement C3 ELISA</a>	1 kit	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-336	<a href="#">Dog Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-336	<a href="#">Dog Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-337	<a href="#">Dog Transferrin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-337	<a href="#">Dog Transferrin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-338	<a href="#">Guinea Pig Complement C3 ELISA</a>	1 kit	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-338	<a href="#">Guinea Pig Complement C3 ELISA</a>	1 kit	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-342	<a href="#">Human Myeloperoxidase ELISA</a>	1 kit	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-342	<a href="#">Human Myeloperoxidase ELISA</a>	1 kit	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-343	<a href="#">Mouse Albumin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-343	<a href="#">Mouse Albumin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-344	<a href="#">Mouse Complement C3 ELISA</a>	1 kit	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-344	<a href="#">Mouse Complement C3 ELISA</a>	1 kit	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-345	<a href="#">Mouse Hemopexin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-345	<a href="#">Mouse Hemopexin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-346	<a href="#">Mouse SAA ELISA</a>	1 kit	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-346	<a href="#">Mouse SAA ELISA</a>	1 kit	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-347	<a href="#">Mouse Serum Amyloid P ELISA</a>	1 kit	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-347	<a href="#">Mouse Serum Amyloid P ELISA</a>	1 kit	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-348	<a href="#">Mouse Transferrin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-348	<a href="#">Mouse Transferrin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-349	<a href="#">Pig Haptoglobin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-349	<a href="#">Pig Haptoglobin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-351	<a href="#">Rabbit Transferrin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-351	<a href="#">Rabbit Transferrin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-352	<a href="#">Rabbit Haptoglobin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-352	<a href="#">Rabbit Haptoglobin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-353	<a href="#">Rat Alpha-2 Macroglobulin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-353	<a href="#">Rat Alpha-2 Macroglobulin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-354	<a href="#">Rat Albumin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-354	<a href="#">Rat Albumin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-355	<a href="#">Rat Complement C3 ELISA</a>	1 kit	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-355	<a href="#">Rat Complement C3 ELISA</a>	1 kit	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-356	<a href="#">Rat Ceruloplasmin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-356	<a href="#">Rat Ceruloplasmin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-358	<a href="#">Rat Transferrin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-358	<a href="#">Rat Transferrin ELISA</a>	1 kit	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-359	<a href="#">Rat Serum Amyloid P ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-359	<a href="#">Rat Serum Amyloid P ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-360	<a href="#">Rat Thiostatin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-360	<a href="#">Rat Thiostatin ELISA</a>	1 kit	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-361	<a href="#">Osteoclast (Rat) Culture Kit</a>	1 kit	1206-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-361	<a href="#">Osteoclast (Rat) Culture Kit</a>	1 kit	1206-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-364	<a href="#">Ghrelin ELISA, Active, human, mouse and rat</a>	96 test	1127-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-364	<a href="#">Ghrelin ELISA, Active, human, mouse and rat</a>	96 test	1127-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-365	<a href="#">Ghrelin ELISA, Desacyl, human, mouse and rat</a>	96 test	1127-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-365	<a href="#">Ghrelin ELISA, Desacyl, human, mouse and rat</a>	96 test	1127-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-366	<a href="#">C-Peptide EIA, Rat</a>	96 test	1468-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-366	<a href="#">C-Peptide EIA, Rat</a>	96 test	1468-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-367	<a href="#">C-Peptide I EIA, Mouse</a>	96 test	1614-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-367	<a href="#">C-Peptide I EIA, Mouse</a>	96 test	1614-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-368	<a href="#">C-Peptide II EIA, Mouse</a>	96 test	1614-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-368	<a href="#">C-Peptide II EIA, Mouse</a>	96 test	1614-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-369	<a href="#">C-Peptide EIA, Mouse</a>	96 test	1614-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-369	<a href="#">C-Peptide EIA, Mouse</a>	96 test	1614-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-370	<a href="#">Peptide YY (PYY) EIA, Rat</a>	96 test	1468-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-370	<a href="#">Peptide YY (PYY) EIA, Rat</a>	96 test	1468-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-371	<a href="#">NO Synthase I EIA, Human and Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-371	<a href="#">NO Synthase I EIA, Human and Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-372	<a href="#">Glicentin EIA, Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-372	<a href="#">Glicentin EIA, Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-373	<a href="#">GLP-2 EIA, Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-373	<a href="#">GLP-2 EIA, Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-374	<a href="#">GLP-2 EIA, Mouse</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-374	<a href="#">GLP-2 EIA, Mouse</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-375	<a href="#">Herbimycin A</a>	1 mg	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-375	<a href="#">Herbimycin A</a>	1 mg	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-375	<a href="#">Herbimycin A</a>	1 mg	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-376	<a href="#">Urocortin 2 EIA, Mouse</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-376	<a href="#">Urocortin 2 EIA, Mouse</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-377	<a href="#">Urocortin 3 EIA, Mouse and Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-377	<a href="#">Urocortin 3 EIA, Mouse and Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-378	<a href="#">Peptide YY (PYY) EIA, Human</a>	96 test	1468-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-378	<a href="#">Peptide YY (PYY) EIA, Human</a>	96 test	1468-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-379	<a href="#">Leptin (high-sensitive) ELISA, Rat</a>	1 kit	1181-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-379	<a href="#">Leptin (high-sensitive) ELISA, Rat</a>	1 kit	1181-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-380	<a href="#">Leptin ELISA, Mouse</a>	1 kit	1181-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-380	<a href="#">Leptin ELISA, Mouse</a>	1 kit	1181-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-381	<a href="#">Glucagon EIA, Mouse, Rat and Human</a>	96 test	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-381	<a href="#">Glucagon EIA, Mouse, Rat and Human</a>	96 test	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-383	<a href="#">Corticotropin-Releasing Factor ELISA, Mouse &amp; Rat</a>	96 test	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-383	<a href="#">Corticotropin-Releasing Factor ELISA, Mouse &amp; Rat</a>	96 test	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-384	<a href="#">GLP-1 EIA, Human, Mouse, Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-384	<a href="#">GLP-1 EIA, Human, Mouse, Rat</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-385	<a href="#">GLP-2 EIA, Human</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-385	<a href="#">GLP-2 EIA, Human</a>	96 test	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-386	<a href="#">Bradykinin EIA, Human</a>	96 test	1979-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-386	<a href="#">Bradykinin EIA, Human</a>	96 test	1979-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-388	<a href="#">Nuclear Cytosol Fractionation Kit</a>	100 tests	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-388	<a href="#">Nuclear Cytosol Fractionation Kit</a>	100 tests	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-389	<a href="#">Dog Microalbumin ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-389	<a href="#">Dog Microalbumin ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-390	<a href="#">Dog Alpha-1 Antitrypsin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-390	<a href="#">Dog Alpha-1 Antitrypsin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-391	<a href="#">Dog IgE ELISA</a>	96 tests	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-391	<a href="#">Dog IgE ELISA</a>	96 tests	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-392	<a href="#">Dog IgG ELISA</a>	96 tests	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-392	<a href="#">Dog IgG ELISA</a>	96 tests	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-393	<a href="#">Dog Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-393	<a href="#">Dog Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-394	<a href="#">Cat IgE ELISA</a>	96 tests	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-394	<a href="#">Cat IgE ELISA</a>	96 tests	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-395	<a href="#">Mouse Alpha-1 Anti-trypsin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-395	<a href="#">Mouse Alpha-1 Anti-trypsin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-396	<a href="#">Mouse Ferritin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-396	<a href="#">Mouse Ferritin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-397	<a href="#">Mouse Fibrinogen ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-397	<a href="#">Mouse Fibrinogen ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-398	<a href="#">Mouse Fibronectin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-398	<a href="#">Mouse Fibronectin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-399	<a href="#">Mouse Hemoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-399	<a href="#">Mouse Hemoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-400	<a href="#">Mouse IgA ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-400	<a href="#">Mouse IgA ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-401	<a href="#">Mouse IgE ELISA</a>	96 tests	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-401	<a href="#">Mouse IgE ELISA</a>	96 tests	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-402	<a href="#">Mouse IgG ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-402	<a href="#">Mouse IgG ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-403	<a href="#">Mouse IgG1 ELISA</a>	96 tests	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-403	<a href="#">Mouse IgG1 ELISA</a>	96 tests	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-404	<a href="#">Mouse IgG2A ELISA</a>	96 tests	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-404	<a href="#">Mouse IgG2A ELISA</a>	96 tests	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-405	<a href="#">Mouse IgG2B ELISA</a>	96 tests	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-405	<a href="#">Mouse IgG2B ELISA</a>	96 tests	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa



KT-406	<a href="#">Mouse IgG3 ELISA</a>	96 tests	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-406	<a href="#">Mouse IgG3 ELISA</a>	96 tests	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-407	<a href="#">Mouse IgM ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-407	<a href="#">Mouse IgM ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-408	<a href="#">Mouse Myoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-408	<a href="#">Mouse Myoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-409	<a href="#">Mouse Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-409	<a href="#">Mouse Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-410	<a href="#">Rabbit Alpha-2 Macroglobulin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-410	<a href="#">Rabbit Alpha-2 Macroglobulin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-411	<a href="#">Rabbit Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-411	<a href="#">Rabbit Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-412	<a href="#">Rat AT-III ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-412	<a href="#">Rat AT-III ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-413	<a href="#">Rat Ferritin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-413	<a href="#">Rat Ferritin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-414	<a href="#">Rat Fibrinogen ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-414	<a href="#">Rat Fibrinogen ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-415	<a href="#">Rat Fibronectin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-415	<a href="#">Rat Fibronectin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-416	<a href="#">Rat IgA ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-416	<a href="#">Rat IgA ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-417	<a href="#">Rat IgE ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-417	<a href="#">Rat IgE ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-418	<a href="#">Rat IgG ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-418	<a href="#">Rat IgG ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-419	<a href="#">Rat IgM ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-419	<a href="#">Rat IgM ELISA</a>	96 tests	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-420	<a href="#">Rat Myoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-420	<a href="#">Rat Myoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-422	<a href="#">Cat Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-422	<a href="#">Cat Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-423	<a href="#">Dog Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-423	<a href="#">Dog Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-424	<a href="#">Horse Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-424	<a href="#">Horse Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-425	<a href="#">Monkey CRP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-425	<a href="#">Monkey CRP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-426	<a href="#">Monkey Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-426	<a href="#">Monkey Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-427	<a href="#">Mouse alpha-macroglobulin ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-427	<a href="#">Mouse alpha-macroglobulin ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-428	<a href="#">Mouse Clusterin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-428	<a href="#">Mouse Clusterin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-429	<a href="#">Mouse L-FABP ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-429	<a href="#">Mouse L-FABP ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-430	<a href="#">Pig Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-430	<a href="#">Pig Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-431	<a href="#">Rabbit Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-431	<a href="#">Rabbit Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-432	<a href="#">Rat Clusterin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-432	<a href="#">Rat Clusterin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-433	<a href="#">Rat L-FABP ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-433	<a href="#">Rat L-FABP ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-434	<a href="#">Rat Murinoglobulin ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-434	<a href="#">Rat Murinoglobulin ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-435	<a href="#">Human S-100</a>	96 tests	1250-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
KT-435	<a href="#">Human S-100<math>\alpha</math> ELISA</a>	96 tests	1143-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-435	<a href="#">Human S-100<math>\beta</math> ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-436	<a href="#">Human Chromogranin A ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-436	<a href="#">Human Chromogranin A ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-437	<a href="#">Rat Leptin ELISA</a>	96 tests	1181-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-437	<a href="#">Rat Leptin ELISA</a>	96 tests	1181-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-438	<a href="#">Dog, Human, and Rabbit Insulin ELISA</a>	96 tests	1181-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-438	<a href="#">Dog, Human, and Rabbit Insulin ELISA</a>	96 tests	1181-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-439	<a href="#">Human Activated HGF ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-439	<a href="#">Human Activated HGF ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-440	<a href="#">Human Total HGF ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-440	<a href="#">Human Total HGF ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-441	<a href="#">Human Activated HGFA ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-441	<a href="#">Human Activated HGFA ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-442	<a href="#">Human Total HGFA ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-442	<a href="#">Human Total HGFA ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-443	<a href="#">Human HAI-1 ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-443	<a href="#">Human HAI-1 ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-444	<a href="#">Human c-Met ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-444	<a href="#">Human c-Met ELISA</a>	96 tests	1906-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-445	<a href="#">Human H-FABP ELISA</a>	96 tests	2159-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-445	<a href="#">Human H-FABP ELISA</a>	96 tests	2159-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-446	<a href="#">Human LPL ELISA</a>	96 tests	2218-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-446	<a href="#">Human LPL ELISA</a>	96 tests	2062-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-447	<a href="#">8-OHdG ELISA</a>	96 tests	1262-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-447	<a href="#">8-OHdG ELISA</a>	96 tests	1262-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-448	<a href="#">8-OHdG ELISA, High Sensitive</a>	96 tests	1262-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-448	<a href="#">8-OHdG ELISA, High Sensitive</a>	96 tests	1262-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-449	<a href="#">DISCONTINUED - Rat Hemoglobin ELISA</a>	96 tests	1592-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-450	<a href="#">Rat Beta2-Microglobulin ELISA</a>	96 tests	1797-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-450	<a href="#">Rat Beta2-Microglobulin ELISA</a>	96 tests	1797-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-451	<a href="#">Rat CINC-1 ELISA</a>	96 tests	1471-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-451	<a href="#">Rat CINC-1 ELISA</a>	96 tests	1471-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-452	<a href="#">Human MMP-3 ELISA</a>	96 tests	1471-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-452	<a href="#">Human MMP-3 ELISA</a>	96 tests	1471-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-453	<a href="#">Human TAFI ELISA</a>	96 tests	1387-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-454	<a href="#">Bovine Casein ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-454	<a href="#">Bovine Casein ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-455	<a href="#">Chicken IgM ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-455	<a href="#">Chicken IgM ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-456	<a href="#">Chicken IgY ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-456	<a href="#">Chicken IgY ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-457	<a href="#">Dog Fibrinogen ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-457	<a href="#">Dog Fibrinogen ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-458	<a href="#">Dog IgM ELISA</a>	96 tests	437-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-458	<a href="#">Dog IgM ELISA</a>	96 tests	437-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-459	<a href="#">Pig Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-459	<a href="#">Pig Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-460	<a href="#">Rat Hemoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-460	<a href="#">Rat Hemoglobin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-461	<a href="#">Rat Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-461	<a href="#">Rat Plasminogen ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-462	<a href="#">Chicken Alpha-1 Acid Glycoprotein ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-462	<a href="#">Chicken Alpha-1 Acid Glycoprotein ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-463	<a href="#">Dog H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-463	<a href="#">Dog H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-464	<a href="#">Dog Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-464	<a href="#">Dog Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-465	<a href="#">Monkey Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-465	<a href="#">Monkey Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-466	<a href="#">Monkey IgM ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-466	<a href="#">Monkey IgM ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-467	<a href="#">Monkey Skeletal Muscle Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-467	<a href="#">Monkey Skeletal Muscle Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-468	<a href="#">Monkey IgG ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-468	<a href="#">Monkey IgG ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-469	<a href="#">Mouse Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-469	<a href="#">Mouse Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-470	<a href="#">Mouse Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-470	<a href="#">Mouse Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-471	<a href="#">Mouse H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-471	<a href="#">Mouse H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-472	<a href="#">Mouse Skeletal Muscle Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-472	<a href="#">Mouse Skeletal Muscle Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-473	<a href="#">Pig H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-473	<a href="#">Pig H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-474	<a href="#">Pig Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-474	<a href="#">Pig Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-475	<a href="#">Pig Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-475	<a href="#">Pig Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-476	<a href="#">Rabbit H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-476	<a href="#">Rabbit H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-477	<a href="#">Rabbit Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-477	<a href="#">Rabbit Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-478	<a href="#">Rat Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-478	<a href="#">Rat Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-479	<a href="#">Rat H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-479	<a href="#">Rat H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-480	<a href="#">Rat Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-480	<a href="#">Rat Cardiac Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-481	<a href="#">Rat Gc-Globulin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-481	<a href="#">Rat Gc-Globulin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-482	<a href="#">Rat Skeletal Muscle Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-482	<a href="#">Rat Skeletal Muscle Troponin-1 ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-483	<a href="#">Rat and Mouse Cardiac Myosin Light Chain-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-483	<a href="#">Rat and Mouse Cardiac Myosin Light Chain-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-484	<a href="#">Pig Fibrinogen ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-484	<a href="#">Pig Fibrinogen ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-485	<a href="#">Rat and Mouse Skeletal Muscle Myosin Light Chain-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-485	<a href="#">Rat and Mouse Skeletal Muscle Myosin Light Chain-1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-486	<a href="#">Cat CRP ELISA</a>	96 tests	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-486	<a href="#">Cat CRP ELISA</a>	96 tests	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-487	<a href="#">Horse CRP ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-487	<a href="#">Horse CRP ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-488	<a href="#">Horse Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-488	<a href="#">Horse Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-489	<a href="#">Human Lactoferrin ELISA</a>	96 tests	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-489	<a href="#">Human Lactoferrin ELISA</a>	96 tests	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-490	<a href="#">Monkey Alpha-1 Acid Glycoprotein ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-490	<a href="#">Monkey Alpha-1 Acid Glycoprotein ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-491	<a href="#">Monkey Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa



KT-491	<a href="#">Monkey Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-492	<a href="#">Horse IgE ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-492	<a href="#">Horse IgE ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-493	<a href="#">Rat Urocortin 2 ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-493	<a href="#">Rat Urocortin 2 ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-494	<a href="#">Mouse and Rat Obestatin ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-494	<a href="#">Mouse and Rat Obestatin ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-495	<a href="#">Human Obestatin ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-495	<a href="#">Human Obestatin ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-496	<a href="#">Monkey Serum Amyloid A (SAA) ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-496	<a href="#">Monkey Serum Amyloid A (SAA) ELISA</a>	96 tests	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-497	<a href="#">Cat Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-497	<a href="#">Cat Haptoglobin ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-498	<a href="#">Human Alpha 1-Anti-Chymotrypsin ELISA</a>	96 tests	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-498	<a href="#">Human Alpha 1-Anti-Chymotrypsin ELISA</a>	96 tests	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-499	<a href="#">Human Alpha 2-Macroglobulin ELISA</a>	96 tests	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-499	<a href="#">Human Alpha 2-Macroglobulin ELISA</a>	96 tests	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-500	<a href="#">Human Beta 2-Microglobulin ELISA</a>	96 tests	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-500	<a href="#">Human Beta 2-Microglobulin ELISA</a>	96 tests	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-50063	<a href="#">Human Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA</a>	96 tests	1233-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-50091	<a href="#">Human Anti-Mullerian Hormone ELISA</a>	96 tests	1233-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-501	<a href="#">Human Fetuin (Alpha 2 HS Glycoprotein) ELISA</a>	96 tests	439-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-501	<a href="#">Human Fetuin (Alpha 2 HS Glycoprotein) ELISA</a>	96 tests	439-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-50113	<a href="#">Human Apolipoprotein A4 (APOA4) ELISA</a>	96 tests	1233-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-502	<a href="#">Human Hemopexin ELISA</a>	96 tests	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-502	<a href="#">Human Hemopexin ELISA</a>	96 tests	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-50296	<a href="#">Human CTGF ELISA</a>	96 tests	1233-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-503	<a href="#">Human Myoglobin ELISA</a>	96 tests	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-503	<a href="#">Human Myoglobin ELISA</a>	96 tests	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-504	<a href="#">Human Retinol Binding Protein ELISA</a>	96 tests	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-504	<a href="#">Human Retinol Binding Protein ELISA</a>	96 tests	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-50467	<a href="#">Human Gatrokine 2 (GKN2) ELISA</a>	96 tests	1233-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-505	<a href="#">Guinea Pig Cardiac Troponin-I ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-505	<a href="#">Guinea Pig Cardiac Troponin-I ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-506	<a href="#">Guinea Pig Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-506	<a href="#">Guinea Pig Myoglobin ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-507	<a href="#">Rat TRAP-5b EIA</a>	96 tests	931-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-507	<a href="#">Rat TRAP-5b EIA</a>	96 tests	931-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-509	<a href="#">Human sRANK Ligand ELISA</a>	96 tests	1563-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-509	<a href="#">Human sRANK Ligand ELISA</a>	96 tests	1563-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-510	<a href="#">Mouse and Rat Corticosterone ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-510	<a href="#">Mouse and Rat Corticosterone ELISA</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-51020	<a href="#">Rat Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2) ELISA</a>	96 tests	1261-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51021	<a href="#">Rat Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA</a>	96 tests	1261-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-511	<a href="#">Human Pentraxin 3 ELISA</a>	96 tests	2268-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-511	<a href="#">Human Pentraxin 3 ELISA</a>	96 tests	2268-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-512	<a href="#">Human Pancreatic Lipase Assay</a>	100 tests	1127-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-512	<a href="#">Human Pancreatic Lipase Assay</a>	100 tests	1127-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-513	<a href="#">Dog IgA ELISA</a>	96 tests	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-513	<a href="#">Dog IgA ELISA</a>	96 tests	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51304	<a href="#">Rat Gamma Glutamyltransferase 1 ELISA</a>	96 tests	1261-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51332	<a href="#">Rat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA</a>	96 tests	1414-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-514	<a href="#">Human IgD ELISA</a>	96 tests	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-514	<a href="#">Human IgD ELISA</a>	96 tests	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51403	<a href="#">Rat Interferon Alpha Antibody ELISA Kit</a>	96 tests	1261-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51403-C	<a href="#">Rat Interferon Alpha Antibody ELISA Kit</a>	96 tests	1273-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51483	<a href="#">Rat Podocalyxin ELISA</a>	96 tests	1414-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-515	<a href="#">Human Vitamin D Binding Protein ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-515	<a href="#">Human Vitamin D Binding Protein ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51579	<a href="#">Rat Serum Amyloid A ELISA</a>	96 tests	1261-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-516	<a href="#">Pig IgG ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-516	<a href="#">Pig IgG ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51613	<a href="#">Rat Tamm Horsfall Protein ELISA</a>	96 tests	1414-Eur	Kamiya Biomedical KB	

KT-51682	<a href="#">Rat Trefoil Factor 3 (TFF3), Intestinal ELISA</a>	96 tests	1261-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-517	<a href="#">Rabbit IgG ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-517	<a href="#">Rabbit IgG ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51711	<a href="#">Rabbit Angiotensin I Converting Enzyme ELISA</a>	96 tests	1261-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-51718	<a href="#">Rabbit Atrial Natriuretic Peptide ELISA</a>	96 tests	1261-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-518	<a href="#">Rat Vitamin D Binding Protein ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-518	<a href="#">Rat Vitamin D Binding Protein ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-519	<a href="#">Hexanoyl-Lys adduct (HEL) ELISA</a>	96 tests	1262-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-519	<a href="#">Hexanoyl-Lys adduct (HEL) ELISA</a>	96 tests	1262-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-52035	<a href="#">Mouse Bcl2 Associated X Protein ELISA</a>	96 tests	1241-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-52051	<a href="#">Mouse Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA</a>	96 tests	1241-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-5207	<a href="#">Human ADAM10 ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-521	<a href="#">Total Antioxidant Capacity (PAO) Assay</a>	96 tests	1156-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-521	<a href="#">Total Antioxidant Capacity (PAO) Assay</a>	96 tests	1156-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-52147	<a href="#">Mouse C5 ELISA</a>	96 tests	1241-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-522	<a href="#">Human Kappa ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-522	<a href="#">Human Kappa ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-52217	<a href="#">Mouse Early Growth Response Protein 1 ELISA Kit (EGR1)</a>	96 tests	1241-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-523	<a href="#">Human Lambda ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-523	<a href="#">Human Lambda ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-524	<a href="#">Mouse Serum Amyloid A (SAA) Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse

KT-524	<a href="#">Mouse Serum Amyloid A (SAA) Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-52470	<a href="#">Mouse PAI-1 ELISA</a>	96 tests	1391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-525	<a href="#">Rat IgE Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-525	<a href="#">Rat IgE Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-52528	<a href="#">Mouse SPA ELISA</a>	96 tests	1241-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-52529	<a href="#">Mouse SPD ELISA</a>	96 tests	1241-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-526	<a href="#">Rat Ferritin Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-526	<a href="#">Rat Ferritin Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-52659	<a href="#">Mouse Tissue Factor (TF) ELISA</a>	96 tests	1391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-527	<a href="#">Mouse Reference Serum 3</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-527	<a href="#">Mouse Reference Serum 3</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-52748	<a href="#">Human Angiotensin 2 ELISA</a>	96 tests	1233-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-528	<a href="#">Rat Reference Serum 2</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-528	<a href="#">Rat Reference Serum 2</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-529	<a href="#">Cat IgE Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
KT-529	<a href="#">Cat IgE Reference Serum</a>	1 mL	266-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
KT-52916	<a href="#">Human Collagen Type IV ELISA Kit</a>	96 tests	1233-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-53163	<a href="#">Human Hydrogen Sulfide ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-53179	<a href="#">Human Inhibin B ELISA</a>	96 tests	1279-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-533	<a href="#">Human MxA ELISA</a>	96 Tests	1382-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-533	<a href="#">Human MxA ELISA</a>	96 Tests	1382-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-534	<a href="#">ACE Inhibition Screening Kit</a>	100 tests	1144-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-535	<a href="#">Chicken Alpha-1 Acid Glycoprotein ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-535	<a href="#">Chicken Alpha-1 Acid Glycoprotein ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-536	<a href="#">Horse Hemoglobin ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-536	<a href="#">Horse Hemoglobin ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-537	<a href="#">Mouse Prealbumin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-537	<a href="#">Mouse Prealbumin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-538	<a href="#">Rat NGAL ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-538	<a href="#">Rat NGAL ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-5381	<a href="#">Rat ACP5 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-539	<a href="#">Human CXCL9 ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-540	<a href="#">Human CXCL10 ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-541	<a href="#">Human Fatty Acid Binding Protein (Liver-FABP1) ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-542	<a href="#">Human Lipocalin-2_NGAL ELISA</a>	96 tests	674-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-543	<a href="#">Human Osteoprotegrin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-544	<a href="#">Rat Beta 2-Microglobulin ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-545	<a href="#">Rat Cystatin C ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-546	<a href="#">Dog NGAL ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-547	<a href="#">Human Serum Amyloid A (SAA) ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-548	<a href="#">Mouse IgG2C ELISA</a>	96 tests	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-549	<a href="#">Rat Clusterin ELISA</a>	96 tests	77-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-550	<a href="#">Monkey H-FABP ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-551	<a href="#">Rat CK-MM ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-552	<a href="#">Pig CK-MM ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-553	<a href="#">Monkey IgA ELISA</a>	96 tests	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-554	<a href="#">Monkey IgE ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-555	<a href="#">Monkey IgG1 ELISA</a>	96 tests	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-556	<a href="#">Monkey Cystatin C ELISA</a>	96 tests	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-557	<a href="#">Rat KIM-1 Strip test</a>	25 tests	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-558	<a href="#">Rat KIM-1 Strip test</a>	50 tests	1146-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-559	<a href="#">Rat KIM-1 ELISA</a>	96 tests	991-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-560	<a href="#">Human KIM-1 Strip test</a>	25 tests	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-561	<a href="#">Human KIM-1 Strip test</a>	50 tests	1146-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
KT-562	<a href="#">Human KIM-1 ELISA</a>	96 tests	1146-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-563	<a href="#">L-FABP ELISA</a>	96 tests	1347-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-564	<a href="#">NGAL ELISA</a>	2 x 96 tests	1561-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-565	<a href="#">Mouse Anti-KLH IgM</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-566	<a href="#">Mouse Anti-KLH IgG</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-567	<a href="#">Rat Anti-KLH IgM</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-56725	<a href="#">Rabbit Cross Linked N-Telopeptide of Type I Collagen ELISA</a>	96 tests	1414-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-568	<a href="#">Rat Anti-KLH IgM with controls</a>	96 tests	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-569	<a href="#">Rat Anti-KLH IgG</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat

KT-570	<a href="#">Rat Anti-KLH IgG with controls</a>	96 tests	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-571	<a href="#">Rat Anti-SRBC IgM</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-572	<a href="#">Rat Anti-SRBC IgG</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-573	<a href="#">Mouse Anti-SRBC IgM</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-574	<a href="#">Mouse Anti-SRBC IgG</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
KT-57423	<a href="#">Mouse Aquaporin 2 (AQP-2) ELISA</a>	96 tests	1391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-575	<a href="#">Chicken Anti-SRBC IgM</a>	96 tests	947-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-576	<a href="#">Chicken Anti-SRBC IgG</a>	96 tests	947-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-577	<a href="#">Rat Anti-Tetanus Toxoid IgM</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-578	<a href="#">Rat Anti-Tetanus Toxoid IgG</a>	96 tests	854-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
KT-579	<a href="#">Monkey Anti-KLH IgM</a>	96 tests	1014-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-580	<a href="#">Monkey Anti-KLH IgG1</a>	96 tests	1014-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-58089	<a href="#">Mouse FGF-2 ELISA</a>	96 tests	1391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-581	<a href="#">Monkey Anti-Tetanus Toxoid IgM</a>	96 tests	1014-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-582	<a href="#">Monkey Anti-Tetanus Toxoid IgG1</a>	96 tests	1014-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-583	<a href="#">Mouse and Rat Prolactin ELISA</a>	96 tests	2236-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-584	<a href="#">Rat Retinol Binding Protein ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-585	<a href="#">GLP-1, Active Form ELISA Kit</a>	96 tests	1254-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-586	<a href="#">Human Soluble Alpha-Klotho ELISA Kit</a>	96 tests	1490-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-587	<a href="#">Human Total Angiotensinogen ELISA Kit</a>	96 tests	1490-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-588	<a href="#">Mouse Total Angiotensinogen ELISA Kit</a>	96 tests	1490-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa



KT-589	<a href="#">Rat Total Angiotensinogen ELISA Kit</a>	96 tests	1490-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-58997	<a href="#">Mouse Cardiac Troponin T (cTNT) ELISA</a>	96 tests	1391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-590	<a href="#">Human GIP ELISA Kit</a>	96 tests	1490-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-591	<a href="#">Human APP BCTF Assay Kit</a>	96 tests	1616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-592	<a href="#">BACE1 Assay Kit</a>	96 tests	1381-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-593	<a href="#">Human sAPP, Total (high sensitive) Assay Kit</a>	96 tests	1381-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-5932	<a href="#">Human Adiponectin ELISA</a>	96 tests	1581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-594	<a href="#">Mouse Rat sAPP alpha Assay Kit</a>	96 tests	1552-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-595	<a href="#">Human sAPP alpha (high sensitive) Assay Kit</a>	96 tests	1381-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-596	<a href="#">Human sAPP beta-w (high sensitive) Assay Kit</a>	96 tests	1381-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-597	<a href="#">Alpha 2, 6-Sialyltransferase Assay Kit</a>	96 tests	1381-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-598	<a href="#">Rat alpha 2, 6-Sialyltransferase (E41 Form) Assay Kit</a>	96 tests	1381-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-599	<a href="#">Human Adiponectin ELISA Kit</a>	96 tests	1308-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-600	<a href="#">Rat Mouse Adiponectin ELISA Kit</a>	96 tests	1468-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-601	<a href="#">Human High Molecular Weight Adiponectin ELISA Kit</a>	96 tests	2051-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-6010	<a href="#">Mouse Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-6010	<a href="#">Mouse Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-602	<a href="#">Bovine IgA ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-603	<a href="#">Bovine IgG ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-60345	<a href="#">Rat Myeloperoxidase ELISA</a>	96 tests	1414-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-604	<a href="#">Bovine IgM ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-605	<a href="#">Chicken IgA ELISA</a>	96 tests	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-606	<a href="#">Guinea Pig IgA ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-607	<a href="#">Guinea Pig IgG ELISA</a>	96 tests	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-608	<a href="#">Guinea Pig IgM ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-609	<a href="#">Horse IgA ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-610	<a href="#">Horse IgG ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-611	<a href="#">Horse IgM ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-612	<a href="#">Pig IgA ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-613	<a href="#">Pig IgM ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-614	<a href="#">Rabbit IgM ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-616	<a href="#">Bovine Cardiac Tn-I ELISA</a>	96 tests	676-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-617	<a href="#">Urinary Diacetylspermine ELISA</a>	96 tests	1761-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-618	<a href="#">Turkey IgG ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-619	<a href="#">Chicken IgG ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-620	<a href="#">Turkey IgM ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-621	<a href="#">Chicken IgM ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-622	<a href="#">Rat KIM1 ELISA</a>	96 tests	632-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-623	<a href="#">Bovine IgG ELISA, No Crossreactivity with Mouse, Rat, Rabbit, or Human IgG</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-624	<a href="#">Bovine Transferrin ELISA</a>	96 tests	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-625	<a href="#">Cat IgG ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-626	<a href="#">Mouse L-FABP ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-627	<a href="#">Rat L-FABP ELISA</a>	96 tests	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-628	<a href="#">Mouse Rat Urocortin 1 ELISA Kit</a>	96 tests	1468-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-629	<a href="#">Human Alpha GST ELISA</a>	96 tests	1244-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-630	<a href="#">Turkey Alpha-1 Acid Glycoprotein ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-631	<a href="#">Human Alpha Fetoprotein ELISA</a>	96 tests	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-632	<a href="#">Rat Alpha Glutathione S-Transferase ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-633	<a href="#">Rabbit IgA ELISA</a>	96 tests	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-634	<a href="#">Human KIM-1 ELISA</a>	96 tests	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-635	<a href="#">Mouse IgG (High Specificity) ELISA</a>	96 tests	577-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-636	<a href="#">Mouse KIM-1 ELISA</a>	96 tests	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-637	<a href="#">Rat GST Yb1 ELISA</a>	96 tests	674-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-638	<a href="#">Mouse Cardiac Troponin-I, High Sensitive ELISA</a>	96 tests	810-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-6386	<a href="#">Human Ab1-42 ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-639	<a href="#">Rat Cardiac Troponin-I, High Sensitive ELISA</a>	96 tests	810-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-640	<a href="#">Dog Cardiac Troponin-I, High Sensitive ELISA</a>	96 tests	810-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-641	<a href="#">Pig Cardiac Troponin-I, High Sensitive ELISA</a>	96 tests	810-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-642	<a href="#">Monkey Cardiac Troponin-I, High Sensitive ELISA</a>	96 tests	810-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-643	<a href="#">Rabbit Cardiac Troponin-I, High Sensitive ELISA</a>	96 tests	810-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-6506	<a href="#">Mouse ANG1 ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-6508	<a href="#">Rat ANG1 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-6513	<a href="#">Mouse Angiopoietin 2 (ANG2) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-6515	<a href="#">Rat ANG2 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-6585	<a href="#">Rat ACE2 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-6590	<a href="#">Rat Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-6945	<a href="#">Human Anti-Mullerian Hormone (AMH) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7354	<a href="#">Rat Apo-A1 ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7389	<a href="#">Human Apolipoprotein B ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7391	<a href="#">Mouse Apolipoprotein B (Apo-B) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7399	<a href="#">Human Apolipoprotein B100 ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7409	<a href="#">Human Apo-B48 ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7454	<a href="#">Human Apolipoprotein D (Apo-D) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7464	<a href="#">Human Apolipoprotein E (Apo-E) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7474	<a href="#">Human Apolipoprotein F ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7483	<a href="#">Mouse Apo-H ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7955	<a href="#">Human Atrial Natriuretic Peptide ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7956	<a href="#">Mouse ANP ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-7959	<a href="#">Rat ANP ELISA</a>	96 tests	1690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
KT-8578	<a href="#">Mouse Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA</a>	96 tests	1435-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-8579	<a href="#">Pig Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA</a>	96 tests	1806-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-8579	<a href="#">Pig Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA</a>	96 tests	1806-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-8580	<a href="#">Rat Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-8853	<a href="#">Dog Calcitonin (CT) ELISA</a>	96 test	1548-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

KT-8860	<a href="#">Rat Calcitonin (CT) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-9135	<a href="#">Human Carbohydrate Antigen 72-4 (CA72-4) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-9642	<a href="#">Human Caveolin 1 (CAV1) ELISA</a>	96 tests	1406-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-9647	<a href="#">Rat Caveolin 1 (CAV1) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
KT-9647	<a href="#">Rat Caveolin 1 (CAV1) ELISA</a>	96 tests	1500-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
LC-519	<a href="#">Lactacystin</a>	1 mg	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
LC-519	<a href="#">Lactacystin</a>	1 mg	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
LP-01	<a href="#">Carazostatin</a>	5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
LP-01	<a href="#">Carazostatin</a>	5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
LP-02	<a href="#">Pyrrolostatin</a>	5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
LP-02	<a href="#">Pyrrolostatin</a>	5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
LP-02	<a href="#">Pyrrolostatin</a>	5 mg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-001	<a href="#">Neurofilament alpha-Internexin NF66</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-001	<a href="#">Neurofilament alpha-Internexin NF66 2E3</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-001	<a href="#">Neurofilament alpha-Internexin NF66 Clone 2E3</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-001	<a href="#">Neurofilament alpha-Internexin NF66</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-001	<a href="#">Neurofilament alpha-Internexin NF66</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-002	<a href="#">Neurofilament NF-H (Phosphorylated)</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-002	<a href="#">Neurofilament NF-H (Phosphorylated) NAP4</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-002	<a href="#">Neurofilament NF-H (Phosphorylated) Clone NAP4</a>	100 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-002	<a href="#">Neurofilament NF-H (Phosphorylated)</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-002	<a href="#">Neurofilament NF-H (Phosphorylated)</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-003	<a href="#">Neurofilament NF-L</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-003	<a href="#">Neurofilament NF-L DA2</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-003	<a href="#">Neurofilament NF-L Clone DA2</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-003	<a href="#">Neurofilament NF-L</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-003	<a href="#">Neurofilament NF-L</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-004	<a href="#">Neurofilament NF-M</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-004	<a href="#">Neurofilament NF-M 3H11</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-004	<a href="#">Neurofilament NF-M Clone 3H11</a>	100 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-004	<a href="#">Neurofilament NF-M</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-004	<a href="#">Neurofilament NF-M</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-005	<a href="#">Nop 1p</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-005	<a href="#">Nop 1p 28F2</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-005	<a href="#">Nop 1p Clone 28F2</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-005	<a href="#">Nop 1p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-005	<a href="#">Nop 1p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-006	<a href="#">Nucleolar Pore Complex Nsp1p</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-006	<a href="#">Nucleolar Pore Complex Nsp1p 32D6</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-006	<a href="#">Nucleolar Pore Complex Nsp1p Clone 32D6</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-006	<a href="#">Nucleolar Pore Complex Nsp1p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-006	<a href="#">Nucleolar Pore Complex Nsp1p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-007	<a href="#">Nucleolar Protein Nsr1p</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-007	<a href="#">Nucleolar Protein Nsr1p 31C4</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-007	<a href="#">Nucleolar Protein Nsr1p Clone 31C4</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-007	<a href="#">Nucleolar Protein Nsr1p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-007	<a href="#">Nucleolar Protein Nsr1p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-008	<a href="#">Nucleolar Protein Nop2p</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-008	<a href="#">Nucleolar Protein Nop2p 22G1</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-008	<a href="#">Nucleolar Protein Nop2p Clone 22G1</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-008	<a href="#">Nucleolar Protein Nop2p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-008	<a href="#">Nucleolar Protein Nop2p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-009	<a href="#">Nucleophosmin</a>	100 ug	549-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-009	<a href="#">Nucleophosmin NA24</a>	100 ug	549-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-009	<a href="#">Nucleophosmin Clone NA24</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-009	<a href="#">Nucleophosmin</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-009	<a href="#">Nucleophosmin</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-010	<a href="#">Anti-ssDNA mAb (ssDNA Detection Kit)</a>	100 ug	753-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-010	<a href="#">Anti-ssDNA mAb (ssDNA Detection Kit) F7-26</a>	100 ug	748-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-010	<a href="#">Anti-ssDNA mAb (ssDNA Detection Kit) Clone F7-26</a>	100 ug	686-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-010	<a href="#">Anti-ssDNA mAb (ssDNA Detection Kit)</a>	100 ug	685-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-010	<a href="#">Anti-ssDNA mAb (ssDNA Detection Kit)</a>	100 ug	685-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-012	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein</a>	150 µg	726-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-012	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein MRK16</a>	150 µg	722-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-012	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein Clone MRK16</a>	150 µg	661-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-012	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein</a>	150	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-012	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein</a>	150	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-013	<a href="#">Sialyl LeA</a>	100 µg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-013	<a href="#">Sialyl LeA KM231</a>	100 µg	435-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-013	<a href="#">Sialyl LeA Clone KM231</a>	100 µg	391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-013	<a href="#">Sialyl LeA</a>	100	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-013	<a href="#">Sialyl LeA</a>	100	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-014	<a href="#">Sialyl LeX</a>	100 µg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-014	<a href="#">Sialyl LeX KM93</a>	100 µg	435-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-014	<a href="#">Sialyl LeX Clone KM93</a>	100 µg	391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-014	<a href="#">Sialyl LeX</a>	100	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-014	<a href="#">Sialyl LeX</a>	100	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-015	<a href="#">SSEA-1 (Stage-specific embryonic antigen) Clone KM380</a>	100ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-015	<a href="#">SSEA-1 (Stage-specific embryonic antigen)</a>	100ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-015	<a href="#">SSEA-1 (Stage-specific embryonic antigen)</a>	100ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-017	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein (No BSA, No Azide)</a>	150 µg	726-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-017	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein (No BSA, No Azide) MRK16</a>	150 µg	722-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-017	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein (No BSA, No Azide) Clone MRK16</a>	150 µg	661-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-017	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein (No BSA, No Azide)</a>	150	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	



MC-017	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein (No BSA, No Azide)</a>	150	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-018	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p &amp; Sik1p_Nop56p</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-018	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p &amp; Sik1p_Nop56p 37C12</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-018	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p &amp; Sik1p_Nop56p Clone 37C12</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-018	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p &amp; Sik1p_Nop56p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-018	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p &amp; Sik1p_Nop56p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-019	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-019	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p 34B12</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-019	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p Clone 34B12</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-019	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-019	<a href="#">Nucleolar Protein Nop5p_Nop58p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-022	<a href="#">Peripherin</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-022	<a href="#">Peripherin 7C5</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-022	<a href="#">Peripherin Clone 7C5</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-022	<a href="#">Peripherin</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-022	<a href="#">Peripherin</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-023	<a href="#">GFAP (Glial fibrillary acidic protein)</a>	100 µg	414-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-023	<a href="#">GFAP (Glial fibrillary acidic protein) GA-5</a>	100 µg	417-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-023	<a href="#">GFAP (Glial fibrillary acidic protein) Clone GA-5</a>	100 µg	379-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-023	<a href="#">GFAP (Glial fibrillary acidic protein)</a>	100	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-023	<a href="#">GFAP (Glial fibrillary acidic protein)</a>	100	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-024	<a href="#">Peripherin</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-024	<a href="#">Peripherin 8G2</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-024	<a href="#">Peripherin Clone 8G2</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-024	<a href="#">Peripherin</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-024	<a href="#">Peripherin</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-025	<a href="#">Plasma Membrane ATPase</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-025	<a href="#">Plasma Membrane ATPase 40B7</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-025	<a href="#">Plasma Membrane ATPase Clone 40B7</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-025	<a href="#">Plasma Membrane ATPase</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-025	<a href="#">Plasma Membrane ATPase</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-027	<a href="#">Protein Disulphide Isomerase</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-027	<a href="#">Protein Disulphide Isomerase 38H8</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-027	<a href="#">Protein Disulphide Isomerase Clone 38H8</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-027	<a href="#">Protein Disulphide Isomerase</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-027	<a href="#">Protein Disulphide Isomerase</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-028	<a href="#">Proteinase Inhibitor 9</a>	125 ug	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-028	<a href="#">Proteinase Inhibitor 9 PI9-17</a>	125 ug	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-028	<a href="#">Proteinase Inhibitor 9 Clone PI9-17</a>	125 ug	547-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-028	<a href="#">Proteinase Inhibitor 9</a>	125 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-028	<a href="#">Proteinase Inhibitor 9</a>	125 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-029	<a href="#">Raf1</a>	100 ug	739-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-029	<a href="#">Raf1 PS338 [DPR 2 2A 3A]</a>	100 ug	734-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-029	<a href="#">Raf1 Clone PS338 [DPR 2 2A 3A]</a>	100 ug	684-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-029	<a href="#">Raf1</a>	100 ug	774-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-029	<a href="#">Raf1</a>	100 ug	774-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-030	<a href="#">Perforin, mouse</a>	100 µL	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-030	<a href="#">Perforin, mouse KM585 (P1-8)</a>	100 µL	435-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-030	<a href="#">Perforin, mouse Clone KM585 (P1-8)</a>	100 µL	391-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-030	<a href="#">Perforin, mouse</a>	100	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-030	<a href="#">Perforin, mouse</a>	100	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-032	<a href="#">S100 Protein</a>	100 µg	417-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-032	<a href="#">S100 Protein 4C4.9</a>	100 µg	420-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-032	<a href="#">S100 Protein Clone 4C4.9</a>	100 µg	382-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-032	<a href="#">S100 Protein</a>	100	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-032	<a href="#">S100 Protein</a>	100	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-033	<a href="#">Ubiquitin</a>	100 µL	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-033	<a href="#">Ubiquitin KM691</a>	100 µL	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-033	<a href="#">Ubiquitin Clone KM691</a>	100 µL	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-033	<a href="#">Ubiquitin</a>	100	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-033	<a href="#">Ubiquitin</a>	100	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-034	<a href="#">Ubiquitin Chain mAb</a>	100 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-034	<a href="#">Ubiquitin Chain mAb 21A8</a>	100 ug	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-034	<a href="#">Ubiquitin Chain mAb Clone 21A8</a>	100 ug	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-034	<a href="#">Ubiquitin Chain mAb</a>	100 ug	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-034	<a href="#">Ubiquitin Chain mAb</a>	100 ug	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-039	<a href="#">Vitronectin Rec., alpha chain (CD51)</a>	1 mL	752-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-039	<a href="#">Vitronectin Rec., alpha chain (CD51) NKI-M9</a>	1 mL	747-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-039	<a href="#">Vitronectin Rec., alpha chain (CD51) Clone NKI-M9</a>	1 mL	705-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-039	<a href="#">Vitronectin Rec., alpha chain (CD51)</a>	1 mL	704-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-039	<a href="#">Vitronectin Rec., alpha chain (CD51)</a>	1 mL	704-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-042	<a href="#">Anti-IL-2-R [CD25] (Interleukin-2-receptor)</a>	100 µg	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-042	<a href="#">Anti-IL-2-R [CD25] (Interleukin-2-receptor) IL2R.1</a>	100 µg	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-042	<a href="#">Anti-IL-2-R [CD25] (Interleukin-2-receptor) Clone IL2R.1</a>	100 µg	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-042	<a href="#">Anti-IL-2-R [CD25] (Interleukin-2-receptor)</a>	100	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-042	<a href="#">Anti-IL-2-R [CD25] (Interleukin-2-receptor)</a>	100	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-043	<a href="#">Vitronectin Rec. Beta</a>	1 mL	583-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-043	<a href="#">Vitronectin Rec. Beta BL-E6</a>	1 mL	583-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-043	<a href="#">Vitronectin Rec. Beta Clone BL-E6</a>	1 mL	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-043	<a href="#">Vitronectin Rec. Beta</a>	1 mL	538-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-043	<a href="#">Vitronectin Rec. Beta</a>	1 mL	538-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-044	<a href="#">Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-044	<a href="#">Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) 2A5</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-044	<a href="#">Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Clone 2A5</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-044	<a href="#">Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-044	<a href="#">Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-046	<a href="#">Ubiquitin</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-047	<a href="#">Platelet glycoprotein Ib [CDw42]</a>	100 µg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-047	<a href="#">Platelet glycoprotein Ib [CDw42] HPL11</a>	100 µg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-047	<a href="#">Platelet glycoprotein Ib [CDw42] Clone HPL11</a>	100 µg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-047	<a href="#">Platelet glycoprotein Ib [CDw42]</a>	100	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-047	<a href="#">Platelet glycoprotein Ib [CDw42]</a>	100	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-049	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 1</a>	100 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-049	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 1 45C2</a>	100 ug	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-049	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 1 Clone 45C2</a>	100 ug	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-049	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 1</a>	100 ug	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-049	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 1</a>	100 ug	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-050	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 2</a>	100 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-050	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 2 50H4</a>	100 ug	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-050	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 2 Clone 50H4</a>	100 ug	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-050	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 2</a>	100 ug	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-050	<a href="#">Pyruvate dehydrogenase phosphatase 2</a>	100 ug	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-053	<a href="#">Adiponectin</a>	50 ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-053	<a href="#">Adiponectin BV801</a>	50 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-053	<a href="#">Adiponectin Clone BV801</a>	50 ug	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-053	<a href="#">Adiponectin</a>	50 ug	489-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-053	<a href="#">Adiponectin</a>	50 ug	489-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-054	<a href="#">IFN-<math>\beta</math> (Interferon-<math>\beta</math>)</a>	250 $\mu$ g	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-054	<a href="#">IFN-<math>\beta</math> (Interferon-<math>\beta</math>) KM4</a>	250 $\mu$ g	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-054	<a href="#">IFN-<math>\beta</math> (Interferon-<math>\beta</math>) Clone KM4</a>	250 $\mu$ g	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-054	<a href="#">IFN-</a>	250	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-054	<a href="#">IFN-</a>	250	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-055	<a href="#">BCKDH(Branched chain alpha keto acid dehydrogenase) E2</a>	150 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-055	<a href="#">BCKDH(Branched chain alpha keto acid dehydrogenase) E2 6E12</a>	150 ug	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-055	<a href="#">BCKDH(Branched chain alpha keto acid dehydrogenase) E2 Clone 6E12</a>	150 ug	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-055	<a href="#">BCKDH(Branched chain alpha keto acid dehydrogenase) E2</a>	150 ug	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-056	<a href="#">BCKDH(Branched chain alpha keto acid dehydrogenase) kinase</a>	100 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-056	<a href="#">BCKDH(Branched chain alpha keto acid dehydrogenase) kinase 12F11</a>	100 ug	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-056	<a href="#">BCKDH(Branched chain alpha keto acid dehydrogenase) kinase Clone 12F11</a>	100 ug	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-056	<a href="#">BCKDH(Branched chain alpha keto acid dehydrogenase) kinase</a>	100 ug	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-058	<a href="#">NF kappa B p65</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-058	<a href="#">NF kappa B p65 BV706</a>	100 ug	531-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-058	<a href="#">NF kappa B p65 Clone BV706</a>	100 ug	481-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-058	<a href="#">NF kappa B p65</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-059	<a href="#">Beta Amyloid Protein</a>	100 ug	832-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-059	<a href="#">Beta Amyloid Protein OM16</a>	100 ug	826-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-059	<a href="#">Beta Amyloid Protein Clone OM16</a>	100 ug	759-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-059	<a href="#">Beta Amyloid Protein</a>	100 ug	756-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-061	<a href="#">Fas</a>	100 µg	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-061	<a href="#">Fas IPO-4</a>	100 µg	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-061	<a href="#">Fas Clone IPO-4</a>	100 µg	382-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-061	<a href="#">Fas</a>	100	390-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-062	<a href="#">Thymine Dimer</a>	100 µg	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-062	<a href="#">Thymine Dimer KTM53</a>	100 µg	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-062	<a href="#">Thymine Dimer Clone KTM53</a>	100 µg	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-062	<a href="#">Thymine Dimer</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-063	<a href="#">Fas</a>	100 µg	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-064	<a href="#">Acidic Nuclear Phosphoprotein 32A</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-064	<a href="#">Acidic Nuclear Phosphoprotein 32A RJ1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-064	<a href="#">Acidic Nuclear Phosphoprotein 32A Clone RJ1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-064	<a href="#">Acidic Nuclear Phosphoprotein 32A</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-065	<a href="#">DcTRAIL-R2</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-065	<a href="#">DcTRAIL-R2 Lucy-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-065	<a href="#">DcTRAIL-R2 Clone Lucy-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-065	<a href="#">DcTRAIL-R2</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-066	<a href="#">BAP31</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-066	<a href="#">BAP31 A1_182</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-066	<a href="#">BAP31 Clone A1 182</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-066	<a href="#">BAP31</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-068	<a href="#">Thymine Dimer-HRP labeled</a>	10 µg	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-068	<a href="#">Thymine Dimer-HRP labeled KTM53</a>	10 µg	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-068	<a href="#">Thymine Dimer-HRP labeled Clone KTM53</a>	10 µg	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-068	<a href="#">Thymine Dimer-HRP labeled</a>	10	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-069	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	1 mL	724-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-069	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) LRP-56</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-069	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) Clone LRP-56</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-069	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-070	<a href="#">ASH Grb2</a>	100 µg	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-070	<a href="#">ASH Grb2 C1.4</a>	100 µg	592-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-070	<a href="#">ASH Grb2 Clone C1.4</a>	100 µg	547-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-070	<a href="#">ASH Grb2</a>	100	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-077	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	0.5 mL	463-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-077	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) LRP-56</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-077	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) Clone LRP-56</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-077	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-079	<a href="#">Flag Tag</a>	100 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-079	<a href="#">Flag Tag Flag.C2</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-079	<a href="#">Flag Tag Clone Flag.C2</a>	100 ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	



MC-079	<a href="#">Flag Tag</a>	100 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-080	<a href="#">Cortisol, 18-Hydroxy</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-080	<a href="#">Cortisol, 18-Hydroxy KTM41</a>	100 µg	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-080	<a href="#">Cortisol, 18-Hydroxy Clone KTM41</a>	100 µg	514-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-080	<a href="#">Cortisol, 18-Hydroxy</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-081	<a href="#">Vanillylmandelic Acid</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-081	<a href="#">Vanillylmandelic Acid KTM61</a>	100 µg	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-081	<a href="#">Vanillylmandelic Acid Clone KTM61</a>	100 µg	514-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-081	<a href="#">Vanillylmandelic Acid</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-082	<a href="#">Photoproducts, (6-4)</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-082	<a href="#">Photoproducts, (6-4) KTM50</a>	100 ug	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-082	<a href="#">Photoproducts, (6-4) Clone KTM50</a>	100 ug	514-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-082	<a href="#">Photoproducts, (6-4)</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-083	<a href="#">Dystrophin</a>	100 µg	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-083	<a href="#">Dystrophin KM825</a>	100 µg	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-083	<a href="#">Dystrophin Clone KM825</a>	100 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-083	<a href="#">Dystrophin</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-084	<a href="#">Lung Adenocarcinoma</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-084	<a href="#">Lung Adenocarcinoma KM432</a>	100 µg	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-084	<a href="#">Lung Adenocarcinoma Clone KM432</a>	100 µg	514-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-084	<a href="#">Lung Adenocarcinoma</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-085	<a href="#">Lung Squamous Carcinoma</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-085	<a href="#">Lung Squamous Carcinoma KM-227</a>	100 µg	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-085	<a href="#">Lung Squamous Carcinoma Clone KM-227</a>	100 µg	514-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-085	<a href="#">Lung Squamous Carcinoma</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-086	<a href="#">Homovanillic Acid</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-086	<a href="#">Homovanillic Acid KTM46</a>	100 µg	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-086	<a href="#">Homovanillic Acid Clone KTM46</a>	100 µg	514-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-086	<a href="#">Homovanillic Acid</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-087	<a href="#">Dystrophin</a>	100 µg	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-087	<a href="#">Dystrophin 1808</a>	100 µg	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-087	<a href="#">Dystrophin Clone 1808</a>	100 µg	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-087	<a href="#">Dystrophin</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-089	<a href="#">Her-2</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-089	<a href="#">Her-2 e2-4001 + 3B5</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-089	<a href="#">Her-2 Clone e2-4001 + 3B5</a>	100 ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-089	<a href="#">Her-2</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-090	<a href="#">Adiponectin (human)</a>	50 ug	420-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-090	<a href="#">Adiponectin (human) HADI 773</a>	50 ug	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-090	<a href="#">Adiponectin (human) Clone HADI 773</a>	50 ug	379-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-090	<a href="#">Adiponectin (human)</a>	50 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-091	<a href="#">APRIL</a>	100 ug	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-091	<a href="#">APRIL Sacha-1</a>	100 ug	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-091	<a href="#">APRIL Clone Sacha-1</a>	100 ug	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-091	<a href="#">APRIL</a>	100 ug	495-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-092	<a href="#">APRIL</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-092	<a href="#">APRIL Sacha-2</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-092	<a href="#">APRIL Clone Sacha-2</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-092	<a href="#">APRIL</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-093	<a href="#">GST Tag</a>	100 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-093	<a href="#">GST Tag GST.B6</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-093	<a href="#">GST Tag Clone GST.B6</a>	100 ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-093	<a href="#">GST Tag</a>	100 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-094	<a href="#">APRIL</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-094	<a href="#">APRIL Aprily-8</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-094	<a href="#">APRIL Clone Aprily-8</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-094	<a href="#">APRIL</a>	100 ug	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-098	<a href="#">Fas</a>	100 µg	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-098	<a href="#">Fas APO-1-1</a>	100 µg	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-098	<a href="#">Fas Clone APO-1-1</a>	100 µg	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-098	<a href="#">Fas</a>	100	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-099	<a href="#">Fas Biotin labeled</a>	100 tests	679-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-099	<a href="#">Fas Biotin labeled APO-1-1</a>	100 tests	677-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled

MC-099	<a href="#">Fas Biotin labeled Clone APO-1-1</a>	100 tests	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-099	<a href="#">Fas Biotin labeled</a>	100 tests	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-100	<a href="#">Fas FITC labeled</a>	100 tests	679-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-100	<a href="#">Fas FITC labeled APO-1-1</a>	100 tests	677-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-100	<a href="#">Fas FITC labeled Clone APO-1-1</a>	100 tests	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-100	<a href="#">Fas FITC labeled</a>	100 tests	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-1000	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1000	<a href="#">Aggrecan 8E10</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1000	<a href="#">Aggrecan Clone 8E10</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1000	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1001	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1001	<a href="#">Aggrecan 7E1</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1001	<a href="#">Aggrecan Clone 7E1</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1001	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1002	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1002	<a href="#">Aggrecan 4F8</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1002	<a href="#">Aggrecan Clone 4F8</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1002	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1003	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1003	<a href="#">Aggrecan 3C7</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1003	<a href="#">Aggrecan Clone 3C7</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant

MC-1003	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1004	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1004	<a href="#">Aggrecan 5B11</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1004	<a href="#">Aggrecan Clone 5B11</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1004	<a href="#">Aggrecan</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-1005	<a href="#">Mucin 1 (MUC1)</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1005	<a href="#">Mucin 1 (MUC1) 44D2</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1005	<a href="#">Mucin 1 (MUC1) Clone 44D2</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1005	<a href="#">Mucin 1 (MUC1)</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1006	<a href="#">Versican</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1006	<a href="#">Versican 2B3</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1006	<a href="#">Versican Clone 2B3</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1006	<a href="#">Versican</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1007	<a href="#">Versican</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1007	<a href="#">Versican 5C12</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1007	<a href="#">Versican Clone 5C12</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1007	<a href="#">Versican</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1008	<a href="#">Versican</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1008	<a href="#">Versican 1H4</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1008	<a href="#">Versican Clone 1H4</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1008	<a href="#">Versican</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-1009	<a href="#">Versican</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1009	<a href="#">Versican 8D5</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1009	<a href="#">Versican Clone 8D5</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1009	<a href="#">Versican</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1010	<a href="#">COMP</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1010	<a href="#">COMP 490D11</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1010	<a href="#">COMP Clone 490D11</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1010	<a href="#">COMP</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1011	<a href="#">COMP</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1011	<a href="#">COMP 484D1</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1011	<a href="#">COMP Clone 484D1</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1011	<a href="#">COMP</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1012	<a href="#">Laminin-5, -6</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1012	<a href="#">Laminin-5, -6 667E12</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1012	<a href="#">Laminin-5, -6 Clone 667E12</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1012	<a href="#">Laminin-5, -6</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1013	<a href="#">Anti-8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine Clone N45.1</a>	20 µg	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1013	<a href="#">Anti-8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine</a>	20	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1014	<a href="#">Anti-8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine Clone N45.1</a>	100 µg	1674-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1014	<a href="#">Anti-8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine</a>	100	1640-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1015	<a href="#">Anti-7-Ketocholesterol Clone 35A</a>	20 µg	851-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-1015	<a href="#">Anti-7-Ketocholesterol</a>	20	845-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1016	<a href="#">Anti-7-Ketocholesterol Clone 35A</a>	100 µg	2365-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1016	<a href="#">Anti-7-Ketocholesterol</a>	100	2307-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1017	<a href="#">Anti-Acrolein Clone 5F6</a>	20 µg	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1017	<a href="#">Anti-Acrolein</a>	20	634-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1018	<a href="#">Anti-Acrolein Clone 5F6</a>	100 µg	1674-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1018	<a href="#">Anti-Acrolein</a>	100	1640-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1019	<a href="#">Anti-4-Hydroxy-2-Nonenal Clone HNEJ-2</a>	20 µg	449-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1019	<a href="#">Anti-4-Hydroxy-2-Nonenal</a>	20	456-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-102	<a href="#">Fas- FITC labeled</a>	100 Test	369-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-102	<a href="#">Fas- FITC labeled 3.22</a>	100 Test	373-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-102	<a href="#">Fas- FITC labeled Clone 3.22</a>	100 Test	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-102	<a href="#">Fas- FITC labeled</a>	100 Test	343-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-1020	<a href="#">Anti-4-Hydroxy-2-Nonenal Clone HNEJ-2</a>	100 µg	1361-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1020	<a href="#">Anti-4-Hydroxy-2-Nonenal</a>	100	1337-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1021	<a href="#">Anti-4-Hydroxy-2-Hexenal Clone HHE53</a>	30 µg	968-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1021	<a href="#">Anti-4-Hydroxy-2-Hexenal</a>	30	958-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1022	<a href="#">Anti-Hexanoyl-Lysine Adduct Clone 5F12</a>	20 µg	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1022	<a href="#">Anti-Hexanoyl-Lysine Adduct</a>	20	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1023	<a href="#">Anti-Malondialdehyde Clone 1F83</a>	30 µg	851-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1023	<a href="#">Anti-Malondialdehyde</a>	30	845-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-1024	<a href="#">Anti-Methylglyoxal Clone 3C</a>	30 µg	851-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1024	<a href="#">Anti-Methylglyoxal</a>	30	845-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1025	<a href="#">Anti-Crotonaldehyde Clone 82D3</a>	30 µg	1134-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1025	<a href="#">Anti-Crotonaldehyde</a>	30	1118-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1026	<a href="#">Catalase</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-1026	<a href="#">Catalase 11A1</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-1026	<a href="#">Catalase Clone 11A1</a>	100 uL	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-1026	<a href="#">Catalase</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-1027	<a href="#">Catalase</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-1027	<a href="#">Catalase 1A1</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-1027	<a href="#">Catalase Clone 1A1</a>	100 uL	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-1027	<a href="#">Catalase</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-1028	<a href="#">Glutaredoxin 1</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1028	<a href="#">Glutaredoxin 1 28C3</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1028	<a href="#">Glutaredoxin 1 Clone 28C3</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1028	<a href="#">Glutaredoxin 1</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1029	<a href="#">Glutathione Peroxidase 1</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1029	<a href="#">Glutathione Peroxidase 1 2A10</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1029	<a href="#">Glutathione Peroxidase 1 Clone 2A10</a>	100 uL	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1029	<a href="#">Glutathione Peroxidase 1</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-103	<a href="#">Fas-PE labeled</a>	100 Test	398-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled



MC-103	<a href="#">Fas-PE labeled 3.22</a>	100 Test	402-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-103	<a href="#">Fas-PE labeled Clone 3.22</a>	100 Test	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-103	<a href="#">Fas-PE labeled</a>	100 Test	369-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-1030	<a href="#">Glutathione Peroxidase 1</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1030	<a href="#">Glutathione Peroxidase 1 12B2AF</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1030	<a href="#">Glutathione Peroxidase 1 Clone 12B2AF</a>	100 uL	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1030	<a href="#">Glutathione Peroxidase 1</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1031	<a href="#">Glutathione Peroxidase 3</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1031	<a href="#">Glutathione Peroxidase 3 55A</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1032	<a href="#">Glutathione Peroxidase 4</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1032	<a href="#">Glutathione Peroxidase 4 1H11</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1032	<a href="#">Glutathione Peroxidase 4 Clone 1H11</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1032	<a href="#">Glutathione Peroxidase 4</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1033	<a href="#">Glutathione Reductase</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1033	<a href="#">Glutathione Reductase 2B3</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1033	<a href="#">Glutathione Reductase Clone 2B3</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1033	<a href="#">Glutathione Reductase</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1034	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase A</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1034	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase A 5B5</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1034	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase A Clone 5B5</a>	100 uL	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1034	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase A</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-1035	<a href="#">MPO (myeloperoxidase)</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1035	<a href="#">MPO (myeloperoxidase 1A1)</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1035	<a href="#">MPO (myeloperoxidase Clone 1A1)</a>	100 uL	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1035	<a href="#">MPO (myeloperoxidase)</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1036	<a href="#">Peroxioredoxin 3</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1036	<a href="#">Peroxioredoxin 3 12B</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1036	<a href="#">Peroxioredoxin 3 Clone 12B</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1036	<a href="#">Peroxioredoxin 3</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1037	<a href="#">Peroxioredoxin 5</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1037	<a href="#">Peroxioredoxin 5 3F11</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1037	<a href="#">Peroxioredoxin 5 Clone 3F11</a>	100 uL	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1037	<a href="#">Peroxioredoxin 5</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1038	<a href="#">Peroxioredoxin 6</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1038	<a href="#">Peroxioredoxin 6 1A11</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1038	<a href="#">Peroxioredoxin 6 Clone 1A11</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1038	<a href="#">Peroxioredoxin 6</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1039	<a href="#">Selenoprotein M</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1039	<a href="#">Selenoprotein M 10C1</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1039	<a href="#">Selenoprotein M Clone 10C1</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1039	<a href="#">Selenoprotein M</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1040	<a href="#">Superoxide Dismutase 3</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-1040	<a href="#">Superoxide Dismutase 3 1H12</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1040	<a href="#">Superoxide Dismutase 3 Clone 1H12</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1040	<a href="#">Superoxide Dismutase 3</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1041	<a href="#">Superoxide Dismutase 4</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1041	<a href="#">Superoxide Dismutase 4 2A1</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1041	<a href="#">Superoxide Dismutase 4 Clone 2A1</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1041	<a href="#">Superoxide Dismutase 4</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1042	<a href="#">Thioredoxin 1</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1042	<a href="#">Thioredoxin 1 3A1</a>	100 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1042	<a href="#">Thioredoxin 1 Clone 3A1</a>	100 uL	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1042	<a href="#">Thioredoxin 1</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1043	<a href="#">Thioredoxin 2</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1043	<a href="#">Thioredoxin 2 4C5</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1043	<a href="#">Thioredoxin 2 Clone 4C5</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1043	<a href="#">Thioredoxin 2</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1044	<a href="#">Thioredoxin Reductase 1</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1044	<a href="#">Thioredoxin Reductase 1 19A1</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1044	<a href="#">Thioredoxin Reductase 1 Clone 19A1</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1044	<a href="#">Thioredoxin Reductase 1</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1045	<a href="#">Thioredoxin Reductase 2</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1045	<a href="#">Thioredoxin Reductase 2 25B3</a>	100 uL	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-1045	<a href="#">Thioredoxin Reductase 2 Clone 25B3</a>	100 uL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1045	<a href="#">Thioredoxin Reductase 2</a>	100 uL	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1046	<a href="#">MRP8</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1046	<a href="#">MRP8 M8I-74</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1046	<a href="#">MRP8 Clone M8I-74</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1046	<a href="#">MRP8</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1047	<a href="#">MRP9</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1047	<a href="#">MRP9 M9I-38</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1047	<a href="#">MRP9 Clone M9I-38</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1047	<a href="#">MRP9</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1048	<a href="#">MRP9</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1048	<a href="#">MRP9 M9II-3</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1048	<a href="#">MRP9 Clone M9II-3</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1048	<a href="#">MRP9</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1049	<a href="#">MRP5</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1049	<a href="#">MRP5 M5I-10</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1049	<a href="#">MRP5 Clone M5I-10</a>	1 mL	746-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1049	<a href="#">MRP5</a>	1 mL	783-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-105	<a href="#">Fas Ligand</a>	100 µg	460-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-105	<a href="#">Fas Ligand A11</a>	100 µg	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-105	<a href="#">Fas Ligand Clone A11</a>	100 µg	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-105	<a href="#">Fas Ligand</a>	100	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1050	<a href="#">MRP7</a>	1 mL	728-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1050	<a href="#">MRP7 M7I-3</a>	1 mL	723-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1050	<a href="#">MRP7 Clone M7I-3</a>	1 mL	746-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-1050	<a href="#">MRP7</a>	1 mL	783-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-106	<a href="#">Fas Ligand (mouse)</a>	100 µg	460-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-106	<a href="#">Fas Ligand (mouse) H11</a>	100 µg	461-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-106	<a href="#">Fas Ligand (mouse) Clone H11</a>	100 µg	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-106	<a href="#">Fas Ligand (mouse)</a>	100	495-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-108	<a href="#">BAFF</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-108	<a href="#">BAFF Buffy-2</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-108	<a href="#">BAFF Clone Buffy-2</a>	100 ug	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-108	<a href="#">BAFF</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-109	<a href="#">BAFF, FTIC labeled</a>	100 tests	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-109	<a href="#">BAFF, FTIC labeled Buffy-2</a>	100 tests	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-109	<a href="#">BAFF, FTIC labeled Clone Buffy-2</a>	100 tests	514-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-109	<a href="#">BAFF, FTIC labeled</a>	100 tests	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-110	<a href="#">NALP-1</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-110	<a href="#">NALP-1 Nalpy1-4</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-110	<a href="#">NALP-1 Clone Nalpy1-4</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-110	<a href="#">NALP-1</a>	100 ug	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-111	<a href="#">Fas Ligand</a>	100 µg	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-111	<a href="#">Fas Ligand Mike-2</a>	100 µg	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-111	<a href="#">Fas Ligand Clone Mike-2</a>	100 µg	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-111	<a href="#">Fas Ligand</a>	100	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-113	<a href="#">BCMA (mouse)</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-113	<a href="#">BCMA (mouse) Vicky-2</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-113	<a href="#">BCMA (mouse) Clone Vicky-2</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-113	<a href="#">BCMA (mouse)</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-114	<a href="#">Annexin A5</a>	50 ug	1027-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-114	<a href="#">Annexin A5 UMC01</a>	50 ug	1015-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-114	<a href="#">Annexin A5 Clone UMC01</a>	50 ug	937-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-114	<a href="#">Annexin A5</a>	50 ug	928-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-115	<a href="#">MDR-Associated Protein 1</a>	1 mL	987-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-115	<a href="#">MDR-Associated Protein 1 33A6</a>	1 mL	976-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-115	<a href="#">MDR-Associated Protein 1 Clone 33A6</a>	1 mL	936-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-115	<a href="#">MDR-Associated Protein 1</a>	1 mL	927-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-116	<a href="#">MDR-Associated Protein 3</a>	1 mL	966-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-116	<a href="#">MDR-Associated Protein 3 DTX1</a>	1 mL	957-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-116	<a href="#">MDR-Associated Protein 3 Clone DTX1</a>	1 mL	918-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-116	<a href="#">MDR-Associated Protein 3</a>	1 mL	909-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-117	<a href="#">Fas</a>	100 µg	369-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-117	<a href="#">Fas 5F-7</a>	100 µg	373-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-117	<a href="#">Fas Clone 5F-7</a>	100 µg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-117	<a href="#">Fas</a>	100	343-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-119	<a href="#">Fas</a>	100 µg	369-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-119	<a href="#">Fas 5F-9</a>	100 µg	373-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-119	<a href="#">Fas Clone 5F-9</a>	100 µg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-119	<a href="#">Fas</a>	100	343-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-120	<a href="#">Fas, Intracellular Fragment Clone GH-9</a>	100 µg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-120	<a href="#">Fas, Intracellular Fragment</a>	100	343-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-121	<a href="#">Fas</a>	100 ug	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-121	<a href="#">Fas 2R2</a>	100 ug	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-121	<a href="#">Fas Clone 2R2</a>	100 ug	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-121	<a href="#">Fas</a>	100 ug	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-124	<a href="#">Bone Morphogenetic Protein 4</a>	1 mL	965-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-124	<a href="#">Bone Morphogenetic Protein 4 3H2</a>	1 mL	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-124	<a href="#">Bone Morphogenetic Protein 4 Clone 3H2</a>	1 mL	915-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-124	<a href="#">Bone Morphogenetic Protein 4</a>	1 mL	907-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-126	<a href="#">Fas Ligand-Biotin</a>	100 tests	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-126	<a href="#">Fas Ligand-Biotin H11</a>	100 tests	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-126	<a href="#">Fas Ligand-Biotin Clone H11</a>	100 tests	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-126	<a href="#">Fas Ligand-Biotin</a>	100 tests	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-128	<a href="#">Cellular Apoptosis Susceptibility Protein</a>	1 mL	885-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
MC-128	<a href="#">Cellular Apoptosis Susceptibility Protein 30F12</a>	1 mL	878-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
MC-128	<a href="#">Cellular Apoptosis Susceptibility Protein Clone 30F12</a>	1 mL	840-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
MC-128	<a href="#">Cellular Apoptosis Susceptibility Protein</a>	1 mL	833-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
MC-129	<a href="#">Nitric Oxide Synthase-1</a>	1 mL	921-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-129	<a href="#">Nitric Oxide Synthase-1 NOS-125</a>	1 mL	912-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-129	<a href="#">Nitric Oxide Synthase-1 Clone NOS-125</a>	1 mL	874-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-129	<a href="#">Nitric Oxide Synthase-1</a>	1 mL	866-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-130	<a href="#">Cathepsin B</a>	1 mL	707-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-130	<a href="#">Cathepsin B CB131</a>	1 mL	703-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-130	<a href="#">Cathepsin B Clone CB131</a>	1 mL	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-130	<a href="#">Cathepsin B</a>	1 mL	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-132	<a href="#">Cathepsin G</a>	1 mL	937-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-132	<a href="#">Cathepsin G 19C3</a>	1 mL	927-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-132	<a href="#">Cathepsin G Clone 19C3</a>	1 mL	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-132	<a href="#">Cathepsin G</a>	1 mL	881-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-135	<a href="#">Osteonectin</a>	1 mL	895-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-135	<a href="#">Osteonectin 15G12</a>	1 mL	887-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-135	<a href="#">Osteonectin Clone 15G12</a>	1 mL	850-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-135	<a href="#">Osteonectin</a>	1 mL	844-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-136	<a href="#">Fas Ligand-FITC</a>	100 tests	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc



MC-136	<a href="#">Fas Ligand-FITC H11</a>	100 tests	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-136	<a href="#">Fas Ligand-FITC Clone H11</a>	100 tests	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-136	<a href="#">Fas Ligand-FITC</a>	100 tests	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-137	<a href="#">Fas Ligand</a>	100 ug	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-137	<a href="#">Fas Ligand 2C101</a>	100 ug	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-137	<a href="#">Fas Ligand Clone 2C101</a>	100 ug	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-137	<a href="#">Fas Ligand</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-138	<a href="#">Fas Ligand</a>	100 ug	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-138	<a href="#">Fas Ligand 5G51</a>	100 ug	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-138	<a href="#">Fas Ligand Clone 5G51</a>	100 ug	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-138	<a href="#">Fas Ligand</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-139	<a href="#">Superoxide Dismutase (Cu Zn)</a>	1 mL	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-139	<a href="#">Superoxide Dismutase (Cu Zn) 30F11</a>	1 mL	880-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-139	<a href="#">Superoxide Dismutase (Cu Zn) Clone 30F11</a>	1 mL	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-139	<a href="#">Superoxide Dismutase (Cu Zn)</a>	1 mL	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-140	<a href="#">c-Met (Hepatocyte Growth Factor Receptor)</a>	1 mL	1020-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-140	<a href="#">c-Met (Hepatocyte Growth Factor Receptor) 8F11</a>	1 mL	1009-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-140	<a href="#">c-Met (Hepatocyte Growth Factor Receptor) Clone 8F11</a>	1 mL	969-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-140	<a href="#">c-Met (Hepatocyte Growth Factor Receptor)</a>	1 mL	959-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-150	<a href="#">Tau (14-3-3 theta tau)</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-150	<a href="#">Tau (14-3-3 theta tau) 3B9</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-150	<a href="#">Tau (14-3-3 theta tau) Clone 3B9</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-150	<a href="#">Tau (14-3-3 theta tau)</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-154	<a href="#">XPF (Nucleotide Excision Repair Protein)</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-154	<a href="#">XPF (Nucleotide Excision Repair Protein) 219</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-154	<a href="#">XPF (Nucleotide Excision Repair Protein) Clone 219</a>	100 ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-154	<a href="#">XPF (Nucleotide Excision Repair Protein)</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-157	<a href="#">RAD51</a>	100 ug	597-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-157	<a href="#">RAD51 51RAD01</a>	100 ug	597-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-157	<a href="#">RAD51 Clone 51RAD01</a>	100 ug	552-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-157	<a href="#">RAD51</a>	100 ug	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-158	<a href="#">ARF</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-158	<a href="#">ARF 6ARF01</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-158	<a href="#">ARF Clone 6ARF01</a>	100 ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-158	<a href="#">ARF</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-160	<a href="#">MRP</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-160	<a href="#">MRP MRPr1</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-160	<a href="#">MRP Clone MRPr1</a>	0.5 mL	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-160	<a href="#">MRP</a>	0.5 mL	489-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-161	<a href="#">MRP</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-161	<a href="#">MRP MRPm6</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-161	<a href="#">MRP Clone MRPm6</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-161	<a href="#">MRP</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-162	<a href="#">MRP</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-162	<a href="#">MRP MRPm5</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-162	<a href="#">MRP Clone MRPm5</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-162	<a href="#">MRP</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-163	<a href="#">MRP2</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-163	<a href="#">MRP2 M2I-4</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-163	<a href="#">MRP2 Clone M2I-4</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-163	<a href="#">MRP2</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-164	<a href="#">MRP2</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-164	<a href="#">MRP2 M2III-6</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-164	<a href="#">MRP2 Clone M2III-6</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-164	<a href="#">MRP2</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-165	<a href="#">MRP2</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-165	<a href="#">MRP2 M2II-12</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-165	<a href="#">MRP2 Clone M2II-12</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-165	<a href="#">MRP2</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-166	<a href="#">P-Glycoprotein</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-166	<a href="#">P-Glycoprotein JSB-1</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-166	<a href="#">P-Glycoprotein Clone JSB-1</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-166	<a href="#">P-Glycoprotein</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-167	<a href="#">MRP3</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-167	<a href="#">MRP3 M3II-9</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-167	<a href="#">MRP3 Clone M3II-9</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-167	<a href="#">MRP3</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-168	<a href="#">MRP3</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-168	<a href="#">MRP3 M3II-21</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-168	<a href="#">MRP3 Clone M3II-21</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-168	<a href="#">MRP3</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-169	<a href="#">MRP5</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-169	<a href="#">MRP5 M5I-1</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-169	<a href="#">MRP5 Clone M5I-1</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-169	<a href="#">MRP5</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-170	<a href="#">MRP5</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-170	<a href="#">MRP5 M5II-54</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-170	<a href="#">MRP5 Clone M5II-54</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-170	<a href="#">MRP5</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-171	<a href="#">P-Glycoprotein</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-171	<a href="#">P-Glycoprotein P3II-26</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-171	<a href="#">P-Glycoprotein Clone P3II-26</a>	0.5 mL	461-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-171	<a href="#">P-Glycoprotein</a>	0.5 mL	491-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-172	<a href="#">LRP</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-172	<a href="#">LRP MVP-37</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-172	<a href="#">LRP Clone MVP-37</a>	0.5 mL	461-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-172	<a href="#">LRP</a>	0.5 mL	491-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-173	<a href="#">BCRP</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-173	<a href="#">BCRP BXP-34</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-173	<a href="#">BCRP Clone BXP-34</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-173	<a href="#">BCRP</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-174	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein)</a>	0.5 mL	469-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-174	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein) P193-10</a>	0.5 mL	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-174	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein) Clone P193-10</a>	0.5 mL	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-174	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein)</a>	0.5 mL	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-175	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein)</a>	0.5 mL	469-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-175	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein) P193-4</a>	0.5 mL	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-175	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein) Clone P193-4</a>	0.5 mL	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-175	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein)</a>	0.5 mL	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-176	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein)</a>	0.5 mL	469-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-176	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein) P193-6</a>	0.5 mL	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-176	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein) Clone P193-6</a>	0.5 mL	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-176	<a href="#">VPARP (Minor Vault Protein)</a>	0.5 mL	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-177	<a href="#">BCRP</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-177	<a href="#">BCRP BXP-21</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-177	<a href="#">BCRP Clone BXP-21</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-177	<a href="#">BCRP</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-178	<a href="#">Granzyme B</a>	0.5 mL	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-178	<a href="#">Granzyme B GrB-7</a>	0.5 mL	511-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-178	<a href="#">Granzyme B Clone GrB-7</a>	0.5 mL	467-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-178	<a href="#">Granzyme B</a>	0.5 mL	497-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-191	<a href="#">TLR9</a>	1 mL	831-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-191	<a href="#">TLR9 5G5</a>	1 mL	869-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-191	<a href="#">TLR9 Clone 5G5</a>	1 mL	825-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-191	<a href="#">TLR9</a>	1 mL	819-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-192	<a href="#">TLR9, biotinylated</a>	0.5 mL	847-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-192	<a href="#">TLR9, biotinylated 5G5</a>	0.5 mL	885-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-192	<a href="#">TLR9, biotinylated Clone 5G5</a>	0.5 mL	974-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-192	<a href="#">TLR9, biotinylated</a>	0.5 mL	964-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-193	<a href="#">JAM-1</a>	1 mL	1010-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-193	<a href="#">JAM-1 BV12</a>	1 mL	1054-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-193	<a href="#">JAM-1 Clone BV12</a>	1 mL	1009-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-193	<a href="#">JAM-1</a>	1 mL	997-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-194	<a href="#">Myeloperoxidase</a>	1 mL	1123-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-194	<a href="#">Myeloperoxidase 8F4</a>	1 mL	1109-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-194	<a href="#">Myeloperoxidase Clone 8F4</a>	1 mL	1064-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-194	<a href="#">Myeloperoxidase</a>	1 mL	1108-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-195	<a href="#">Nectin-2</a>	1 mL	1086-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-195	<a href="#">Nectin-2 502-57</a>	1 mL	1133-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-195	<a href="#">Nectin-2 Clone 502-57</a>	1 mL	1084-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-195	<a href="#">Nectin-2</a>	1 mL	1069-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-196	<a href="#">TLR3</a>	1 mL	764-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-196	<a href="#">TLR3 TLR3.7</a>	1 mL	799-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-196	<a href="#">TLR3 Clone TLR3.7</a>	1 mL	758-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-196	<a href="#">TLR3</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-197	<a href="#">TLR3, biotinylated</a>	0.5 mL	847-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-197	<a href="#">TLR3, biotinylated TLR3.7</a>	0.5 mL	885-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-197	<a href="#">TLR3, biotinylated Clone TLR3.7</a>	0.5 mL	831-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-197	<a href="#">TLR3, biotinylated</a>	0.5 mL	825-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-198	<a href="#">JAM-1</a>	1 mL	1010-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-198	<a href="#">JAM-1 BV16</a>	1 mL	1054-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-198	<a href="#">JAM-1 Clone BV16</a>	1 mL	1009-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-198	<a href="#">JAM-1</a>	1 mL	997-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-199	<a href="#">JAM-1</a>	1 mL	1010-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-199	<a href="#">JAM-1 M.Ab.F11</a>	1 mL	1054-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-199	<a href="#">JAM-1 Clone M.Ab.F11</a>	1 mL	1009-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-199	<a href="#">JAM-1</a>	1 mL	997-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-200	<a href="#">Barmotin</a>	1 mL	1010-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-200	<a href="#">Barmotin 7H6</a>	1 mL	1054-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-200	<a href="#">Barmotin Clone 7H6</a>	1 mL	1009-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-200	<a href="#">Barmotin</a>	1 mL	997-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-201	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein)</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-201	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein) MRPr1</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-201	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein) Clone MRPr1</a>	1 mL	746-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-201	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein)</a>	1 mL	783-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-202	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein)</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-202	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein) MRPm6</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-202	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein) Clone MRPm6</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-202	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein)</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-203	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance-Associated Protein)</a>	1 mL	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-203	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance-Associated Protein) MRPm5</a>	1 mL	634-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-203	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance-Associated Protein) Clone MRPm5</a>	1 mL	706-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-203	<a href="#">MRP (Multi-drug Resistance-Associated Protein)</a>	1 mL	742-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-205	<a href="#">MRP2_cMOAT, human</a>	1 mL	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-205	<a href="#">MRP2_cMOAT, human M2I-4</a>	1 mL	634-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-205	<a href="#">MRP2_cMOAT, human Clone M2I-4</a>	1 mL	706-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-205	<a href="#">MRP2_cMOAT, human</a>	1 mL	742-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-206	<a href="#">MRP2_cMOAT</a>	1 mL	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	



MC-206	<a href="#">MRP2_cMOAT M2 III-6</a>	1 mL	634-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-206	<a href="#">MRP2_cMOAT Clone M2 III-6</a>	1 mL	706-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-206	<a href="#">MRP2_cMOAT</a>	1 mL	742-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-207	<a href="#">MRP2</a>	1 mL	665-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-207	<a href="#">MRP2 M2II-12</a>	1 mL	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-207	<a href="#">MRP2 Clone M2II-12</a>	1 mL	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-207	<a href="#">MRP2</a>	1 mL	768-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-208	<a href="#">MDR1_P-Glycoprotein</a>	100 µg	516-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-208	<a href="#">MDR1_P-Glycoprotein F4</a>	100 µg	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-208	<a href="#">MDR1_P-Glycoprotein Clone F4</a>	100 µg	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-208	<a href="#">MDR1_P-Glycoprotein</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-209	<a href="#">MDR1_P-Glycoprotein</a>	1 mL	665-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-209	<a href="#">MDR1_P-Glycoprotein JSB-1</a>	1 mL	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-209	<a href="#">MDR1_P-Glycoprotein Clone JSB-1</a>	1 mL	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-209	<a href="#">MDR1_P-Glycoprotein</a>	1 mL	768-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-211	<a href="#">beta-Catenin</a>	1 mL	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-211	<a href="#">beta-Catenin 9F2</a>	1 mL	917-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-211	<a href="#">beta-Catenin Clone 9F2</a>	1 mL	875-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-211	<a href="#">beta-Catenin</a>	1 mL	867-Eur	Kamiya Biomedical KB	cat
MC-212	<a href="#">Desmoglein-1</a>	1 mL	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-212	<a href="#">Desmoglein-1 27B2</a>	1 mL	917-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-212	<a href="#">Desmoglein-1 Clone 27B2</a>	1 mL	875-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-212	<a href="#">Desmoglein-1</a>	1 mL	867-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-213	<a href="#">Desmoglein-2</a>	1 mL	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-213	<a href="#">Desmoglein-2 6D8</a>	1 mL	917-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-213	<a href="#">Desmoglein-2 Clone 6D8</a>	1 mL	875-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-213	<a href="#">Desmoglein-2</a>	1 mL	867-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-214	<a href="#">Desmoglein-3</a>	1 mL	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-214	<a href="#">Desmoglein-3 5G11</a>	1 mL	917-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-214	<a href="#">Desmoglein-3 Clone 5G11</a>	1 mL	875-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-214	<a href="#">Desmoglein-3</a>	1 mL	867-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-215	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein (Chinese Hamster)</a>	100 µg	558-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-215	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein (Chinese Hamster) 265 F4</a>	100 µg	558-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-215	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein (Chinese Hamster) Clone 265 F4</a>	100 µg	515-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-215	<a href="#">MDR1 P-Glycoprotein (Chinese Hamster)</a>	100	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-216	<a href="#">MRP3</a>	1 mL	665-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-216	<a href="#">MRP3 M3II-9</a>	1 mL	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-216	<a href="#">MRP3 Clone M3II-9</a>	1 mL	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-216	<a href="#">MRP3</a>	1 mL	768-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-217	<a href="#">MRP3</a>	1 mL	665-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-217	<a href="#">MRP3 M3II-21</a>	1 mL	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-217	<a href="#">MRP3 Clone M3II-21</a>	1 mL	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-217	<a href="#">MRP3</a>	1 mL	768-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-218	<a href="#">MRP5</a>	1 mL	665-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-218	<a href="#">MRP5 M5I-1</a>	1 mL	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-218	<a href="#">MRP5 Clone M5I-1</a>	1 mL	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-218	<a href="#">MRP5</a>	1 mL	768-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-219	<a href="#">MRP5</a>	1 mL	665-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-219	<a href="#">MRP5 M5II-54</a>	1 mL	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-219	<a href="#">MRP5 Clone M5II-54</a>	1 mL	732-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-219	<a href="#">MRP5</a>	1 mL	768-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-221	<a href="#">Granzyme B</a>	1 mL	761-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-221	<a href="#">Granzyme B GrB-7</a>	1 mL	756-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-221	<a href="#">Granzyme B Clone GrB-7</a>	1 mL	701-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-221	<a href="#">Granzyme B</a>	1 mL	737-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-222	<a href="#">Granzyme B</a>	100 µg	424-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-222	<a href="#">Granzyme B B18.1</a>	100 µg	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-222	<a href="#">Granzyme B Clone B18.1</a>	100 µg	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-222	<a href="#">Granzyme B</a>	100	495-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-223	<a href="#">Granzyme B (FITC labeled)</a>	100 tests	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-223	<a href="#">Granzyme B (FITC labeled) B18.1</a>	100 tests	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-223	<a href="#">Granzyme B (FITC labeled) Clone B18.1</a>	100 tests	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-223	<a href="#">Granzyme B (FITC labeled)</a>	100 tests	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled

MC-224	<a href="#">MDR3 P-Glycoprotein</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-224	<a href="#">MDR3 P-Glycoprotein P3II-26</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-224	<a href="#">MDR3 P-Glycoprotein Clone P3II-26</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-224	<a href="#">MDR3 P-Glycoprotein</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-225	<a href="#">Anti-LRP MVP Clone MVP-37</a>	1 mL	791-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-225	<a href="#">Anti-LRP MVP</a>	1 mL	828-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-226	<a href="#">Breast Cancer Resistance Protein (BCRP, AGCG2)</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-226	<a href="#">Breast Cancer Resistance Protein (BCRP, AGCG2) BXP-34</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-226	<a href="#">Breast Cancer Resistance Protein (BCRP, AGCG2) Clone BXP-34</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-226	<a href="#">Breast Cancer Resistance Protein (BCRP, AGCG2)</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-227	<a href="#">VPARP antibody to the Minor Vault Protein Clone P193-10</a>	1 mL	701-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-227	<a href="#">VPARP antibody to the Minor Vault Protein</a>	1 mL	737-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-228	<a href="#">VPARP antibody to the Minor Vault Protein Clone p193-4</a>	1 mL	701-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-228	<a href="#">VPARP antibody to the Minor Vault Protein</a>	1 mL	737-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-229	<a href="#">VPARP antibody to the Minor Vault Protein Clone p193-6</a>	1 mL	701-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-229	<a href="#">VPARP antibody to the Minor Vault Protein</a>	1 mL	737-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-231	<a href="#">MRP1</a>	1.0 mL	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-231	<a href="#">MRP1 QCRL-1</a>	1.0 mL	620-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-231	<a href="#">MRP1 Clone QCRL-1</a>	1.0 mL	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-231	<a href="#">MRP1</a>	1.0 mL	568-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-232	<a href="#">MRP1</a>	1 mL	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-232	<a href="#">MRP1 QCRL-2</a>	1 mL	620-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-232	<a href="#">MRP1 Clone QCRL-2</a>	1 mL	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-232	<a href="#">MRP1</a>	1 mL	568-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-233	<a href="#">MRP1</a>	1 mL	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-233	<a href="#">MRP1 QCRL-3</a>	1 mL	620-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-233	<a href="#">MRP1 Clone QCRL-3</a>	1 mL	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-233	<a href="#">MRP1</a>	1 mL	568-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-234	<a href="#">MRP1</a>	1 mL	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-234	<a href="#">MRP1 QCRL-4</a>	1 mL	620-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-234	<a href="#">MRP1 Clone QCRL-4</a>	1 mL	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-234	<a href="#">MRP1</a>	1 mL	568-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-236	<a href="#">BCRP (Breast Cancer Resistance Protein)</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-236	<a href="#">BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) BXP-21</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-236	<a href="#">BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) Clone BXP-21</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-236	<a href="#">BCRP (Breast Cancer Resistance Protein)</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-237	<a href="#">Plakoglobin</a>	1 mL	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-237	<a href="#">Plakoglobin 15F11</a>	1 mL	917-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-237	<a href="#">Plakoglobin Clone 15F11</a>	1 mL	875-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-237	<a href="#">Plakoglobin</a>	1 mL	867-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-238	<a href="#">CD63</a>	0.1 mL	635-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-238	<a href="#">CD63 MEM-259</a>	0.1 mL	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-238	<a href="#">CD63 Clone MEM-259</a>	0.1 mL	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-238	<a href="#">CD63</a>	0.1 mL	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-240	<a href="#">LRP MVP</a>	100 ug	543-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-240	<a href="#">LRP MVP 1011</a>	100 ug	544-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-240	<a href="#">LRP MVP Clone 1011</a>	100 ug	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-240	<a href="#">LRP MVP</a>	100 ug	503-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-242	<a href="#">MVP LRP</a>	100 ug	543-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-242	<a href="#">MVP LRP 1027</a>	100 ug	544-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-242	<a href="#">MVP LRP Clone 1027</a>	100 ug	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-242	<a href="#">MVP LRP</a>	100 ug	503-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-244	<a href="#">CD162</a>	100 ug	773-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-244	<a href="#">CD162 TB5</a>	100 ug	767-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-244	<a href="#">CD162 Clone TB5</a>	100 ug	704-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-244	<a href="#">CD162</a>	100 ug	703-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-245	<a href="#">Estrogen Receptor</a>	0.5 mL	1130-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-245	<a href="#">Estrogen Receptor SP1</a>	0.5 mL	1117-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-245	<a href="#">Estrogen Receptor Clone SP1</a>	0.5 mL	1052-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-245	<a href="#">Estrogen Receptor</a>	0.5 mL	1124-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-246	<a href="#">Progesterone Receptor</a>	0.5 mL	1130-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-246	<a href="#">Progesterone Receptor SP2</a>	0.5 mL	1117-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-246	<a href="#">Progesterone Receptor Clone SP2</a>	0.5 mL	1057-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant

MC-246	<a href="#">Progesterone Receptor</a>	0.5 mL	1136-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-247	<a href="#">CD13</a>	100 ug	912-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-247	<a href="#">CD13 WM15</a>	100 ug	904-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-247	<a href="#">CD13 Clone WM15</a>	100 ug	832-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-247	<a href="#">CD13</a>	100 ug	826-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-248	<a href="#">Annexin A5</a>	100 ug	1861-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-248	<a href="#">Annexin A5 UMC01</a>	100 ug	1829-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-248	<a href="#">Annexin A5 Clone UMC01</a>	100 ug	1705-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-248	<a href="#">Annexin A5</a>	100 ug	1670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-249	<a href="#">Annexin A5</a>	1 mg	15009-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-249	<a href="#">Annexin A5 UMC01</a>	1 mg	14662-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-249	<a href="#">Annexin A5 Clone UMC01</a>	1 mg	13801-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-249	<a href="#">Annexin A5</a>	1 mg	13357-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-250	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V) (VAC-alpha)</a>	100 ug	653-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-250	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V) (VAC-alpha) VAA-33</a>	100 ug	651-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-250	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V) (VAC-alpha) Clone VAA-33</a>	100 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-250	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V) (VAC-alpha)</a>	100 ug	596-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-251	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V)-FITC</a>	100 tests	679-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-251	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V)-FITC VAA-33</a>	100 tests	677-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-251	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V)-FITC Clone VAA-33</a>	100 tests	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-251	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V)-FITC</a>	100 tests	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc

MC-252	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V)-Biotin</a>	100 tests	679-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-252	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V)-Biotin VAA-33</a>	100 tests	677-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-252	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V)-Biotin Clone VAA-33</a>	100 tests	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-252	<a href="#">Annexin A5 (Annexin V)-Biotin</a>	100 tests	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-253	<a href="#">Polyglucosan[DISCONTINUED]</a>	100 ug	---Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-254	<a href="#">RANK, Human</a>	100 ug	461-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-254	<a href="#">RANK, Human 9A725</a>	100 ug	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-254	<a href="#">RANK, Human Clone 9A725</a>	100 ug	427-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-254	<a href="#">RANK, Human</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-255	<a href="#">TIMP-1</a>	100 ug	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-255	<a href="#">TIMP-1 102D1</a>	100 ug	577-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-255	<a href="#">TIMP-1 Clone 102D1</a>	100 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-255	<a href="#">TIMP-1</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-256	<a href="#">Ku (p70_p80)</a>	100 ug	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-256	<a href="#">Ku (p70_p80) 162</a>	100 ug	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-256	<a href="#">Ku (p70_p80) Clone 162</a>	100 ug	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-256	<a href="#">Ku (p70_p80)</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-257	<a href="#">TIMP-2</a>	100 ug	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-257	<a href="#">TIMP-2 3A4</a>	100 ug	577-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-257	<a href="#">TIMP-2 Clone 3A4</a>	100 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-257	<a href="#">TIMP-2</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	



MC-258	<a href="#">Urokinase-type Plasminogen Activator (uPA)</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-258	<a href="#">Urokinase-type Plasminogen Activator (uPA) 7-18</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-258	<a href="#">Urokinase-type Plasminogen Activator (uPA) Clone 7-18</a>	100 ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-258	<a href="#">Urokinase-type Plasminogen Activator (uPA)</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-260	<a href="#">Desmin mAb</a>	1 mL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-260	<a href="#">Desmin mAb D33</a>	1 mL	452-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-260	<a href="#">Desmin mAb Clone D33</a>	1 mL	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-260	<a href="#">Desmin mAb</a>	1 mL	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-261	<a href="#">Transferrin mAb</a>	100 ug	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-261	<a href="#">Transferrin mAb HTF-14</a>	100 ug	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-261	<a href="#">Transferrin mAb Clone HTF-14</a>	100 ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-261	<a href="#">Transferrin mAb</a>	100 ug	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-262	<a href="#">CD40, B-cells mAb</a>	1 mL	592-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-262	<a href="#">CD40, B-cells mAb BL-C4</a>	1 mL	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-262	<a href="#">CD40, B-cells mAb Clone BL-C4</a>	1 mL	544-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-262	<a href="#">CD40, B-cells mAb</a>	1 mL	547-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-263	<a href="#">CD72, pan B-cell, clone BL-A A11 Clone BL-A A11</a>	1 mL	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-263	<a href="#">CD72, pan B-cell, clone BL-A A11</a>	1 mL	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-265	<a href="#">Caspase-14</a>	100 ug	461-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-265	<a href="#">Caspase-14 70A1426</a>	100 ug	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-266	<a href="#">EPCR (Endothelial Cell Protein C Receptor)</a>	1 mL	803-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant

MC-266	<a href="#">EPCR (Endothelial Cell Protein C Receptor) LMR-42</a>	1 mL	797-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-266	<a href="#">EPCR (Endothelial Cell Protein C Receptor) Clone LMR-42</a>	1 mL	740-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-266	<a href="#">EPCR (Endothelial Cell Protein C Receptor)</a>	1 mL	737-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-267	<a href="#">MRP2</a>	1 mL	672-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-267	<a href="#">MRP2 M2III-5</a>	1 mL	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-267	<a href="#">MRP2 Clone M2III-5</a>	1 mL	739-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-267	<a href="#">MRP2</a>	1 mL	775-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-268	<a href="#">SnoN mAb</a>	100 ug	512-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-268	<a href="#">SnoN mAb 1G1</a>	100 ug	513-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-269	<a href="#">Ski mAb</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-269	<a href="#">Ski mAb G8</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-269	<a href="#">Ski mAb Clone G8</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-269	<a href="#">Ski mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-272	<a href="#">MRP4</a>	1 mL	672-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-272	<a href="#">MRP4 M4I-10</a>	1 mL	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-272	<a href="#">MRP4 Clone M4I-10</a>	1 mL	739-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-272	<a href="#">MRP4</a>	1 mL	775-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-273	<a href="#">MRP4</a>	1 mL	672-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-273	<a href="#">MRP4 M4I-80</a>	1 mL	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-273	<a href="#">MRP4 Clone M4I-80</a>	1 mL	739-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-273	<a href="#">MRP4</a>	1 mL	775-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-274	<a href="#">Fatty acid Binding Protein, Liver (L-FABP)</a>	1 mL	774-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-274	<a href="#">Fatty acid Binding Protein, Liver (L-FABP) K5A6</a>	1 mL	770-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-274	<a href="#">Fatty acid Binding Protein, Liver (L-FABP) Clone K5A6</a>	1 mL	811-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-274	<a href="#">Fatty acid Binding Protein, Liver (L-FABP)</a>	1 mL	806-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-275	<a href="#">Decay Accelerating Factor mAb</a>	1 mL	1084-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-275	<a href="#">Decay Accelerating Factor mAb Mem-118</a>	1 mL	1071-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-275	<a href="#">Decay Accelerating Factor mAb Clone Mem-118</a>	1 mL	990-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-275	<a href="#">Decay Accelerating Factor mAb</a>	1 mL	1032-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-276	<a href="#">CD-40 mAb</a>	100 ug	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-276	<a href="#">CD-40 mAb 3B2</a>	100 ug	651-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-276	<a href="#">CD-40 mAb Clone 3B2</a>	100 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-276	<a href="#">CD-40 mAb</a>	100 ug	596-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-277	<a href="#">CD-40L mAb</a>	100 ug	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-277	<a href="#">CD-40L mAb MK13A4</a>	100 ug	651-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-277	<a href="#">CD-40L mAb Clone MK13A4</a>	100 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-277	<a href="#">CD-40L mAb</a>	100 ug	596-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-278	<a href="#">CD-40L mAb</a>	100 ug	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-278	<a href="#">CD-40L mAb MR1</a>	100 ug	651-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-278	<a href="#">CD-40L mAb Clone MR1</a>	100 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-278	<a href="#">CD-40L mAb</a>	100 ug	596-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-279	<a href="#">Smac DIABLO mAb</a>	100 ug	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-279	<a href="#">Smac DIABLO mAb 10G7</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-279	<a href="#">Smac DIABLO mAb Clone 10G7</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-279	<a href="#">Smac DIABLO mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-280	<a href="#">Smac Diablo mAb</a>	100 ug	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-280	<a href="#">Smac Diablo mAb 9H10</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-280	<a href="#">Smac Diablo mAb Clone 9H10</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-280	<a href="#">Smac Diablo mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-281	<a href="#">DLC1 (Dynein Light Chain 1) mAb</a>	100 ug	439-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-281	<a href="#">DLC1 (Dynein Light Chain 1) mAb 10D6</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-281	<a href="#">DLC1 (Dynein Light Chain 1) mAb Clone 10D6</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-281	<a href="#">DLC1 (Dynein Light Chain 1) mAb</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-282	<a href="#">DLC1 &amp; DLC2 mAb</a>	100 ug	439-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-282	<a href="#">DLC1 &amp; DLC2 mAb 11F7</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-282	<a href="#">DLC1 &amp; DLC2 mAb Clone 11F7</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-282	<a href="#">DLC1 &amp; DLC2 mAb</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-283	<a href="#">BAFF mAb</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-283	<a href="#">BAFF mAb Buffy-1</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-283	<a href="#">BAFF mAb Clone Buffy-1</a>	100 ug	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-283	<a href="#">BAFF mAb</a>	100 ug	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-287	<a href="#">Apaf-1 mAb</a>	100 ug	403-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-287	<a href="#">Apaf-1 mAb 2E12</a>	100 ug	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-287	<a href="#">Apaf-1 mAb Clone 2E12</a>	100 ug	414-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-287	<a href="#">Apaf-1 mAb</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-288	<a href="#">JSB-1 Negative Control mAb</a>	1 mL	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-288	<a href="#">JSB-1 Negative Control mAb CT6</a>	1 mL	480-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-288	<a href="#">JSB-1 Negative Control mAb Clone CT6</a>	1 mL	437-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-288	<a href="#">JSB-1 Negative Control mAb</a>	1 mL	444-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-289	<a href="#">Cytochrome C mAb</a>	100 ug	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-289	<a href="#">Cytochrome C mAb 2G8</a>	100 ug	651-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-289	<a href="#">Cytochrome C mAb Clone 2G8</a>	100 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-289	<a href="#">Cytochrome C mAb</a>	100 ug	596-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-290	<a href="#">Mitochondrial protein P110, human</a>	100 µg	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-290	<a href="#">Mitochondrial protein P110, human 2G2</a>	100 µg	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-290	<a href="#">Mitochondrial protein P110, human Clone 2G2</a>	100 µg	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-290	<a href="#">Mitochondrial protein P110, human</a>	100	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-291	<a href="#">Cytochrome c</a>	100 µg	367-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-291	<a href="#">Cytochrome c SJL2-4</a>	100 µg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-291	<a href="#">Cytochrome c Clone SJL2-4</a>	100 µg	367-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-291	<a href="#">Cytochrome c</a>	100	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-293	<a href="#">PARP-5 (Tankyrase) mAb</a>	100 ug	406-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-293	<a href="#">PARP-5 (Tankyrase) mAb 19A449</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-293	<a href="#">PARP-5 (Tankyrase) mAb Clone 19A449</a>	100 ug	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-293	<a href="#">PARP-5 (Tankyrase) mAb</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-294	<a href="#">Exo1 mAb</a>	100 ug	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-294	<a href="#">Exo1 mAb 266</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-294	<a href="#">Exo1 mAb Clone 266</a>	100 ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-294	<a href="#">Exo1 mAb</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-303	<a href="#">Bcl-XL, human</a>	100 µg	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-303	<a href="#">Bcl-XL, human 2H12</a>	100 µg	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-303	<a href="#">Bcl-XL, human Clone 2H12</a>	100 µg	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-303	<a href="#">Bcl-XL, human</a>	100	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-304	<a href="#">Bax, human</a>	100 µg	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-304	<a href="#">Bax, human 2D2</a>	100 µg	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-304	<a href="#">Bax, human Clone 2D2</a>	100 µg	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-304	<a href="#">Bax, human</a>	100	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-305	<a href="#">Bax, universal</a>	100 µg	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-305	<a href="#">Bax, universal 6A7</a>	100 µg	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-305	<a href="#">Bax, universal Clone 6A7</a>	100 µg	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-305	<a href="#">Bax, universal</a>	100	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-306	<a href="#">RPA_p70 (Replication Protein A) mAb</a>	100 ug	520-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-306	<a href="#">RPA_p70 (Replication Protein A) mAb alphaSSB70C</a>	100 ug	577-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-306	<a href="#">RPA_p70 (Replication Protein A) mAb Clone alphaSSB70C</a>	100 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-306	<a href="#">RPA_p70 (Replication Protein A) mAb</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-307	<a href="#">Thymidylate Synthase mAb</a>	100 ug	520-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-307	<a href="#">Thymidylate Synthase mAb TS 106</a>	100 ug	577-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-307	<a href="#">Thymidylate Synthase mAb Clone TS 106</a>	100 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-307	<a href="#">Thymidylate Synthase mAb</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-308	<a href="#">Mismatch Repair Protein 2 mAb</a>	500 uL	571-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-308	<a href="#">Mismatch Repair Protein 2 mAb 2MSH01</a>	500 uL	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-308	<a href="#">Mismatch Repair Protein 2 mAb Clone 2MSH01</a>	500 uL	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-308	<a href="#">Mismatch Repair Protein 2 mAb</a>	500 uL	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-309	<a href="#">C-kit (CD117)</a>	100 ug	312-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
MC-309	<a href="#">C-kit (CD117) 57A5</a>	100 ug	348-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
MC-309	<a href="#">C-kit (CD117) Clone 57A5</a>	100 ug	309-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
MC-309	<a href="#">C-kit (CD117)</a>	100 ug	400-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
MC-311	<a href="#">c-myc</a>	100 ug	379-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-311	<a href="#">c-myc 9E10</a>	100 ug	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-311	<a href="#">c-myc Clone 9E10</a>	100 ug	379-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-311	<a href="#">c-myc</a>	100 ug	388-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-312	<a href="#">RPA_p34 (Replication Protein A) mAb</a>	100 ug	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-312	<a href="#">RPA_p34 (Replication Protein A) mAb alphaSSB34A</a>	100 ug	612-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-312	<a href="#">RPA_p34 (Replication Protein A) mAb Clone alphaSSB34A</a>	100 ug	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-312	<a href="#">RPA_p34 (Replication Protein A) mAb</a>	100 ug	661-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-313	<a href="#">CD5 mAb, pan T-cell</a>	1 mL	481-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-313	<a href="#">CD5 mAb, pan T-cell BL-TP 5a</a>	1 mL	482-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-313	<a href="#">CD5 mAb, pan T-cell Clone BL-TP 5a</a>	1 mL	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-313	<a href="#">CD5 mAb, pan T-cell</a>	1 mL	470-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-317	<a href="#">Fatty Acid Binding Protein, Liver (L-FABP)</a>	1 mL	700-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-317	<a href="#">Fatty Acid Binding Protein, Liver (L-FABP) L2B10</a>	1 mL	696-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-317	<a href="#">Fatty Acid Binding Protein, Liver (L-FABP) Clone L2B10</a>	1 mL	805-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-317	<a href="#">Fatty Acid Binding Protein, Liver (L-FABP)</a>	1 mL	800-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-320	<a href="#">Anti-TLR2, clone TL2.1, preservative free</a>	100 ug	495-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-328	<a href="#">BrdU (Bromodeoxyuridine)</a>	1 mL	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-328	<a href="#">BrdU (Bromodeoxyuridine) IIB5</a>	1 mL	665-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-328	<a href="#">BrdU (Bromodeoxyuridine) Clone IIB5</a>	1 mL	615-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-328	<a href="#">BrdU (Bromodeoxyuridine)</a>	1 mL	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-332	<a href="#">Osteoprotegerin</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-332	<a href="#">Osteoprotegerin Bony-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-332	<a href="#">Osteoprotegerin Clone Bony-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-332	<a href="#">Osteoprotegerin</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-333	<a href="#">BSEP (SPGP)</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-333	<a href="#">BSEP (SPGP) USal-hBSEP-McAb-1</a>	100 ug	442-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-333	<a href="#">BSEP (SPGP) Clone USal-hBSEP-McAb-1</a>	100 ug	397-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-333	<a href="#">BSEP (SPGP)</a>	100 ug	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-335	<a href="#">HA Tag</a>	100 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	



MC-335	<a href="#">HA Tag HA.C5</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-335	<a href="#">HA Tag Clone HA.C5</a>	100 ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-335	<a href="#">HA Tag</a>	100 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-336	<a href="#">TPD52L1</a>	100 uL	511-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-336	<a href="#">TPD52L1 d1C5</a>	100 uL	512-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-337	<a href="#">His Tag</a>	100 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-337	<a href="#">His Tag HIS.H8</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-337	<a href="#">His Tag Clone HIS.H8</a>	100 ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-337	<a href="#">His Tag</a>	100 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-340	<a href="#">XPA</a>	100 µg	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-340	<a href="#">XPA 12F5</a>	100 µg	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-340	<a href="#">XPA Clone 12F5</a>	100 µg	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-340	<a href="#">XPA</a>	100	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-343	<a href="#">Anti-XRCC1 Clone 33-2-5</a>	100 ug	584-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-343	<a href="#">Anti-XRCC1</a>	100 ug	685-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-344	<a href="#">MFG-E8</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-344	<a href="#">MFG-E8 2422</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-344	<a href="#">MFG-E8 Clone 2422</a>	100 ug	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-344	<a href="#">MFG-E8</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-345	<a href="#">DR6</a>	100 ug	488-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-345	<a href="#">DR6 DR-6-04-EC</a>	100 ug	491-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-345	<a href="#">DR6 Clone DR-6-04-EC</a>	100 ug	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-345	<a href="#">DR6</a>	100 ug	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-346	<a href="#">Bcl-3</a>	100 ug	713-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-346	<a href="#">Bcl-3 Ham150-3.5</a>	100 ug	709-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-346	<a href="#">Bcl-3 Clone Ham150-3.5</a>	100 ug	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-346	<a href="#">Bcl-3</a>	100 ug	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-347	<a href="#">Apurinic Apyrimidinic Endonuclease (APE_ref-1)</a>	100 µg	713-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-347	<a href="#">Apurinic Apyrimidinic Endonuclease (APE_ref-1) 13B 8E5C2</a>	100 µg	709-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-347	<a href="#">Apurinic Apyrimidinic Endonuclease (APE_ref-1) Clone 13B 8E5C2</a>	100 µg	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-347	<a href="#">Apurinic Apyrimidinic Endonuclease (APE_ref-1)</a>	100	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-348	<a href="#">Nonspecific Cytotoxic Cell Clone 5C.6</a>	100 ug	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-348	<a href="#">Nonspecific Cytotoxic Cell</a>	100 ug	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-349	<a href="#">Myc Tag</a>	100 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-349	<a href="#">Myc Tag Myc.A7</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-349	<a href="#">Myc Tag Clone Myc.A7</a>	100 ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-349	<a href="#">Myc Tag</a>	100 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-350	<a href="#">V5 Tag</a>	100 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-350	<a href="#">V5 Tag V5.C8</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-350	<a href="#">V5 Tag Clone V5.C8</a>	100 ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-350	<a href="#">V5 Tag</a>	100 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-351	<a href="#">Anti-Ku, 70 kDa subunit Clone N3H10</a>	100 µg	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-351	<a href="#">Anti-Ku, 70 kDa subunit</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-352	<a href="#">Anti-Smooth Muscle Myosin Heavy Chain (SM1) mAb</a>	100 ug	653-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-352	<a href="#">Anti-Smooth Muscle Myosin Heavy Chain (SM1) mAb KM3669</a>	100 ug	651-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-352	<a href="#">Anti-Smooth Muscle Myosin Heavy Chain (SM1) mAb Clone KM3669</a>	100 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-352	<a href="#">Anti-Smooth Muscle Myosin Heavy Chain (SM1) mAb</a>	100 ug	756-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-355	<a href="#">Anti-Ku, 86 kDa subunit "Ku(80)" Clone 111</a>	100 µg	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-355	<a href="#">Anti-Ku, 86 kDa subunit "Ku(80)"</a>	100	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-356	<a href="#">Caspase-1</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-356	<a href="#">Caspase-1 1H11</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-356	<a href="#">Caspase-1 Clone 1H11</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-356	<a href="#">Caspase-1</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-357	<a href="#">RANKL</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-357	<a href="#">RANKL Ranky-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-357	<a href="#">RANKL Clone Ranky-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-357	<a href="#">RANKL</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-358	<a href="#">Caspase-8</a>	100 ug	456-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-358	<a href="#">Caspase-8 1G12</a>	100 ug	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-358	<a href="#">Caspase-8 Clone 1G12</a>	100 ug	413-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-358	<a href="#">Caspase-8</a>	100 ug	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-361	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase</a>	100 µg	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-361	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase 18-2</a>	100 µg	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna

MC-361	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase Clone 18-2</a>	100 µg	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-361	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase</a>	100	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-362	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase</a>	100 µg	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-362	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase 25-4</a>	100 µg	577-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-362	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase Clone 25-4</a>	100 µg	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-362	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase</a>	100	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-363	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase</a>	100 µg	766-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-363	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase 42-psc</a>	100 µg	761-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-363	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase Clone 42-psc</a>	100 µg	710-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-363	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase</a>	100	803-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-365	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase</a>	100 µg	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-365	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase Cocktail of clones 18-2, 25-4, and 42-psc</a>	100 µg	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-365	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase Clone Cocktail of clones 18-2, 25-4, and 42-psc</a>	100 µg	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-365	<a href="#">Anti-DNA-dependent Protein Kinase</a>	100	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-366	<a href="#">GITR</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-366	<a href="#">GITR Elo-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-366	<a href="#">GITR Clone Elo-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-366	<a href="#">GITR</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-367	<a href="#">TdT</a>	1 mL	990-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-367	<a href="#">TdT DT01</a>	1 mL	980-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-367	<a href="#">TdT Clone DT01</a>	1 mL	918-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-367	<a href="#">TdT</a>	1 mL	969-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-368	<a href="#">SARM</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-368	<a href="#">SARM Sarmy-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-368	<a href="#">SARM Clone Sarmy-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-368	<a href="#">SARM</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-369	<a href="#">DR6</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-369	<a href="#">DR6 Luke-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-369	<a href="#">DR6 Clone Luke-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-369	<a href="#">DR6</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-370	<a href="#">Anti-DNA Polymerase beta</a>	100 µg	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-370	<a href="#">Anti-DNA Polymerase beta 18S</a>	100 µg	577-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-370	<a href="#">Anti-DNA Polymerase beta Clone 18S</a>	100 µg	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-370	<a href="#">Anti-DNA Polymerase beta</a>	100	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-371	<a href="#">Anti-DNA Polymerase epsilon</a>	100 µg	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-371	<a href="#">Anti-DNA Polymerase epsilon 93H3A</a>	100 µg	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-371	<a href="#">Anti-DNA Polymerase epsilon Clone 93H3A</a>	100 µg	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-371	<a href="#">Anti-DNA Polymerase epsilon</a>	100	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-374	<a href="#">Anti-3-Nitrotyrosine Clone 39B6</a>	50 ug	235-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-374	<a href="#">Anti-3-Nitrotyrosine</a>	50 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-375	<a href="#">PARP-3</a>	100 uL	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-375	<a href="#">PARP-3 LA6B10</a>	100 uL	631-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-375	<a href="#">PARP-3 Clone LA6B10</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-375	<a href="#">PARP-3</a>	100 uL	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-376	<a href="#">Laminin-10_11</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-376	<a href="#">Laminin-10_11 379E8</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-376	<a href="#">Laminin-10_11 Clone 379E8</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-376	<a href="#">Laminin-10_11</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-377	<a href="#">Decorin mAb</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-377	<a href="#">Decorin mAb 888E12</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-377	<a href="#">Decorin mAb Clone 888E12</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-377	<a href="#">Decorin mAb</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-378	<a href="#">Decorin mAb</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-378	<a href="#">Decorin mAb 889C7</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-378	<a href="#">Decorin mAb Clone 889C7</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-378	<a href="#">Decorin mAb</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-379	<a href="#">Nidogen mAb</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-379	<a href="#">Nidogen mAb 331C9</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-379	<a href="#">Nidogen mAb Clone 331C9</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-379	<a href="#">Nidogen mAb</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-380	<a href="#">Anti-MGMT (O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase)</a>	100 µg	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-380	<a href="#">Anti-MGMT (O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase) MT3.1</a>	100 µg	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-380	<a href="#">Anti-MGMT (O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase) Clone MT3.1</a>	100 µg	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna

MC-380	<a href="#">Anti-MGMT (O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase)</a>	100	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-382	<a href="#">NDP Kinase <math>\beta</math> (nm23-H1)</a>	35 $\mu$ g	310-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-382	<a href="#">NDP Kinase <math>\beta</math> (nm23-H1) KM1103</a>	35 $\mu$ g	315-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-382	<a href="#">NDP Kinase <math>\beta</math> (nm23-H1) Clone KM1103</a>	35 $\mu$ g	278-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-382	<a href="#">NDP Kinase</a>	35	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-383	<a href="#">LPL</a>	100 ug	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-383	<a href="#">LPL LPL.A4</a>	100 ug	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-383	<a href="#">LPL Clone LPL.A4</a>	100 ug	405-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-383	<a href="#">LPL</a>	100 ug	413-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-386	<a href="#">SCD1</a>	100 ug	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-386	<a href="#">SCD1 CD.E10</a>	100 ug	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-386	<a href="#">SCD1 Clone CD.E10</a>	100 ug	405-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-386	<a href="#">SCD1</a>	100 ug	413-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-387	<a href="#">RAIDD</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-387	<a href="#">RAIDD Raiddy-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-387	<a href="#">RAIDD Clone Raiddy-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-387	<a href="#">RAIDD</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-388	<a href="#">ABCA1</a>	100 ug	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-388	<a href="#">ABCA1 AB1.G6</a>	100 ug	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-388	<a href="#">ABCA1 Clone AB1.G6</a>	100 ug	405-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-388	<a href="#">ABCA1</a>	100 ug	413-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-389	<a href="#">NGFR</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-389	<a href="#">NGFR Nagy-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-389	<a href="#">NGFR Clone Nagy-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-389	<a href="#">NGFR</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-391	<a href="#">Amyloid Precursor Protein (secretory) (sAPP)</a>	100 ug	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-391	<a href="#">Amyloid Precursor Protein (secretory) (sAPP)</a>	100 ug	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-391	<a href="#">Amyloid Precursor Protein (secretory) (sAPP) OM84</a>	100 ug	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-391	<a href="#">Amyloid Precursor Protein (secretory) (sAPP) OM84</a>	100 ug	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-391	<a href="#">Amyloid Precursor Protein (secretory) (sAPP) Clone OM84</a>	100 ug	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-391	<a href="#">Amyloid Precursor Protein (secretory) (sAPP)</a>	100 ug	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-391	<a href="#">Amyloid Precursor Protein (secretory) (sAPP)</a>	100 ug	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
MC-394	<a href="#">TIRAP</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-394	<a href="#">TIRAP Sebi-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-394	<a href="#">TIRAP Clone Sebi-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-394	<a href="#">TIRAP</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-395	<a href="#">Anti-Keratan Sulfate</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-395	<a href="#">Anti-Keratan Sulfate 373E1</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-395	<a href="#">Anti-Keratan Sulfate Clone 373E1</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-395	<a href="#">Anti-Keratan Sulfate</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-400	<a href="#">Anti-Platelet Derived Endothelial Growth Factor Clone PGF.44C</a>	100 µg	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-400	<a href="#">Anti-Platelet Derived Endothelial Growth Factor</a>	100	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	



MC-402	<a href="#">ACRP30headless</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-402	<a href="#">ACRP30headless Ne.Na</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-402	<a href="#">ACRP30headless Clone Ne.Na</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-402	<a href="#">ACRP30headless</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-408	<a href="#">Bcl-rambo, NT, human</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-408	<a href="#">Bcl-rambo, NT, human Rocky-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-409	<a href="#">Bcl-rambo, CT, human</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-409	<a href="#">Bcl-rambo, CT, human Rocky-2</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-409	<a href="#">Bcl-rambo, CT, human Clone Rocky-2</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-409	<a href="#">Bcl-rambo, CT, human</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-410	<a href="#">ACRP30</a>	50 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-410	<a href="#">ACRP30 AX1147</a>	50 ug	363-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-410	<a href="#">ACRP30 Clone AX1147</a>	50 ug	322-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-410	<a href="#">ACRP30</a>	50 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-411	<a href="#">GST-Pi</a>	100 ug	405-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-411	<a href="#">GST-Pi Usal-hGST-Pi-McAb-1</a>	100 ug	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-411	<a href="#">GST-Pi Clone Usal-hGST-Pi-McAb-1</a>	100 ug	367-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-411	<a href="#">GST-Pi</a>	100 ug	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-412	<a href="#">NDP Kinase alpha (nm23-H2)</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-412	<a href="#">NDP Kinase alpha (nm23-H2) KM1121</a>	100 ug	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-412	<a href="#">NDP Kinase alpha (nm23-H2) Clone KM1121</a>	100 ug	514-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-412	<a href="#">NDP Kinase alpha (nm23-H2)</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-416	<a href="#">EMA</a>	1 mL	522-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-416	<a href="#">EMA GP1.4</a>	1 mL	523-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-416	<a href="#">EMA Clone GP1.4</a>	1 mL	481-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-416	<a href="#">EMA</a>	1 mL	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-417	<a href="#">CD30</a>	1 mL	662-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-417	<a href="#">CD30 Ber-H2</a>	1 mL	659-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-417	<a href="#">CD30 Clone Ber-H2</a>	1 mL	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-417	<a href="#">CD30</a>	1 mL	697-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-418	<a href="#">CD138</a>	1 mL	805-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-418	<a href="#">CD138 MI15</a>	1 mL	799-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-418	<a href="#">CD138 Clone MI15</a>	1 mL	746-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-418	<a href="#">CD138</a>	1 mL	815-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-419	<a href="#">CEA</a>	1 mL	552-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-419	<a href="#">CEA COL-1</a>	1 mL	552-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-419	<a href="#">CEA Clone COL-1</a>	1 mL	509-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-419	<a href="#">CEA</a>	1 mL	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-422	<a href="#">CA19-9</a>	1 mL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-422	<a href="#">CA19-9 121SLE</a>	1 mL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-422	<a href="#">CA19-9 Clone 121SLE</a>	1 mL	482-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-422	<a href="#">CA19-9</a>	1 mL	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-424	<a href="#">CD10</a>	1 mL	990-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-424	<a href="#">CD10 56C6</a>	1 mL	980-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-424	<a href="#">CD10 Clone 56C6</a>	1 mL	924-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-424	<a href="#">CD10</a>	1 mL	969-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-425	<a href="#">CA125</a>	1 mL	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-425	<a href="#">CA125 Ov185 1</a>	1 mL	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-425	<a href="#">CA125 Clone Ov185 1</a>	1 mL	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-425	<a href="#">CA125</a>	1 mL	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-427	<a href="#">MAGE-1</a>	1 mL	983-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-427	<a href="#">MAGE-1 MA454</a>	1 mL	972-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-427	<a href="#">MAGE-1 Clone MA454</a>	1 mL	911-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-427	<a href="#">MAGE-1</a>	1 mL	958-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-428	<a href="#">CD31</a>	1 mL	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-428	<a href="#">CD31 JC- 70A</a>	1 mL	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-428	<a href="#">CD31 Clone JC- 70A</a>	1 mL	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-428	<a href="#">CD31</a>	1 mL	697-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-429	<a href="#">Intergrin alpha 6</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-429	<a href="#">Integrin alpha 6 541A11</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-429	<a href="#">Integrin alpha 6 Clone 541A11</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-429	<a href="#">Integrin alpha 6</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-430	<a href="#">Intergrin alpha 6</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-430	<a href="#">Integrin alpha 6 537D5</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-430	<a href="#">Integrin alpha 6 Clone 537D5</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-430	<a href="#">Integrin alpha 6</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-431	<a href="#">Intergrin alpha 2</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-431	<a href="#">Integrin alpha 2 244 G1</a>	100 uL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-431	<a href="#">Integrin alpha 2 Clone 244 G1</a>	100 uL	524-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-431	<a href="#">Integrin alpha 2</a>	100 uL	528-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-450	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), rat</a>	100 ug	475-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-450	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), rat AS73</a>	100 ug	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-450	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), rat Clone AS73</a>	100 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-450	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), rat</a>	100 ug	438-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-451	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), human</a>	100 ug	475-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-451	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), human AS66</a>	100 ug	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-451	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), human Clone AS66</a>	100 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-451	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), human</a>	100 ug	438-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-452	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), human - FITC</a>	100 tests	475-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-452	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), human - FITC AS66</a>	100 tests	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-452	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), human - FITC Clone AS66</a>	100 tests	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-452	<a href="#">Cyclooxygenase II (COX II), human - FITC</a>	100 tests	438-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-453	<a href="#">Cyclooxygenase I (COX I), human</a>	100 ug	475-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-453	<a href="#">Cyclooxygenase I (COX I), human AS70</a>	100 ug	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	human

MC-453	<a href="#">Cyclooxygenase I (COX I), human Clone AS70</a>	100 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-453	<a href="#">Cyclooxygenase I (COX I), human</a>	100 ug	438-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-455	<a href="#">FLIP</a>	100 ug	589-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-455	<a href="#">FLIP Dave-2</a>	100 ug	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-455	<a href="#">FLIP Clone Dave-2</a>	100 ug	549-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-455	<a href="#">FLIP</a>	100 ug	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-456	<a href="#">Fas Death Domain</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-456	<a href="#">Fas Death Domain 3D5</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-456	<a href="#">Fas Death Domain Clone 3D5</a>	200 uL	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-456	<a href="#">Fas Death Domain</a>	200 uL	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-460	<a href="#">Caspase-3</a>	100 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-460	<a href="#">Caspase-3 AM1-4</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-460	<a href="#">Caspase-3 Clone AM1-4</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-460	<a href="#">Caspase-3</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-462	<a href="#">Caspase-7</a>	100 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-462	<a href="#">Caspase-7 MCH3-14</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-462	<a href="#">Caspase-7 Clone MCH3-14</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-462	<a href="#">Caspase-7</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-464	<a href="#">Caspase-8</a>	100 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-464	<a href="#">Caspase-8 FLICE-1</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-464	<a href="#">Caspase-8 Clone FLICE-1</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-464	<a href="#">Caspase-8</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-465	<a href="#">Caspase-8</a>	100 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-465	<a href="#">Caspase-8 FLICE-3</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-465	<a href="#">Caspase-8 Clone FLICE-3</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-465	<a href="#">Caspase-8</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-466	<a href="#">Caspase-9</a>	100 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-466	<a href="#">Caspase-9 LAP6-96</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
MC-466	<a href="#">Caspase-9 Clone LAP6-96</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
MC-466	<a href="#">Caspase-9</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-470	<a href="#">Survivin mAb</a>	100ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-470	<a href="#">Survivin mAb 8E2</a>	100ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-470	<a href="#">Survivin mAb Clone 8E2</a>	100ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-470	<a href="#">Survivin mAb</a>	100ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-476	<a href="#">TRAIL mAb</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-476	<a href="#">TRAIL mAb III6F</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-476	<a href="#">TRAIL mAb Clone III6F</a>	100 ug	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-476	<a href="#">TRAIL mAb</a>	100 ug	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-477	<a href="#">TRAIL R1 mAb</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-477	<a href="#">TRAIL R1 mAb HS101</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-477	<a href="#">TRAIL R1 mAb Clone HS101</a>	100 ug	513-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-477	<a href="#">TRAIL R1 mAb</a>	100 ug	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-478	<a href="#">Anti-TRAIL R1 mAb, no preservative</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-478	<a href="#">Anti-TRAIL R1 mAb, no preservative HS101</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-478	<a href="#">Anti-TRAIL R1 mAb, no preservative Clone HS101</a>	100 ug	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-478	<a href="#">Anti-TRAIL R1 mAb, no preservative</a>	100 ug	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-479	<a href="#">MRP14</a>	100 ug	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-479	<a href="#">MRP14 47-8D3</a>	100 ug	511-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-479	<a href="#">MRP14 Clone 47-8D3</a>	100 ug	467-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-479	<a href="#">MRP14</a>	100 ug	497-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-480	<a href="#">Calpain, p30 subunit</a>	100 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-480	<a href="#">Calpain, p30 subunit 28F3</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-480	<a href="#">Calpain, p30 subunit Clone 28F3</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-480	<a href="#">Calpain, p30 subunit</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-483	<a href="#">Neuron Specific Enolase mAb</a>	100 ug	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-483	<a href="#">Neuron Specific Enolase mAb E27</a>	100 ug	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-483	<a href="#">Neuron Specific Enolase mAb Clone E27</a>	100 ug	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-483	<a href="#">Neuron Specific Enolase mAb</a>	100 ug	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-485	<a href="#">Daxx mAb</a>	100 ug	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-485	<a href="#">Daxx mAb DAXX-01</a>	100 ug	421-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-485	<a href="#">Daxx mAb Clone DAXX-01</a>	100 ug	377-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-485	<a href="#">Daxx mAb</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-486	<a href="#">MRP-6 mAb</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-486	<a href="#">MRP-6 mAb M6II-21</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-486	<a href="#">MRP-6 mAb Clone M6II-21</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-486	<a href="#">MRP-6 mAb</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-487	<a href="#">MRP-6 mAb</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-487	<a href="#">MRP-6 mAb M6II-31</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-487	<a href="#">MRP-6 mAb Clone M6II-31</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-487	<a href="#">MRP-6 mAb</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-488	<a href="#">MRP-6 mAb</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-488	<a href="#">MRP-6 mAb M6II-7</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-488	<a href="#">MRP-6 mAb Clone M6II-7</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-488	<a href="#">MRP-6 mAb</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-489	<a href="#">TRAIL R2 mAb</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-489	<a href="#">TRAIL R2 mAb HS201</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-489	<a href="#">TRAIL R2 mAb Clone HS201</a>	100 ug	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-489	<a href="#">TRAIL R2 mAb</a>	100 ug	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-490	<a href="#">TRAIL R3 mAb</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-490	<a href="#">TRAIL R3 mAb HS301</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-490	<a href="#">TRAIL R3 mAb Clone HS301</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-490	<a href="#">TRAIL R3 mAb</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-491	<a href="#">TRAIL R3 mAb</a>	100 ug	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-491	<a href="#">TRAIL R3 mAb LEIA</a>	100 ug	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa



MC-491	<a href="#">TRAIL R3 mAb Clone LEIA</a>	100 ug	477-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
MC-491	<a href="#">TRAIL R3 mAb</a>	100 ug	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-492	<a href="#">TRAIL R4 mAb</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-492	<a href="#">TRAIL R4 mAb HS402</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-492	<a href="#">TRAIL R4 mAb Clone HS402</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-492	<a href="#">TRAIL R4 mAb</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-495	<a href="#">Clusterin mAb</a>	100 ug	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-495	<a href="#">Clusterin mAb CLI-9</a>	100 ug	435-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-495	<a href="#">Clusterin mAb Clone CLI-9</a>	100 ug	391-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-495	<a href="#">Clusterin mAb</a>	100 ug	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-496	<a href="#">Bcl 10 mAb</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-496	<a href="#">Bcl 10 mAb Carmen-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-496	<a href="#">Bcl 10 mAb Clone Carmen-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-496	<a href="#">Bcl 10 mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-497	<a href="#">Caspase 2 mAb</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-497	<a href="#">Caspase 2 mAb 10C6</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-497	<a href="#">Caspase 2 mAb Clone 10C6</a>	100 ug	465-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-497	<a href="#">Caspase 2 mAb</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-498	<a href="#">Caspase 2 mAb</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-498	<a href="#">Caspase 2 mAb 11B4</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-498	<a href="#">Caspase 2 mAb Clone 11B4</a>	100 ug	465-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-498	<a href="#">Caspase 2 mAb</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-499	<a href="#">CD105</a>	100 ug	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-499	<a href="#">CD105 SN6h</a>	100 ug	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-499	<a href="#">CD105 Clone SN6h</a>	100 ug	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-499	<a href="#">CD105</a>	100 ug	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-501	<a href="#">Bcl-w mAb</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-501	<a href="#">Bcl-w mAb 13F9</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-501	<a href="#">Bcl-w mAb Clone 13F9</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-501	<a href="#">Bcl-w mAb</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-502	<a href="#">Bif-1 mAb</a>	100 ug	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-502	<a href="#">Bif-1 mAb 30A882</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-503	<a href="#">Bmf mAb</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-503	<a href="#">Bmf mAb 12E10</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-503	<a href="#">Bmf mAb Clone 12E10</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-503	<a href="#">Bmf mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-504	<a href="#">Bim S EL L mAb</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-504	<a href="#">Bim S EL L mAb 14A8</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-504	<a href="#">Bim S EL L mAb Clone 14A8</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-504	<a href="#">Bim S EL L mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-505	<a href="#">BimL mAb</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-505	<a href="#">BimL mAb 5E5</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-505	<a href="#">BimL mAb Clone 5E5</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-505	<a href="#">BimL mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-506	<a href="#">Noxa mAb</a>	100 ug	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-506	<a href="#">Noxa mAb 114C307.1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-506	<a href="#">Noxa mAb Clone 114C307.1</a>	100 ug	418-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-506	<a href="#">Noxa mAb</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-507	<a href="#">Livin mAb</a>	100 ug	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-507	<a href="#">Livin mAb 88C570</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-507	<a href="#">Livin mAb Clone 88C570</a>	100 ug	407-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-507	<a href="#">Livin mAb</a>	100 ug	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-510	<a href="#">CD44var(v6)</a>	100 µg	653-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-510	<a href="#">CD44var(v6) VFF-18</a>	100 µg	651-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-510	<a href="#">CD44var(v6) Clone VFF-18</a>	100 µg	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-510	<a href="#">CD44var(v6)</a>	100	596-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-511	<a href="#">CD44var(v6), FITC-labeled</a>	100 tests	679-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-511	<a href="#">CD44var(v6), FITC-labeled VFF-18</a>	100 tests	677-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-511	<a href="#">CD44var(v6), FITC-labeled Clone VFF-18</a>	100 tests	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-511	<a href="#">CD44var(v6), FITC-labeled</a>	100 tests	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-512	<a href="#">CD44var(v6)-Biotin labeled</a>	100 tests	679-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-512	<a href="#">CD44var(v6)-Biotin labeled VFF-18</a>	100 tests	677-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-512	<a href="#">CD44var(v6)-Biotin labeled Clone VFF-18</a>	100 tests	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled

MC-512	<a href="#">CD44var(v6)-Biotin labeled</a>	100 tests	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-515	<a href="#">TLR3 mAb</a>	100 ug	485-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-515	<a href="#">TLR3 mAb 40C1285</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-515	<a href="#">TLR3 mAb Clone 40C1285</a>	100 ug	452-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-515	<a href="#">TLR3 mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-516	<a href="#">TLR4 mAb</a>	100 ug	420-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-516	<a href="#">TLR4 mAb HTA125</a>	100 ug	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-516	<a href="#">TLR4 mAb Clone HTA125</a>	100 ug	379-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-516	<a href="#">TLR4 mAb</a>	100 ug	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-517	<a href="#">TLR6 mAb</a>	100 ug	485-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-517	<a href="#">TLR6 mAb 86B1153</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-517	<a href="#">TLR6 mAb Clone 86B1153</a>	100 ug	439-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-517	<a href="#">TLR6 mAb</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-518	<a href="#">TLR8 mAb</a>	100 ug	485-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-518	<a href="#">TLR8 mAb 44C143</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-518	<a href="#">TLR8 mAb Clone 44C143</a>	100 ug	452-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-518	<a href="#">TLR8 mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-519	<a href="#">TLR9 mAb</a>	100 ug	485-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-519	<a href="#">TLR9 mAb 26C593</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-519	<a href="#">TLR9 mAb Clone 26C593</a>	100 ug	452-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-519	<a href="#">TLR9 mAb</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-520	<a href="#">Tollip mAb</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-520	<a href="#">Tollip mAb Kimmy-1</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-520	<a href="#">Tollip mAb Clone Kimmy-1</a>	100 ug	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-520	<a href="#">Tollip mAb</a>	100 ug	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-521	<a href="#">Perforin</a>	100 ug	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-521	<a href="#">Perforin CB5.4</a>	100 ug	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-521	<a href="#">Perforin Clone CB5.4</a>	100 ug	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-521	<a href="#">Perforin</a>	100 ug	495-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-522	<a href="#">Perforin, FITC</a>	100 tests	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-522	<a href="#">Perforin, FITC CB5.4</a>	100 tests	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-522	<a href="#">Perforin, FITC Clone CB5.4</a>	100 tests	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-522	<a href="#">Perforin, FITC</a>	100 tests	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-523	<a href="#">Perforin, mouse</a>	100 ug	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-523	<a href="#">Perforin, mouse CE2.10</a>	100 ug	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-523	<a href="#">Perforin, mouse Clone CE2.10</a>	100 ug	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-523	<a href="#">Perforin, mouse</a>	100 ug	495-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-531	<a href="#">p53, human</a>	100 µg	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-531	<a href="#">p53, human PAb 240</a>	100 µg	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
MC-531	<a href="#">p53, human Clone PAb 240</a>	100 µg	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
MC-531	<a href="#">p53, human</a>	100	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-534	<a href="#">p53, human</a>	100 µg	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	human

MC-534	<a href="#">p53, human PAb 1801</a>	100 µg	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
MC-534	<a href="#">p53, human Clone PAb 1801</a>	100 µg	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
MC-534	<a href="#">p53, human</a>	100	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-537	<a href="#">p53, human</a>	100 µg	522-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-537	<a href="#">p53, human PAb 122</a>	100 µg	523-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
MC-537	<a href="#">p53, human Clone PAb 122</a>	100 µg	481-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
MC-537	<a href="#">p53, human</a>	100	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-541	<a href="#">GM-CSF mAb</a>	100 ug	653-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-541	<a href="#">GM-CSF mAb MP1-22E9</a>	100 ug	651-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-541	<a href="#">GM-CSF mAb Clone MP1-22E9</a>	100 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-541	<a href="#">GM-CSF mAb</a>	100 ug	596-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-547	<a href="#">NP-5 (Neutrophil Defensin 5)</a>	100 ug	1244-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-547	<a href="#">NP-5 (Neutrophil Defensin 5) R3</a>	100 ug	1228-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-547	<a href="#">NP-5 (Neutrophil Defensin 5) Clone R3</a>	100 ug	1174-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-547	<a href="#">NP-5 (Neutrophil Defensin 5)</a>	100 ug	1156-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-551	<a href="#">Lewis A</a>	100 ug	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-551	<a href="#">Lewis A 7LE</a>	100 ug	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-551	<a href="#">Lewis A Clone 7LE</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-551	<a href="#">Lewis A</a>	100 ug	503-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-552	<a href="#">Lewis B</a>	100 ug	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-552	<a href="#">Lewis B 2-25LE</a>	100 ug	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-552	<a href="#">Lewis B Clone 2-25LE</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-552	<a href="#">Lewis B</a>	100 ug	503-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-553	<a href="#">Thomsen-Friedenreich Antigen Clone A68-B A11</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-553	<a href="#">Thomsen-Friedenreich Antigen</a>	100 ug	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-554	<a href="#">Perforin</a>	500 uL	628-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-554	<a href="#">Perforin 5B10</a>	500 uL	627-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-554	<a href="#">Perforin Clone 5B10</a>	500 uL	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-554	<a href="#">Perforin</a>	500 uL	685-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-555	<a href="#">A20</a>	50 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-555	<a href="#">A20 8E8.38</a>	50 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-555	<a href="#">A20 Clone 8E8.38</a>	50 ug	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-555	<a href="#">A20</a>	50 ug	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-556	<a href="#">BAFF-R</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-556	<a href="#">BAFF-R 11CC1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-556	<a href="#">BAFF-R Clone 11CC1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-556	<a href="#">BAFF-R</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-557	<a href="#">BAFF-R</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-557	<a href="#">BAFF-R 7H22-E16</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-557	<a href="#">BAFF-R Clone 7H22-E16</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-557	<a href="#">BAFF-R</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-558	<a href="#">BCMA</a>	100 uL	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-558	<a href="#">BCMA Vicky-1</a>	100 uL	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-563	<a href="#">HVEM</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-563	<a href="#">HVEM Laury-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-563	<a href="#">HVEM Clone Laury-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-563	<a href="#">HVEM</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-564	<a href="#">LTbetaR</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-564	<a href="#">LTbetaR Carlos-1</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-564	<a href="#">LTbetaR Clone Carlos-1</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-564	<a href="#">LTbetaR</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-565	<a href="#">LTbetaR-FITC</a>	100 tests	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-565	<a href="#">LTbetaR-FITC Carlos-1</a>	100 tests	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-565	<a href="#">LTbetaR-FITC Clone Carlos-1</a>	100 tests	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-565	<a href="#">LTbetaR-FITC</a>	100 tests	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
MC-566	<a href="#">LTbetaR</a>	100 ug	589-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-566	<a href="#">LTbetaR 4H8 WH2</a>	100 ug	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-566	<a href="#">LTbetaR Clone 4H8 WH2</a>	100 ug	549-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-566	<a href="#">LTbetaR</a>	100 ug	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-568	<a href="#">NALP3</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-568	<a href="#">NALP3 Nalpy3-a</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-568	<a href="#">NALP3 Clone Nalpy3-a</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-568	<a href="#">NALP3</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	



MC-569	<a href="#">NALP-3</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-569	<a href="#">NALP-3 Nalpy3-b</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-569	<a href="#">NALP-3 Clone Nalpy3-b</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-569	<a href="#">NALP-3</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-570	<a href="#">OX40L</a>	100 ug	589-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-570	<a href="#">OX40L MPG34</a>	100 ug	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-570	<a href="#">OX40L Clone MPG34</a>	100 ug	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-570	<a href="#">OX40L</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-571	<a href="#">PML</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-571	<a href="#">PML 36-1-104</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-571	<a href="#">PML Clone 36-1-104</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-571	<a href="#">PML</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-572	<a href="#">RIP2</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-572	<a href="#">RIP2 Nick-1</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-572	<a href="#">RIP2 Clone Nick-1</a>	100 ug	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-572	<a href="#">RIP2</a>	100 ug	554-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-573	<a href="#">RIP3</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-573	<a href="#">RIP3 Rippy-3</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-573	<a href="#">RIP3 Clone Rippy-3</a>	100 ug	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-573	<a href="#">RIP3</a>	100 ug	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-574	<a href="#">TACI</a>	50 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-574	<a href="#">TACI 1A1</a>	50 ug	399-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-574	<a href="#">TACI Clone 1A1</a>	50 ug	357-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-574	<a href="#">TACI</a>	50 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-575	<a href="#">TACI</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-575	<a href="#">TACI 8F10</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-575	<a href="#">TACI Clone 8F10</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-575	<a href="#">TACI</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-577	<a href="#">TL1A</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-577	<a href="#">TL1A L4G9</a>	100 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-577	<a href="#">TL1A Clone L4G9</a>	100 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-577	<a href="#">TL1A</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-578	<a href="#">Troy</a>	50 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-578	<a href="#">Troy Giu.Li</a>	50 ug	500-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-578	<a href="#">Troy Clone Giu.Li</a>	50 ug	453-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-578	<a href="#">Troy</a>	50 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-600	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	0.5 mL	441-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-600	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) LMR5</a>	0.5 mL	443-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-600	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) Clone LMR5</a>	0.5 mL	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-600	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	0.5 mL	493-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-601	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	1 mL	690-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-601	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) LMR5</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-601	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) Clone LMR5</a>	1 mL	755-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-601	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	1 mL	792-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-603	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	100 ug	628-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-603	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) 1032</a>	100 ug	627-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-603	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein) Clone 1032</a>	100 ug	581-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-603	<a href="#">LRP MVP (Major Vault Protein)</a>	100 ug	685-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-610	<a href="#">MMP-13 mAb</a>	100 uL	926-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-610	<a href="#">MMP-13 mAb M53</a>	100 uL	918-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-610	<a href="#">MMP-13 mAb Clone M53</a>	100 uL	845-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-610	<a href="#">MMP-13 mAb</a>	100 uL	839-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-650	<a href="#">NGF-Receptor (p75NGFR)</a>	100 µg	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-650	<a href="#">NGF-Receptor (p75NGFR) NGFR5</a>	100 µg	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-650	<a href="#">NGF-Receptor (p75NGFR) Clone NGFR5</a>	100 µg	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-650	<a href="#">NGF-Receptor (p75NGFR)</a>	100	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-661	<a href="#">Heat Shock Factor 1</a>	100 ug	558-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-661	<a href="#">Heat Shock Factor 1 Cocktail</a>	100 ug	558-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-661	<a href="#">Heat Shock Factor 1 Clone Cocktail</a>	100 ug	515-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-661	<a href="#">Heat Shock Factor 1</a>	100 ug	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-663	<a href="#">Heat Shock Protein 27 (HSP27)</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-663	<a href="#">Heat Shock Protein 27 (HSP27) G3.1</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-663	<a href="#">Heat Shock Protein 27 (HSP27) Clone G3.1</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-663	<a href="#">Heat Shock Protein 27 (HSP27)</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-665	<a href="#">Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) Clone W27</a>	100 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-665	<a href="#">Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70)</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-667	<a href="#">HDJ-2 (DNAJ)</a>	100 ug	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-667	<a href="#">HDJ-2 (DNAJ) KA2A5.6</a>	100 ug	613-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-667	<a href="#">HDJ-2 (DNAJ) Clone KA2A5.6</a>	100 ug	568-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-667	<a href="#">HDJ-2 (DNAJ)</a>	100 ug	661-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
MC-700	<a href="#">Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA)</a>	100 µg	522-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-700	<a href="#">Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) PC10</a>	100 µg	523-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-700	<a href="#">Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Clone PC10</a>	100 µg	481-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-700	<a href="#">Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA)</a>	100	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-705	<a href="#">Nuclear Antigen, 14-16 kDa Clone IPO-38</a>	100 µg	382-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-705	<a href="#">Nuclear Antigen, 14-16 kDa</a>	100	390-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-710	<a href="#">Poly(ADP-ribose) Polymerase (PARP)</a>	50 µg	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-710	<a href="#">Poly(ADP-ribose) Polymerase (PARP) C2-10</a>	50 µg	520-Eur	Kamiya Biomedical KB	pcr
MC-720	<a href="#">SLAM</a>	100 µg	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-720	<a href="#">SLAM IPO-3</a>	100 µg	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-720	<a href="#">SLAM Clone IPO-3</a>	100 µg	382-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-720	<a href="#">SLAM</a>	100	390-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-725	<a href="#">CD37</a>	100 µg	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-725	<a href="#">CD37 IPO-24</a>	100 µg	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-725	<a href="#">CD37 Clone IPO-24</a>	100 µg	382-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-725	<a href="#">CD37</a>	100	390-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-730	<a href="#">Amyloid A Component</a>	500 uL	516-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-730	<a href="#">Amyloid A Component mc1</a>	500 uL	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-730	<a href="#">Amyloid A Component Clone mc1</a>	500 uL	475-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-730	<a href="#">Amyloid A Component</a>	500 uL	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-733	<a href="#">Amyloid, Beta-</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-733	<a href="#">Amyloid, Beta- BAM01</a>	100 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-733	<a href="#">Amyloid, Beta- Clone BAM01</a>	100 ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-733	<a href="#">Amyloid, Beta-</a>	100 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-734	<a href="#">MAP 2a,b,c (Microtubule Associated Protein)</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-734	<a href="#">MAP 2a,b,c (Microtubule Associated Protein) AP18</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-734	<a href="#">MAP 2a,b,c (Microtubule Associated Protein) Clone AP18</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-734	<a href="#">MAP 2a,b,c (Microtubule Associated Protein)</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-735	<a href="#">MAP 1B MAP5 (Microtubule-Associated Protein)</a>	100 ug	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-735	<a href="#">MAP 1B MAP5 (Microtubule-Associated Protein) 3G5</a>	100 ug	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-735	<a href="#">MAP 1B MAP5 (Microtubule-Associated Protein) Clone 3G5</a>	100 ug	498-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-735	<a href="#">MAP 1B MAP5 (Microtubule-Associated Protein)</a>	100 ug	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-740	<a href="#">Neural Cell Adhesion Molecule mAb</a>	1 mL	494-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-740	<a href="#">Neural Cell Adhesion Molecule mAb 123C3</a>	1 mL	520-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-740	<a href="#">Neural Cell Adhesion Molecule mAb Clone 123C3</a>	1 mL	452-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-740	<a href="#">Neural Cell Adhesion Molecule mAb</a>	1 mL	482-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-741	<a href="#">C-erb B-2 mAb</a>	1 mL	691-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-741	<a href="#">C-erb B-2 mAb CB11</a>	1 mL	688-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-741	<a href="#">C-erb B-2 mAb Clone CB11</a>	1 mL	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-741	<a href="#">C-erb B-2 mAb</a>	1 mL	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-742	<a href="#">Neurothelin (CD147) mAb</a>	1 mL	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-742	<a href="#">Neurothelin (CD147) mAb Mem-M6_1</a>	1 mL	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-742	<a href="#">Neurothelin (CD147) mAb Clone Mem-M6_1</a>	1 mL	511-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-742	<a href="#">Neurothelin (CD147) mAb</a>	1 mL	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-744	<a href="#">Tenascin mAb</a>	100 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-744	<a href="#">Tenascin mAb T2H5</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-744	<a href="#">Tenascin mAb Clone T2H5</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-744	<a href="#">Tenascin mAb</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-745	<a href="#">Nerve Growth Factor mAb</a>	500 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-745	<a href="#">Nerve Growth Factor mAb AS21</a>	500 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-745	<a href="#">Nerve Growth Factor mAb Clone AS21</a>	500 ug	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-745	<a href="#">Nerve Growth Factor mAb</a>	500 ug	465-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-750	<a href="#">Glutathione</a>	100 µg	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-750	<a href="#">Glutathione D8</a>	100 µg	452-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-750	<a href="#">Glutathione Clone D8</a>	100 µg	406-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-750	<a href="#">Glutathione</a>	100	414-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-760	<a href="#">TNF alpha</a>	100 µg	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-760	<a href="#">TNF alpha T6</a>	100 µg	435-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-796	<a href="#">Anti-Sialoprotein Clone LN-1</a>	1 mL	549-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-796	<a href="#">Anti-Sialoprotein</a>	1 mL	553-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-797	<a href="#">Chondroitin Keratan Sulfate Proteoglycan</a>	100 µL	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-797	<a href="#">Chondroitin Keratan Sulfate Proteoglycan 5C5</a>	100 µL	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-797	<a href="#">Chondroitin Keratan Sulfate Proteoglycan Clone 5C5</a>	100 µL	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-797	<a href="#">Chondroitin Keratan Sulfate Proteoglycan</a>	100 µL	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-798	<a href="#">Chondroitin Keratan Sulfate Proteoglycan of Cartilage</a>	100 µL	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-798	<a href="#">Chondroitin Keratan Sulfate Proteoglycan of Cartilage 6F4</a>	100 µL	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-798	<a href="#">Chondroitin Keratan Sulfate Proteoglycan of Cartilage Clone 6F4</a>	100 µL	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-798	<a href="#">Chondroitin Keratan Sulfate Proteoglycan of Cartilage</a>	100 µL	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-800	<a href="#">Chondroitin Sulfate Proteoglycan</a>	100 µL	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-800	<a href="#">Chondroitin Sulfate Proteoglycan 5D3</a>	100 µL	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-800	<a href="#">Chondroitin Sulfate Proteoglycan Clone 5D3</a>	100 µL	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-800	<a href="#">Chondroitin Sulfate Proteoglycan</a>	100	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-801	<a href="#">Collagen (Type XII)</a>	100 µL	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-801	<a href="#">Collagen (Type XII) 378D5</a>	100 µL	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-801	<a href="#">Collagen (Type XII) Clone 378D5</a>	100 µL	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-801	<a href="#">Collagen (Type XII)</a>	100	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-804	<a href="#">Fibromodulin</a>	100 µL	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-804	<a href="#">Fibromodulin 630D1</a>	100 µL	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-804	<a href="#">Fibromodulin Clone 630D1</a>	100 µL	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-804	<a href="#">Fibromodulin</a>	100	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-806	<a href="#">COMP</a>	100 uL	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-806	<a href="#">COMP 8H7</a>	100 uL	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-806	<a href="#">COMP Clone 8H7</a>	100 uL	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-806	<a href="#">COMP</a>	100 uL	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-809	<a href="#">Versican</a>	100 uL	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-809	<a href="#">Versican 2E12</a>	100 uL	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-809	<a href="#">Versican Clone 2E12</a>	100 uL	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-809	<a href="#">Versican</a>	100 uL	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-810	<a href="#">COMP</a>	10 mL	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-810	<a href="#">COMP 6G5</a>	10 mL	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-810	<a href="#">COMP Clone 6G5</a>	10 mL	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-810	<a href="#">COMP</a>	10 mL	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-811	<a href="#">Collagen Type I, II, III</a>	1 mL	512-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-811	<a href="#">Collagen Type I, II, III MC1-HA</a>	1 mL	513-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-811	<a href="#">Collagen Type I, II, III Clone MC1-HA</a>	1 mL	470-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-811	<a href="#">Collagen Type I, II, III</a>	1 mL	476-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-812	<a href="#">Collagen Type III mAb</a>	1 mL	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-812	<a href="#">Collagen Type III mAb MC3-HA</a>	1 mL	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal



MC-812	<a href="#">Collagen Type III mAb Clone MC3-HA</a>	1 mL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-812	<a href="#">Collagen Type III mAb</a>	1 mL	476-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-813	<a href="#">Collagen Type IV mAb</a>	1 mL	580-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-813	<a href="#">Collagen Type IV mAb MC4-HA</a>	1 mL	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-813	<a href="#">Collagen Type IV mAb Clone MC4-HA</a>	1 mL	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-813	<a href="#">Collagen Type IV mAb</a>	1 mL	534-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-814	<a href="#">Collagen Type V mAb</a>	1 mL	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-814	<a href="#">Collagen Type V mAb MC5-HA</a>	1 mL	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-814	<a href="#">Collagen Type V mAb Clone MC5-HA</a>	1 mL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-814	<a href="#">Collagen Type V mAb</a>	1 mL	476-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-817	<a href="#">COMP mAb</a>	100 ug	1353-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-817	<a href="#">COMP mAb HC484D1</a>	100 ug	1334-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-817	<a href="#">COMP mAb Clone HC484D1</a>	100 ug	1267-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-817	<a href="#">COMP mAb</a>	100 ug	1246-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-818	<a href="#">Laminin, alpha 4 subunit</a>	100 uL	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-818	<a href="#">Laminin, alpha 4 subunit 652C4</a>	100 uL	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-818	<a href="#">Laminin, alpha 4 subunit Clone 652C4</a>	100 uL	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-818	<a href="#">Laminin, alpha 4 subunit</a>	100 uL	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-826	<a href="#">FGF-2 bFGF (Neutralizing)</a>	10 mg	2853-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-826	<a href="#">FGF-2 bFGF (Neutralizing) bFM-1</a>	10 mg	7787-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-826	<a href="#">FGF-2 bFGF (Neutralizing) Clone bFM-1</a>	10 mg	7321-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-826	<a href="#">FGF-2 bFGF (Neutralizing)</a>	10 mg	7095-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-827	<a href="#">FGF-2 bFGF</a>	10 mg	2853-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-827	<a href="#">FGF-2 bFGF bFM-2</a>	10 mg	8857-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-827	<a href="#">FGF-2 bFGF Clone bFM-2</a>	10 mg	8329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-827	<a href="#">FGF-2 bFGF</a>	10 mg	8070-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-829	<a href="#">GSK3B</a>	100 µg	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-829	<a href="#">GSK3B G3</a>	100 µg	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-829	<a href="#">GSK3B Clone G3</a>	100 µg	382-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-829	<a href="#">GSK3B</a>	100	390-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-861	<a href="#">CD56-FITC labeled</a>	100 tests	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-861	<a href="#">CD56-FITC labeled C5.9</a>	100 tests	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-861	<a href="#">CD56-FITC labeled Clone C5.9</a>	100 tests	389-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-861	<a href="#">CD56-FITC labeled</a>	100 tests	398-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-863	<a href="#">CD56-PE labeled</a>	100 tests	398-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-863	<a href="#">CD56-PE labeled C5.9</a>	100 tests	402-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-863	<a href="#">CD56-PE labeled Clone C5.9</a>	100 tests	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-863	<a href="#">CD56-PE labeled</a>	100 tests	369-Eur	Kamiya Biomedical KB	labeled
MC-865	<a href="#">LEF-1 TCF</a>	250 ug	647-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-865	<a href="#">LEF-1 TCF REMB6</a>	250 ug	645-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-865	<a href="#">LEF-1 TCF Clone REMB6</a>	250 ug	589-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-865	<a href="#">LEF-1 TCF</a>	250 ug	591-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-866	<a href="#">LEF-1</a>	250 ug	647-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-866	<a href="#">LEF-1 REMB1</a>	250 ug	645-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-866	<a href="#">LEF-1 Clone REMB1</a>	250 ug	589-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-866	<a href="#">LEF-1</a>	250 ug	591-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-869	<a href="#">CD3d receptor CR2 (CD21)</a>	1 mL	654-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-869	<a href="#">CD3d receptor CR2 (CD21) 4C5</a>	1 mL	652-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-869	<a href="#">CD3d receptor CR2 (CD21) Clone 4C5</a>	1 mL	600-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-869	<a href="#">CD3d receptor CR2 (CD21)</a>	1 mL	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-870	<a href="#">Macrophage marker</a>	50 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-870	<a href="#">Macrophage marker 3A5</a>	50 ug	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-870	<a href="#">Macrophage marker Clone 3A5</a>	50 ug	571-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-870	<a href="#">Macrophage marker</a>	50 ug	604-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-871	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	1022-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-871	<a href="#">Osteopontin mAb 6E5</a>	50 ug	1012-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-871	<a href="#">Osteopontin mAb Clone 6E5</a>	50 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-871	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	924-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-872	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	1022-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-872	<a href="#">Osteopontin mAb 5D10</a>	50 ug	1012-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-872	<a href="#">Osteopontin mAb Clone 5D10</a>	50 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-872	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	924-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-873	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	1022-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-873	<a href="#">Osteopontin mAb 6C3</a>	50 ug	1012-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-873	<a href="#">Osteopontin mAb Clone 6C3</a>	50 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-873	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	924-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-874	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	1022-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-874	<a href="#">Osteopontin mAb 7A8</a>	50 ug	1012-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-874	<a href="#">Osteopontin mAb Clone 7A8</a>	50 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-874	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	924-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-875	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	1022-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-875	<a href="#">Osteopontin mAb 8E5</a>	50 ug	1012-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-875	<a href="#">Osteopontin mAb Clone 8E5</a>	50 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-875	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	924-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-876	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	1022-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-876	<a href="#">Osteopontin mAb 8H4</a>	50 ug	1012-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-876	<a href="#">Osteopontin mAb Clone 8H4</a>	50 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-876	<a href="#">Osteopontin mAb</a>	50 ug	924-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-877	<a href="#">Lysozyme mAb</a>	400 ug	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-877	<a href="#">Lysozyme mAb 20G12</a>	400 ug	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-877	<a href="#">Lysozyme mAb Clone 20G12</a>	400 ug	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-877	<a href="#">Lysozyme mAb</a>	400 ug	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-880	<a href="#">LEF-1 (alternate exon)</a>	100 ug	475-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna
MC-880	<a href="#">LEF-1 (alternate exon) 1C3</a>	100 ug	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna

MC-880	<a href="#">LEF-1 (alternate exon) Clone 1C3</a>	100 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna
MC-880	<a href="#">LEF-1 (alternate exon)</a>	100 ug	438-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna
MC-881	<a href="#">TCF-3 4</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-881	<a href="#">TCF-3 4 6F12-3</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-881	<a href="#">TCF-3 4 Clone 6F12-3</a>	100 ug	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-881	<a href="#">TCF-3 4</a>	100 ug	465-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-882	<a href="#">TCF-4</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-882	<a href="#">TCF-4 6H5-3</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-882	<a href="#">TCF-4 Clone 6H5-3</a>	100 ug	459-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-882	<a href="#">TCF-4</a>	100 ug	465-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-883	<a href="#">LEF-1 (all isoforms)</a>	100 ug	475-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-883	<a href="#">LEF-1 (all isoforms) 1C3.1D10</a>	100 ug	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-883	<a href="#">LEF-1 (all isoforms) Clone 1C3.1D10</a>	100 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-883	<a href="#">LEF-1 (all isoforms)</a>	100 ug	438-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-885	<a href="#">Collagen IV alpha 5 mAb</a>	1 mL	866-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-885	<a href="#">Collagen IV alpha 5 mAb A7</a>	1 mL	857-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-886	<a href="#">Collagen IV alpha 3 mAb</a>	1 mL	866-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-886	<a href="#">Collagen IV alpha 3 mAb 8D1</a>	1 mL	857-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-886	<a href="#">Collagen IV alpha 3 mAb Clone 8D1</a>	1 mL	805-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-886	<a href="#">Collagen IV alpha 3 mAb</a>	1 mL	800-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-887	<a href="#">Collagen IV alpha 1 mAb</a>	1 mL	866-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal

MC-887	<a href="#">Collagen IV alpha 1 mAb 7C1</a>	1 mL	857-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-887	<a href="#">Collagen IV alpha 1 mAb Clone 7C1</a>	1 mL	805-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-887	<a href="#">Collagen IV alpha 1 mAb</a>	1 mL	800-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-888	<a href="#">Anti-Proteinase 3 (PR3) mAb</a>	1 mL	817-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-888	<a href="#">Anti-Proteinase 3 (PR3) mAb 4A5</a>	1 mL	811-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-888	<a href="#">Anti-Proteinase 3 (PR3) mAb Clone 4A5</a>	1 mL	759-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-888	<a href="#">Anti-Proteinase 3 (PR3) mAb</a>	1 mL	756-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-889	<a href="#">Csk Binding Protein</a>	100 ug	1016-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-889	<a href="#">Csk Binding Protein PAG-C1</a>	100 ug	1004-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-889	<a href="#">Csk Binding Protein Clone PAG-C1</a>	100 ug	928-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-889	<a href="#">Csk Binding Protein</a>	100 ug	918-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-890	<a href="#">Syk</a>	100 ug	726-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-890	<a href="#">Syk SYK-01</a>	100 ug	722-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-890	<a href="#">Syk Clone SYK-01</a>	100 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-890	<a href="#">Syk</a>	100 ug	662-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-891	<a href="#">Vimentin</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-891	<a href="#">Vimentin VI-RE_1</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-891	<a href="#">Vimentin Clone VI-RE_1</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-891	<a href="#">Vimentin</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-892	<a href="#">Vimentin</a>	1 mL	494-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-892	<a href="#">Vimentin V9</a>	1 mL	495-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-892	<a href="#">Vimentin Clone V9</a>	1 mL	450-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-892	<a href="#">Vimentin</a>	1 mL	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-893	<a href="#">Cardiotin</a>	1 mL	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-893	<a href="#">Cardiotin SR2</a>	1 mL	620-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-893	<a href="#">Cardiotin Clone SR2</a>	1 mL	573-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-893	<a href="#">Cardiotin</a>	1 mL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-894	<a href="#">Cardiotin</a>	1 mL	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-894	<a href="#">Cardiotin R2G</a>	1 mL	620-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-894	<a href="#">Cardiotin Clone R2G</a>	1 mL	573-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-894	<a href="#">Cardiotin</a>	1 mL	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-895	<a href="#">MVP_LRP</a>	100 ug	546-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-895	<a href="#">MVP_LRP 1014</a>	100 ug	546-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-895	<a href="#">MVP_LRP Clone 1014</a>	100 ug	499-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-895	<a href="#">MVP_LRP</a>	100 ug	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-896	<a href="#">CD120a, TNF-R1</a>	100 ug	1027-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-896	<a href="#">CD120a, TNF-R1 H398</a>	100 ug	1015-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-896	<a href="#">CD120a, TNF-R1 Clone H398</a>	100 ug	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-896	<a href="#">CD120a, TNF-R1</a>	100 ug	960-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-897	<a href="#">DR5</a>	100 ug	927-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-897	<a href="#">DR5 DR5-01</a>	100 ug	919-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-897	<a href="#">DR5 Clone DR5-01</a>	100 ug	847-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-897	<a href="#">DR5</a>	100 ug	840-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-898	<a href="#">MDR Sampler Pack (JSB-1,LRP-56,MRPm6,MRPr1)</a>	0.25 mL each	813-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-898	<a href="#">MDR Sampler Pack (JSB-1,LRP-56,MRPm6,MRPr1) JSB-1, LRP-56, MRPm6, MRPr1</a>	0.25 mL each	806-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-898	<a href="#">MDR Sampler Pack (JSB-1,LRP-56,MRPm6,MRPr1) Clone JSB-1, LRP-56, MRPm6, MRPr1</a>	0.25 mL each	741-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-898	<a href="#">MDR Sampler Pack (JSB-1,LRP-56,MRPm6,MRPr1)</a>	0.25 mL each	738-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-899	<a href="#">Caveolin-1</a>	1 mL	1023-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-899	<a href="#">Caveolin-1 4D6</a>	1 mL	1013-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-899	<a href="#">Caveolin-1 Clone 4D6</a>	1 mL	935-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-899	<a href="#">Caveolin-1</a>	1 mL	926-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-900	<a href="#">Fibrinogen, human</a>	10 mg	1829-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-900	<a href="#">Fibrinogen, human IF-1</a>	10 mg	1798-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-900	<a href="#">Fibrinogen, human Clone IF-1</a>	10 mg	1675-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-900	<a href="#">Fibrinogen, human</a>	10 mg	1641-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-901	<a href="#">Cytokeratin 7</a>	1 mL	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-901	<a href="#">Cytokeratin 7 RN7</a>	1 mL	937-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-901	<a href="#">Cytokeratin 7 Clone RN7</a>	1 mL	864-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-901	<a href="#">Cytokeratin 7</a>	1 mL	857-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-902	<a href="#">Granulysin</a>	1 mL	1093-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-902	<a href="#">Granulysin RJT48</a>	1 mL	1080-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-902	<a href="#">Granulysin Clone RJT48</a>	1 mL	999-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-902	<a href="#">Granulysin</a>	1 mL	987-Eur	Kamiya Biomedical KB	



MC-913	<a href="#">EDG-3, CT</a>	100 ug	793-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-913	<a href="#">EDG-3, CT Mix</a>	100 ug	787-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-913	<a href="#">EDG-3, CT Clone Mix</a>	100 ug	723-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-913	<a href="#">EDG-3, CT</a>	100 ug	720-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-917	<a href="#">EDG-5, CT</a>	100 ug	793-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-917	<a href="#">EDG-5, CT Mix</a>	100 ug	787-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-950	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG1</a>	100 ug	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-950	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG1 NCG01</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-950	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG1 Clone NCG01</a>	100 ug	434-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-950	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG1</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
MC-951	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG2a mAb</a>	100 ug	469-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-951	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG2a mAb NCG2A.01</a>	100 ug	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-951	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG2a mAb Clone NCG2A.01</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-951	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG2a mAb</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-952	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG2b mAb</a>	100 ug	469-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-952	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG2b mAb NCG2B.01</a>	100 ug	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-952	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG2b mAb Clone NCG2B.01</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-952	<a href="#">Negative Control for Mouse IgG2b mAb</a>	100 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	monoclonal
MC-955	<a href="#">Heparan Sulfate</a>	10 mL	786-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-955	<a href="#">Heparan Sulfate 4D1</a>	10 mL	797-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-955	<a href="#">Heparan Sulfate Clone 4D1</a>	10 mL	731-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-955	<a href="#">Heparan Sulfate</a>	100 uL	729-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-956	<a href="#">Osteonectin</a>	100 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-956	<a href="#">Osteonectin A3A8</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-956	<a href="#">Osteonectin Clone A3A8</a>	100 ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-956	<a href="#">Osteonectin</a>	100 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-957	<a href="#">Osteocalcin</a>	100 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-957	<a href="#">Osteocalcin G12</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-957	<a href="#">Osteocalcin Clone G12</a>	100 ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-957	<a href="#">Osteocalcin</a>	100 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-958	<a href="#">Vitronectin Receptor alpha chain, CD51 CD61</a>	200 ug	1115-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-958	<a href="#">Vitronectin Receptor alpha chain, CD51 CD61 23C6</a>	200 ug	1102-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-958	<a href="#">Vitronectin Receptor alpha chain, CD51 CD61 Clone 23C6</a>	200 ug	1029-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-958	<a href="#">Vitronectin Receptor alpha chain, CD51 CD61</a>	200 ug	1017-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
MC-959	<a href="#">Keratin 4</a>	1 mL	427-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-959	<a href="#">Keratin 4 6B10</a>	1 mL	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-959	<a href="#">Keratin 4 Clone 6B10</a>	1 mL	388-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-959	<a href="#">Keratin 4</a>	1 mL	417-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-960	<a href="#">Keratin 5 and 18</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-960	<a href="#">Keratin 5 and 18 C-50</a>	100 ug	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-960	<a href="#">Keratin 5 and 18 Clone C-50</a>	100 ug	494-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-960	<a href="#">Keratin 5 and 18</a>	100 ug	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat

MC-961	<a href="#">Keratin 5 and 8</a>	1 mL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-961	<a href="#">Keratin 5 and 8 RCK102</a>	1 mL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-961	<a href="#">Keratin 5 and 8 Clone RCK102</a>	1 mL	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-961	<a href="#">Keratin 5 and 8</a>	1 mL	548-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-962	<a href="#">Keratin 7</a>	1 mL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-962	<a href="#">Keratin 7 RCK105</a>	1 mL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-962	<a href="#">Keratin 7 Clone RCK105</a>	1 mL	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-962	<a href="#">Keratin 7</a>	1 mL	548-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-963	<a href="#">Keratin 7 and 17</a>	100 ug	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-963	<a href="#">Keratin 7 and 17 C-46</a>	100 ug	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-963	<a href="#">Keratin 7 and 17 Clone C-46</a>	100 ug	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-963	<a href="#">Keratin 7 and 17</a>	100 ug	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-964	<a href="#">Keratin 8</a>	100 ug	583-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-964	<a href="#">Keratin 8 C-43</a>	100 ug	582-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-964	<a href="#">Keratin 8 Clone C-43</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-964	<a href="#">Keratin 8</a>	100 ug	561-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-965	<a href="#">Keratin 8 and 18</a>	1 mL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-965	<a href="#">Keratin 8 and 18 NCL5D3</a>	1 mL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-965	<a href="#">Keratin 8 and 18 Clone NCL5D3</a>	1 mL	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-965	<a href="#">Keratin 8 and 18</a>	1 mL	548-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-966	<a href="#">Keratin 10</a>	1 mL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat

MC-966	<a href="#">Keratin 10 RKSE60</a>	1 mL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-966	<a href="#">Keratin 10 Clone RKSE60</a>	1 mL	517-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-966	<a href="#">Keratin 10</a>	1 mL	548-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-967	<a href="#">Keratin 13</a>	1 mL	427-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-967	<a href="#">Keratin 13 1C7</a>	1 mL	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-967	<a href="#">Keratin 13 Clone 1C7</a>	1 mL	388-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-967	<a href="#">Keratin 13</a>	1 mL	417-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-968	<a href="#">Keratin14</a>	1 mL	583-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-968	<a href="#">Keratin14 RCK107</a>	1 mL	582-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-968	<a href="#">Keratin14 Clone RCK107</a>	1 mL	538-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-968	<a href="#">Keratin14</a>	1 mL	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-969	<a href="#">Keratin 18</a>	100 ug	583-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-969	<a href="#">Keratin 18 DA-7</a>	100 ug	582-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-969	<a href="#">Keratin 18 Clone DA-7</a>	100 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-969	<a href="#">Keratin 18</a>	100 ug	561-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-970	<a href="#">Keratin 18</a>	100 ug	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-970	<a href="#">Keratin 18 DC-10</a>	100 ug	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-970	<a href="#">Keratin 18 Clone DC-10</a>	100 ug	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-970	<a href="#">Keratin 18</a>	100 ug	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-971	<a href="#">Keratin 19</a>	100 ug	1131-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-971	<a href="#">Keratin 19 BA-17</a>	100 ug	1117-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat

MC-971	<a href="#">Keratin 19 Clone BA-17</a>	100 ug	1034-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-971	<a href="#">Keratin 19</a>	100 ug	1077-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-972	<a href="#">Keratin 20</a>	50 ug	940-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-972	<a href="#">Keratin 20 Ks20.8</a>	50 ug	982-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-972	<a href="#">Keratin 20 Clone Ks20.8</a>	50 ug	912-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-972	<a href="#">Keratin 20</a>	50 ug	903-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-973	<a href="#">Keratin, Pan</a>	1 mL	427-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-973	<a href="#">Keratin, Pan 80</a>	1 mL	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-973	<a href="#">Keratin, Pan Clone 80</a>	1 mL	388-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-973	<a href="#">Keratin, Pan</a>	1 mL	417-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-974	<a href="#">Keratin 4,5,6,8,10,13,18</a>	100 ug	673-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-974	<a href="#">Keratin 4,5,6,8,10,13,18 C-11</a>	100 ug	671-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-974	<a href="#">Keratin 4,5,6,8,10,13,18 Clone C-11</a>	100 ug	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-974	<a href="#">Keratin 4,5,6,8,10,13,18</a>	100 ug	647-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-975	<a href="#">Keratin, Epithelial Type I</a>	250 ug	635-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-975	<a href="#">Keratin, Epithelial Type I AE-1</a>	250 ug	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-975	<a href="#">Keratin, Epithelial Type I Clone AE-1</a>	250 ug	583-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-975	<a href="#">Keratin, Epithelial Type I</a>	250 ug	616-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-976	<a href="#">Keratin, Epithelial Type II</a>	250 ug	522-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-976	<a href="#">Keratin, Epithelial Type II AE-3</a>	250 ug	523-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-976	<a href="#">Keratin, Epithelial Type II Clone AE-3</a>	250 ug	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat

MC-976	<a href="#">Keratin, Epithelial Type II</a>	250 ug	508-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
MC-980	<a href="#">BCRP</a>	1 mL	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-980	<a href="#">BCRP BXP-9</a>	1 mL	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-980	<a href="#">BCRP Clone BXP-9</a>	1 mL	692-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-980	<a href="#">BCRP</a>	1 mL	727-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-981	<a href="#">BCRP</a>	1 mL	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-981	<a href="#">BCRP BXP-53</a>	1 mL	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-981	<a href="#">BCRP Clone BXP-53</a>	1 mL	692-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-981	<a href="#">BCRP</a>	1 mL	727-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-983	<a href="#">DDH (Dihydrodiol Dehydrogenase)</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-983	<a href="#">DDH (Dihydrodiol Dehydrogenase) T101</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-983	<a href="#">DDH (Dihydrodiol Dehydrogenase) Clone T101</a>	100 uL	555-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-983	<a href="#">DDH (Dihydrodiol Dehydrogenase)</a>	100 uL	559-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-991	<a href="#">ERCC1 (Excision Repair Cross Complementing-1)</a>	100 ug	595-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-991	<a href="#">ERCC1 (Excision Repair Cross Complementing-1) 8F1</a>	100 ug	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-991	<a href="#">ERCC1 (Excision Repair Cross Complementing-1) Clone 8F1</a>	100 ug	541-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-991	<a href="#">ERCC1 (Excision Repair Cross Complementing-1)</a>	100 ug	545-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-992	<a href="#">Fibrillarin_Nop1p</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-992	<a href="#">Fibrillarin_Nop1p 38F3</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-992	<a href="#">Fibrillarin_Nop1p Clone 38F3</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-992	<a href="#">Fibrillarin_Nop1p</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MC-993	<a href="#">Glyceraldehyde 3 phosphate Dehydrogenase (GAPDH)</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-993	<a href="#">Glyceraldehyde 3 phosphate Dehydrogenase (GAPDH) 1D4</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-993	<a href="#">Glyceraldehyde 3 phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Clone 1D4</a>	100 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-993	<a href="#">Glyceraldehyde 3 phosphate Dehydrogenase (GAPDH)</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-997	<a href="#">Homocitrate Dehydrogenase</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-997	<a href="#">Homocitrate Dehydrogenase 31F5</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-997	<a href="#">Homocitrate Dehydrogenase Clone 31F5</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-997	<a href="#">Homocitrate Dehydrogenase</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
MC-998	<a href="#">Maspin</a>	500 uL	613-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-998	<a href="#">Maspin EAW24</a>	500 uL	612-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-998	<a href="#">Maspin Clone EAW24</a>	500 uL	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-998	<a href="#">Maspin</a>	500 uL	661-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-999	<a href="#">Neurofilament Alpha-Internexin NF66</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-999	<a href="#">Neurofilament Alpha-Internexin NF66 1D2</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-999	<a href="#">Neurofilament Alpha-Internexin NF66 Clone 1D2</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MC-999	<a href="#">Neurofilament Alpha-Internexin NF66</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-100	<a href="#">Okadaic Acid (Free Acid)</a>	100 µg	291-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-100	<a href="#">Okadaic Acid (Free Acid)</a>	100 µg	291-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-100	<a href="#">Okadaic Acid (Free Acid)</a>	100	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-400	<a href="#">Pyrenacyl Okadaate</a>	10 ug	269-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-400	<a href="#">Pyrenacyl Okadaate</a>	10 ug	269-Eur	Kamiya Biomedical KB	

MT-750	<a href="#">Wortmannin</a>	10 mg	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-750	<a href="#">Wortmannin</a>	10 mg	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-800	<a href="#">Bafilomycin A1</a>	100 µg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-800	<a href="#">Bafilomycin A1</a>	100 µg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-800	<a href="#">Bafilomycin A1</a>	100	344-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-801	<a href="#">Folimycin</a>	100 µg	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-803	<a href="#">Folimycin (Concanamycin A)</a>	25 µg	242-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-804	<a href="#">Bafilomycin A1</a>	1 mg	1489-Eur	Kamiya Biomedical KB	
MT-804	<a href="#">Bafilomycin A1</a>	1 mg	1489-Eur	Kamiya Biomedical KB	
NC-001	<a href="#">NCO-700</a>	10 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
NC-001	<a href="#">NCO-700</a>	10 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
NC-101	<a href="#">NC-1300-B</a>	10 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
NC-101	<a href="#">NC-1300-B</a>	10 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-001	<a href="#">ICAD DFF (human, N-terminus)</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-001	<a href="#">ICAD DFF (human, N-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-001	<a href="#">ICAD DFF (human, N-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-001	<a href="#">ICAD DFF (human, N-terminus)</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-002	<a href="#">ICAD DFF (human, C-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-002	<a href="#">ICAD DFF (human, C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-002	<a href="#">ICAD DFF (human, C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-002	<a href="#">ICAD DFF (human, C-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	human



PC-003	<a href="#">Caspase-10 (human FLICE2, C-terminus)</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-003	<a href="#">Caspase-10 (human FLICE2, C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-003	<a href="#">Caspase-10 (human FLICE2, C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-003	<a href="#">Caspase-10 (human FLICE2, C-terminus)</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-004	<a href="#">DR3 (CT) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-004	<a href="#">DR3 (CT) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-004	<a href="#">DR3 (CT) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-004	<a href="#">DR3 (CT) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-005	<a href="#">DR3 (ED) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD</a>	100 µg	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-005	<a href="#">DR3 (ED) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD Polyclonal</a>	100 µg	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-005	<a href="#">DR3 (ED) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD Clone Polyclonal</a>	100 µg	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-005	<a href="#">DR3 (ED) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD</a>	100	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-006	<a href="#">DR3 (NT) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-006	<a href="#">DR3 (NT) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-006	<a href="#">DR3 (NT) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-006	<a href="#">DR3 (NT) Wsl-1, Apo-3, TRAMP, LARD</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-007	<a href="#">DR4 TRAIL-R1 (CT)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-007	<a href="#">DR4 TRAIL-R1 (CT) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-007	<a href="#">DR4 TRAIL-R1 (CT) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-007	<a href="#">DR4 TRAIL-R1 (CT)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-008	<a href="#">DR4 TRAIL-R1 (NT)</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-008	<a href="#">DR4 TRAIL-R1 (NT) Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-008	<a href="#">DR4 TRAIL-R1 (NT) Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-008	<a href="#">DR4 TRAIL-R1 (NT)</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-009	<a href="#">DR5 TRAIL-R2 (CT)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-009	<a href="#">DR5 TRAIL-R2 (CT) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-009	<a href="#">DR5 TRAIL-R2 (CT) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-009	<a href="#">DR5 TRAIL-R2 (CT)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-010	<a href="#">DcR2 TRAIL-R4 (IN)</a>	100 µg	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-010	<a href="#">DcR2 TRAIL-R4 (IN) Polyclonal</a>	100 µg	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-010	<a href="#">DcR2 TRAIL-R4 (IN) Clone Polyclonal</a>	100 µg	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-010	<a href="#">DcR2 TRAIL-R4 (IN)</a>	100	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-012	<a href="#">TRAIL (C-terminus)</a>	100 µg	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-012	<a href="#">TRAIL (C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-012	<a href="#">TRAIL (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-012	<a href="#">TRAIL (C-terminus)</a>	100	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-013	<a href="#">RAIDD (Internal)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna
PC-013	<a href="#">RAIDD (Internal) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-013	<a href="#">RAIDD (Internal) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-013	<a href="#">RAIDD (Internal)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna
PC-014	<a href="#">RAIDD (C-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-014	<a href="#">RAIDD (C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-014	<a href="#">RAIDD (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-014	<a href="#">RAIDD (C-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-015	<a href="#">Daxx (C-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-015	<a href="#">Daxx (C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-015	<a href="#">Daxx (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-015	<a href="#">Daxx (C-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-016	<a href="#">CD44</a>	100 µL	656-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-016	<a href="#">CD44 Polyclonal</a>	100 µL	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-016	<a href="#">CD44 Clone Polyclonal</a>	100 µL	612-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-016	<a href="#">CD44</a>	100 µL	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-017	<a href="#">Caspase-9 (Internal 16 AAs)</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna
PC-017	<a href="#">Caspase-9 (Internal 16 AAs) Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-017	<a href="#">Caspase-9 (Internal 16 AAs) Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-017	<a href="#">Caspase-9 (Internal 16 AAs)</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna
PC-018	<a href="#">Caspase-9 (Internal 20 AAs)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna
PC-018	<a href="#">Caspase-9 (Internal 20 AAs) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-018	<a href="#">Caspase-9 (Internal 20 AAs) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-018	<a href="#">Caspase-9 (Internal 20 AAs)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	rna
PC-019	<a href="#">FLIPm (C-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-019	<a href="#">FLIPm (C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-019	<a href="#">FLIPm (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-019	<a href="#">FLIPm (C-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-020	<a href="#">FLIP (N-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-020	<a href="#">FLIP (N-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-020	<a href="#">FLIP (N-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-020	<a href="#">FLIP (N-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-021	<a href="#">FLIPalpha (C-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-021	<a href="#">FLIPalpha (C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-021	<a href="#">FLIPalpha (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-021	<a href="#">FLIPalpha (C-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-022	<a href="#">FLIPs (C-terminus)</a>	100 µg	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-022	<a href="#">FLIPs (C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-022	<a href="#">FLIPs (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-022	<a href="#">FLIPs (C-terminus)</a>	100	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-023	<a href="#">MADD (C-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-023	<a href="#">MADD (C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-023	<a href="#">MADD (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-023	<a href="#">MADD (C-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-026	<a href="#">ICAD (mouse, N-terminus)</a>	100 µg	669-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-026	<a href="#">ICAD (mouse, N-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-026	<a href="#">ICAD (mouse, N-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	608-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-026	<a href="#">ICAD (mouse, N-terminus)</a>	100	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse

PC-027	<a href="#">ICAD (mouse, C-terminus)</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-027	<a href="#">ICAD (mouse, C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-027	<a href="#">ICAD (mouse, C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-027	<a href="#">ICAD (mouse, C-terminus)</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-028	<a href="#">CAD (I17)</a>	100 µg	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-028	<a href="#">CAD (I17) Polyclonal</a>	100 µg	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-028	<a href="#">CAD (I17) Clone Polyclonal</a>	100 µg	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-028	<a href="#">CAD (I17)</a>	100	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-029	<a href="#">CAD (C-terminus)</a>	100 µg	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-029	<a href="#">CAD (C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-029	<a href="#">CAD (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-029	<a href="#">CAD (C-terminus)</a>	100	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-031	<a href="#">Dnase II (CT)</a>	100 µg	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
PC-031	<a href="#">Dnase II (CT) Polyclonal</a>	100 µg	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-031	<a href="#">Dnase II (CT) Clone Polyclonal</a>	100 µg	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-031	<a href="#">Dnase II (CT)</a>	100	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	dna
PC-032	<a href="#">Apaf-1 (N-terminus)</a>	100 µg	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-032	<a href="#">Apaf-1 (N-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-032	<a href="#">Apaf-1 (N-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-032	<a href="#">Apaf-1 (N-terminus)</a>	100	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-033	<a href="#">Bim</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-033	<a href="#">Bim Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-033	<a href="#">Bim Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-033	<a href="#">Bim</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-034	<a href="#">ZIPK (IN)</a>	100 µg	631-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-034	<a href="#">ZIPK (IN) Polyclonal</a>	100 µg	628-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-034	<a href="#">ZIPK (IN) Clone Polyclonal</a>	100 µg	573-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-034	<a href="#">ZIPK (IN)</a>	100	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-035	<a href="#">RICK (N-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-035	<a href="#">RICK (N-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-035	<a href="#">RICK (N-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-035	<a href="#">RICK (N-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-036	<a href="#">ARC (C-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-036	<a href="#">ARC (C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-036	<a href="#">ARC (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-036	<a href="#">ARC (C-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-037	<a href="#">CIDE-A (mouse, C-terminus)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-037	<a href="#">CIDE-A (mouse, C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-037	<a href="#">CIDE-A (mouse, C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-037	<a href="#">CIDE-A (mouse, C-terminus)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-038	<a href="#">CIDE-B (mouse, C-terminus)</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-038	<a href="#">CIDE-B (mouse, C-terminus) Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-038	<a href="#">CIDE-B (mouse, C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-038	<a href="#">CIDE-B (mouse, C-terminus)</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-040	<a href="#">IKKalpha(C1)</a>	100 µg	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-040	<a href="#">IKKalpha(C1) Polyclonal</a>	100 µg	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-040	<a href="#">IKKalpha(C1) Clone Polyclonal</a>	100 µg	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-040	<a href="#">IKKalpha(C1)</a>	100	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-041	<a href="#">IKKalpha (C2)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-041	<a href="#">IKKalpha (C2) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-041	<a href="#">IKKalpha (C2) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-041	<a href="#">IKKalpha (C2)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-042	<a href="#">IKKalpha (C3)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-042	<a href="#">IKKalpha (C3) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-042	<a href="#">IKKalpha (C3) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-042	<a href="#">IKKalpha (C3)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-043	<a href="#">IKKbeta (C3)</a>	100 µg	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-043	<a href="#">IKKbeta (C3) Polyclonal</a>	100 µg	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-043	<a href="#">IKKbeta (C3) Clone Polyclonal</a>	100 µg	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-043	<a href="#">IKKbeta (C3)</a>	100	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-044	<a href="#">IRAK2 (C2)</a>	100 µg	631-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-044	<a href="#">IRAK2 (C2) Polyclonal</a>	100 µg	628-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-044	<a href="#">IRAK2 (C2) Clone Polyclonal</a>	100 µg	573-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-044	<a href="#">IRAK2 (C2)</a>	100	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-045	<a href="#">IL-1RAcP (C2)</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-045	<a href="#">IL-1RAcP (C2) Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-045	<a href="#">IL-1RAcP (C2) Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-045	<a href="#">IL-1RAcP (C2)</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-046	<a href="#">IL-1RAcP (CT)</a>	100 µg	669-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-046	<a href="#">IL-1RAcP (CT) Polyclonal</a>	100 µg	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-046	<a href="#">IL-1RAcP (CT) Clone Polyclonal</a>	100 µg	608-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-046	<a href="#">IL-1RAcP (CT)</a>	100	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-047	<a href="#">ADAM10 (CT)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-047	<a href="#">ADAM10 (CT) Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-047	<a href="#">ADAM10 (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-047	<a href="#">ADAM10 (CT)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-048	<a href="#">CX3CR1 (N-Terminus)</a>	100 µg	631-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-048	<a href="#">CX3CR1 (N-Terminus) Polyclonal</a>	100 µg	628-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-048	<a href="#">CX3CR1 (N-Terminus) Clone Polyclonal</a>	100 µg	573-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-048	<a href="#">CX3CR1 (N-Terminus)</a>	100	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-049	<a href="#">CCR8</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-049	<a href="#">CCR8 Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-049	<a href="#">CCR8 Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-049	<a href="#">CCR8</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	



PC-050	<a href="#">GPR15_BOB (NT)</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-050	<a href="#">GPR15_BOB (NT) Polyclonal</a>	100 µg	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-050	<a href="#">GPR15_BOB (NT) Clone Polyclonal</a>	100 µg	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-050	<a href="#">GPR15_BOB (NT)</a>	100	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-053	<a href="#">LEF_TCF</a>	250 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-053	<a href="#">LEF_TCF Polyclonal</a>	250 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-053	<a href="#">LEF_TCF Clone Polyclonal</a>	250 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-053	<a href="#">LEF_TCF</a>	250 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-054	<a href="#">Adenovirus E1A</a>	100 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-054	<a href="#">Adenovirus E1A Polyclonal</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-054	<a href="#">Adenovirus E1A Clone Polyclonal</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-054	<a href="#">Adenovirus E1A</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-055	<a href="#">Caspase-3 (CPP2)</a>	250 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-055	<a href="#">Caspase-3 (CPP2) Polyclonal</a>	250 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-055	<a href="#">Caspase-3 (CPP2) Clone Polyclonal</a>	250 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-055	<a href="#">Caspase-3 (CPP2)</a>	250 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-056	<a href="#">Caspase-7 (MCH-3, CASP7, ICE LAP 3, CHM-1)</a>	250 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-056	<a href="#">Caspase-7 (MCH-3, CASP7, ICE LAP 3, CHM-1) Polyclonal</a>	250 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-056	<a href="#">Caspase-7 (MCH-3, CASP7, ICE LAP 3, CHM-1) Clone Polyclonal</a>	250 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-056	<a href="#">Caspase-7 (MCH-3, CASP7, ICE LAP 3, CHM-1)</a>	250 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-057	<a href="#">p53</a>	250 ug	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-057	<a href="#">p53 Polyclonal</a>	250 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-057	<a href="#">p53 Clone Polyclonal</a>	250 ug	385-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-057	<a href="#">p53</a>	250 ug	394-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-059	<a href="#">BRDU (Bromodeoxyuridine)</a>	250 ug	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-059	<a href="#">BRDU (Bromodeoxyuridine) Polyclonal</a>	250 ug	586-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-059	<a href="#">BRDU (Bromodeoxyuridine) Clone Polyclonal</a>	250 ug	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-059	<a href="#">BRDU (Bromodeoxyuridine)</a>	250 ug	536-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-060	<a href="#">Cytochrome c</a>	100 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-060	<a href="#">Cytochrome c Polyclonal</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-060	<a href="#">Cytochrome c Clone Polyclonal</a>	100 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-060	<a href="#">Cytochrome c</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-062	<a href="#">Amelogenin</a>	100 uL	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-062	<a href="#">Amelogenin Polyclonal</a>	100 uL	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-062	<a href="#">Amelogenin Clone Polyclonal</a>	100 uL	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-062	<a href="#">Amelogenin</a>	100 uL	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-063	<a href="#">MRP4</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-063	<a href="#">MRP4 Polyclonal</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-063	<a href="#">MRP4 Clone Polyclonal</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-063	<a href="#">MRP4</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-064	<a href="#">SPGP (Sister of P-Glycoprotein)</a>	200 uL	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-064	<a href="#">SPGP (Sister of P-Glycoprotein) Polyclonal</a>	200 uL	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-064	<a href="#">SPGP (Sister of P-Glycoprotein) Clone Polyclonal</a>	200 uL	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-064	<a href="#">SPGP (Sister of P-Glycoprotein)</a>	200 uL	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-065	<a href="#">Bone Sialoprotein</a>	100 uL	1114-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-065	<a href="#">Bone Sialoprotein Polyclonal</a>	100 uL	1099-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-065	<a href="#">Bone Sialoprotein Clone Polyclonal</a>	100 uL	1018-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-065	<a href="#">Bone Sialoprotein</a>	100 uL	1005-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-066	<a href="#">Bone Sialoprotein</a>	100 ug	860-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-066	<a href="#">Bone Sialoprotein Polyclonal</a>	100 ug	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-067	<a href="#">TLR5, Polyclonal</a>	200 ug	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-067	<a href="#">TLR5, Polyclonal Polyclonal</a>	200 ug	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-067	<a href="#">TLR5, Polyclonal Clone Polyclonal</a>	200 ug	477-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-067	<a href="#">TLR5, Polyclonal</a>	200 ug	530-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-068	<a href="#">RANKL</a>	100 ug	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-068	<a href="#">RANKL Polyclonal</a>	100 ug	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-068	<a href="#">RANKL Clone Polyclonal</a>	100 ug	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-068	<a href="#">RANKL</a>	100 ug	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-069	<a href="#">TRAF6 (Tumor Necrosis Factor Receptor-associated Factor 6)</a>	50 uL	354-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-069	<a href="#">TRAF6 (Tumor Necrosis Factor Receptor-associated Factor 6) Polyclonal</a>	50 uL	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-069	<a href="#">TRAF6 (Tumor Necrosis Factor Receptor-associated Factor 6) Clone Polyclonal</a>	50 uL	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-069	<a href="#">TRAF6 (Tumor Necrosis Factor Receptor-associated Factor 6)</a>	50 uL	400-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-071	<a href="#">BACE_Asp2 (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-071	<a href="#">BACE Asp2 (CT) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-071	<a href="#">BACE Asp2 (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-071	<a href="#">BACE Asp2 (CT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-072	<a href="#">GFR alpha-1</a>	100 ug	669-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-072	<a href="#">GFR alpha-1 Polyclonal</a>	100 ug	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-072	<a href="#">GFR alpha-1 Clone Polyclonal</a>	100 ug	608-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-072	<a href="#">GFR alpha-1</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-073	<a href="#">GFR alpha-2</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-073	<a href="#">GFR alpha-2 Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-073	<a href="#">GFR alpha-2 Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-073	<a href="#">GFR alpha-2</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-074	<a href="#">GFR alpha-3</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-074	<a href="#">GFR alpha-3 Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-074	<a href="#">GFR alpha-3 Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-074	<a href="#">GFR alpha-3</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-075	<a href="#">Neurturin</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-075	<a href="#">Neurturin Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-075	<a href="#">Neurturin Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-075	<a href="#">Neurturin</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-076	<a href="#">SAP-Kinase, JNK, c-jun</a>	250 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-076	<a href="#">SAP-Kinase, JNK, c-jun Polyclonal</a>	250 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-076	<a href="#">SAP-Kinase, JNK, c-jun Clone Polyclonal</a>	250 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-076	<a href="#">SAP-Kinase, JNK, c-jun</a>	250 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-077	<a href="#">Caspase-12 (NT)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-077	<a href="#">Caspase-12 (NT) Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-077	<a href="#">Caspase-12 (NT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-077	<a href="#">Caspase-12 (NT)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-078	<a href="#">Caspase-13 ERICE</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-078	<a href="#">Caspase-13 ERICE Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-078	<a href="#">Caspase-13 ERICE Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-078	<a href="#">Caspase-13 ERICE</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-079	<a href="#">AIF (IN) , Apoptosis inducing factor</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-079	<a href="#">AIF (IN) , Apoptosis inducing factor Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-079	<a href="#">AIF (IN) , Apoptosis inducing factor Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-079	<a href="#">AIF (IN) , Apoptosis inducing factor</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-080	<a href="#">Survivin (CT)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-080	<a href="#">Survivin (CT) Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-080	<a href="#">Survivin (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-080	<a href="#">Survivin (CT)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-081	<a href="#">SODD (NT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-081	<a href="#">SODD (NT) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-081	<a href="#">SODD (NT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-081	<a href="#">SODD (NT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-083	<a href="#">Heat Shock Protein 90a (HSP90a or HSP86)</a>	500 ug	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-083	<a href="#">Heat Shock Protein 90a (HSP90a or HSP86) Polyclonal</a>	500 ug	577-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-083	<a href="#">Heat Shock Protein 90a (HSP90a or HSP86) Clone Polyclonal</a>	500 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-083	<a href="#">Heat Shock Protein 90a (HSP90a or HSP86)</a>	500 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-084	<a href="#">Heat Shock Protein 90b (HSP90b or HSP84)</a>	500 ug	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-084	<a href="#">Heat Shock Protein 90b (HSP90b or HSP84) Polyclonal</a>	500 ug	577-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-084	<a href="#">Heat Shock Protein 90b (HSP90b or HSP84) Clone Polyclonal</a>	500 ug	533-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-084	<a href="#">Heat Shock Protein 90b (HSP90b or HSP84)</a>	500 ug	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-085	<a href="#">EDG-1, CT</a>	100 ug	686-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-085	<a href="#">EDG-1, CT Polyclonal</a>	100 ug	683-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-085	<a href="#">EDG-1, CT Clone Polyclonal</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-085	<a href="#">EDG-1, CT</a>	100 ug	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-086	<a href="#">EDG-2, CT</a>	100 ug	686-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-086	<a href="#">EDG-2, CT Polyclonal</a>	100 ug	683-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-086	<a href="#">EDG-2, CT Clone Polyclonal</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-086	<a href="#">EDG-2, CT</a>	100 ug	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-087	<a href="#">EDG-6</a>	100 ug	686-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-087	<a href="#">EDG-6 Polyclonal</a>	100 ug	683-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-087	<a href="#">EDG-6 Clone Polyclonal</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-087	<a href="#">EDG-6</a>	100 ug	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-088	<a href="#">EDG-7, CT</a>	100 ug	686-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-088	<a href="#">EDG-7, CT Polyclonal</a>	100 ug	683-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-088	<a href="#">EDG-7, CT Clone Polyclonal</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-088	<a href="#">EDG-7, CT</a>	100 ug	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-089	<a href="#">EDG-8, CT</a>	100 ug	686-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-089	<a href="#">EDG-8, CT Polyclonal</a>	100 ug	683-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-089	<a href="#">EDG-8, CT Clone Polyclonal</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-089	<a href="#">EDG-8, CT</a>	100 ug	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-092	<a href="#">PARP-2 pAb</a>	100 uL	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-092	<a href="#">PARP-2 pAb Polyclonal</a>	100 uL	435-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-094	<a href="#">Fatty Acid Binding Protein, Rat liver (L-FABP)</a>	1 mL	1045-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
PC-094	<a href="#">Fatty Acid Binding Protein, Rat liver (L-FABP) Polyclonal</a>	1 mL	1033-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-094	<a href="#">Fatty Acid Binding Protein, Rat liver (L-FABP) Clone Polyclonal</a>	1 mL	988-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-094	<a href="#">Fatty Acid Binding Protein, Rat liver (L-FABP)</a>	1 mL	977-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
PC-097	<a href="#">Nanog, Mouse</a>	100 uL	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-097	<a href="#">Nanog, Mouse Polyclonal</a>	100 uL	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-097	<a href="#">Nanog, Mouse Clone Polyclonal</a>	100 uL	477-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-097	<a href="#">Nanog, Mouse</a>	100 uL	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-099	<a href="#">Osteoinductive Factor pAb</a>	20 uL	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-099	<a href="#">Osteoinductive Factor pAb Polyclonal</a>	20 uL	328-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-100	<a href="#">Leptin pAb</a>	50 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-100	<a href="#">Leptin pAb Polyclonal</a>	50 ug	644-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-100	<a href="#">Leptin pAb Clone Polyclonal</a>	50 ug	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-100	<a href="#">Leptin pAb</a>	50 ug	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-102	<a href="#">Nanog, Human</a>	100 uL	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-102	<a href="#">Nanog, Human Polyclonal</a>	100 uL	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-102	<a href="#">Nanog, Human Clone Polyclonal</a>	100 uL	477-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-102	<a href="#">Nanog, Human</a>	100 uL	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-103	<a href="#">Adiponectin Receptor 1 (AdipoR1)</a>	100 uL	564-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-103	<a href="#">Adiponectin Receptor 1 (AdipoR1) Polyclonal</a>	100 uL	564-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-103	<a href="#">Adiponectin Receptor 1 (AdipoR1) Clone Polyclonal</a>	100 uL	513-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-103	<a href="#">Adiponectin Receptor 1 (AdipoR1)</a>	100 uL	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-105	<a href="#">Glutathione S-Transferase Pi pAb</a>	0.5 mL	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-105	<a href="#">Glutathione S-Transferase Pi pAb Polyclonal</a>	0.5 mL	592-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-105	<a href="#">Glutathione S-Transferase Pi pAb Clone Polyclonal</a>	0.5 mL	538-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-105	<a href="#">Glutathione S-Transferase Pi pAb</a>	0.5 mL	637-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-106	<a href="#">DEDAF pAb</a>	100 ug	669-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-106	<a href="#">DEDAF pAb Polyclonal</a>	100 ug	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-106	<a href="#">DEDAF pAb Clone Polyclonal</a>	100 ug	608-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-106	<a href="#">DEDAF pAb</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-109	<a href="#">C-TAK1 pAb</a>	250 ug	429-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-109	<a href="#">C-TAK1 pAb Polyclonal</a>	250 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal



PC-109	<a href="#">C-TAK1 pAb Clone Polyclonal</a>	250 ug	387-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-109	<a href="#">C-TAK1 pAb</a>	250 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-111	<a href="#">Neurturin pAb</a>	100 ug	512-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-111	<a href="#">Neurturin pAb Polyclonal</a>	100 ug	513-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-111	<a href="#">Neurturin pAb Clone Polyclonal</a>	100 ug	465-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-111	<a href="#">Neurturin pAb</a>	100 ug	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-119	<a href="#">Enteropeptidase pAb</a>	100 uL	934-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-119	<a href="#">Enteropeptidase pAb Polyclonal</a>	100 uL	925-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-119	<a href="#">Enteropeptidase pAb Clone Polyclonal</a>	100 uL	853-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-119	<a href="#">Enteropeptidase pAb</a>	100 uL	846-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-123	<a href="#">Topoisomerase II alpha, Pab</a>	500 ug	558-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-123	<a href="#">Topoisomerase II alpha, Pab Polyclonal</a>	500 ug	558-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-123	<a href="#">Topoisomerase II alpha, Pab Clone Polyclonal</a>	500 ug	515-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-123	<a href="#">Topoisomerase II alpha, Pab</a>	500 ug	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-124	<a href="#">Negative Control for Rabbit IgG pAb</a>	500 ug	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-124	<a href="#">Negative Control for Rabbit IgG pAb Polyclonal</a>	500 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-124	<a href="#">Negative Control for Rabbit IgG pAb Clone Polyclonal</a>	500 ug	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-124	<a href="#">Negative Control for Rabbit IgG pAb</a>	500 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-125	<a href="#">Caspase 1 pAb</a>	100 ug	479-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-125	<a href="#">Caspase 1 pAb Polyclonal</a>	100 ug	481-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-125	<a href="#">Caspase 1 pAb Clone Polyclonal</a>	100 ug	434-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-125	<a href="#">Caspase 1 pAb</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-126	<a href="#">MMP-1 pAb</a>	500 uL	454-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-126	<a href="#">MMP-1 pAb Polyclonal</a>	500 uL	456-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-126	<a href="#">MMP-1 pAb Clone Polyclonal</a>	500 uL	411-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-126	<a href="#">MMP-1 pAb</a>	500 uL	419-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-127	<a href="#">MMP-2 pAb</a>	500 uL	384-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-127	<a href="#">MMP-2 pAb Polyclonal</a>	500 uL	389-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-127	<a href="#">MMP-2 pAb Clone Polyclonal</a>	500 uL	347-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-127	<a href="#">MMP-2 pAb</a>	500 uL	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-129	<a href="#">MMP-9 pAb</a>	100 ug	478-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-129	<a href="#">MMP-9 pAb Polyclonal</a>	100 ug	480-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-129	<a href="#">MMP-9 pAb Clone Polyclonal</a>	100 ug	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-129	<a href="#">MMP-9 pAb</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-130	<a href="#">MMP-13 pAb</a>	100 uL	780-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-130	<a href="#">MMP-13 pAb Polyclonal</a>	100 uL	774-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-130	<a href="#">MMP-13 pAb Clone Polyclonal</a>	100 uL	731-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-130	<a href="#">MMP-13 pAb</a>	100 uL	744-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-131	<a href="#">MMP-14 pAb</a>	100 uL	780-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-131	<a href="#">MMP-14 pAb Polyclonal</a>	100 uL	774-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-135	<a href="#">APRIL pAb</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-135	<a href="#">APRIL pAb Polyclonal</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-135	<a href="#">APRIL pAb Clone Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-135	<a href="#">APRIL pAb</a>	100 ug	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-137	<a href="#">MyD88 pAb</a>	100 uL	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-137	<a href="#">MyD88 pAb Polyclonal</a>	100 uL	539-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-137	<a href="#">MyD88 pAb Clone Polyclonal</a>	100 uL	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-137	<a href="#">MyD88 pAb</a>	100 uL	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-139	<a href="#">Caspase 5 pAb</a>	100 ug	423-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-139	<a href="#">Caspase 5 pAb Polyclonal</a>	100 ug	427-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-139	<a href="#">Caspase 5 pAb Clone Polyclonal</a>	100 ug	383-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-139	<a href="#">Caspase 5 pAb</a>	100 ug	392-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-140	<a href="#">COMP pAb</a>	100 uL	741-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-140	<a href="#">COMP pAb Polyclonal</a>	100 uL	753-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-140	<a href="#">COMP pAb Clone Polyclonal</a>	100 uL	691-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-140	<a href="#">COMP pAb</a>	100 uL	689-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-144	<a href="#">Leptin</a>	100 uL	754-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-144	<a href="#">Leptin Polyclonal</a>	100 uL	749-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-145	<a href="#">Leptin Receptor</a>	100 uL	767-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-145	<a href="#">Leptin Receptor Polyclonal</a>	100 uL	762-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-145	<a href="#">Leptin Receptor Clone Polyclonal</a>	100 uL	700-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-145	<a href="#">Leptin Receptor</a>	100 uL	698-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-146	<a href="#">ACRP30 (mouse)</a>	200 ug	767-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse

PC-146	<a href="#">ACRP30 (mouse) Polyclonal</a>	200 ug	762-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-147	<a href="#">Resistin, human</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-147	<a href="#">Resistin, human Polyclonal</a>	100 ug	363-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-147	<a href="#">Resistin, human Clone Polyclonal</a>	100 ug	431-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-147	<a href="#">Resistin, human</a>	100 ug	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-148	<a href="#">Bnip3L</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-148	<a href="#">Bnip3L Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-148	<a href="#">Bnip3L Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-148	<a href="#">Bnip3L</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-149	<a href="#">PUMA (alpha beta)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-149	<a href="#">PUMA (alpha beta) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-149	<a href="#">PUMA (alpha beta) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-149	<a href="#">PUMA (alpha beta)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-150	<a href="#">DFF40 CAD</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-150	<a href="#">DFF40 CAD Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-150	<a href="#">DFF40 CAD Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-150	<a href="#">DFF40 CAD</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-151	<a href="#">DFF45, human, CT</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-151	<a href="#">DFF45, human, CT Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-151	<a href="#">DFF45, human, CT Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-151	<a href="#">DFF45, human, CT</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	human

PC-153	<a href="#">Acinus (C-terminus)</a>	100 ug	652-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-153	<a href="#">Acinus (C-terminus) Polyclonal</a>	100 ug	650-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-153	<a href="#">Acinus (C-terminus) Clone Polyclonal</a>	100 ug	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-153	<a href="#">Acinus (C-terminus)</a>	100 ug	595-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-154	<a href="#">ARTS, human</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-154	<a href="#">ARTS, human Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-154	<a href="#">ARTS, human Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-154	<a href="#">ARTS, human</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-164	<a href="#">Collagen type VI</a>	100 uL	656-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-164	<a href="#">Collagen type VI Polyclonal</a>	100 uL	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-164	<a href="#">Collagen type VI Clone Polyclonal</a>	100 uL	612-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-164	<a href="#">Collagen type VI</a>	100 uL	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-165	<a href="#">Collagen I, rat</a>	1 mL	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
PC-165	<a href="#">Collagen I, rat Polyclonal</a>	1 mL	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-165	<a href="#">Collagen I, rat Clone Polyclonal</a>	1 mL	509-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-165	<a href="#">Collagen I, rat</a>	1 mL	540-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
PC-166	<a href="#">Collagen I &amp; III, dog</a>	1 mL	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	dog
PC-166	<a href="#">Collagen I &amp; III, dog Polyclonal</a>	1 mL	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-166	<a href="#">Collagen I &amp; III, dog Clone Polyclonal</a>	1 mL	509-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-166	<a href="#">Collagen I &amp; III, dog</a>	1 mL	540-Eur	Kamiya Biomedical KB	dog
PC-167	<a href="#">Collagen I and III, calf</a>	1 mL	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-167	<a href="#">Collagen I and III, calf Polyclonal</a>	1 mL	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-167	<a href="#">Collagen I and III, calf Clone Polyclonal</a>	1 mL	509-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-167	<a href="#">Collagen I and III, calf</a>	1 mL	540-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-168	<a href="#">Collagen I &amp; III, pig</a>	1 mL	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-168	<a href="#">Collagen I &amp; III, pig Polyclonal</a>	1 mL	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-168	<a href="#">Collagen I &amp; III, pig Clone Polyclonal</a>	1 mL	509-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-168	<a href="#">Collagen I &amp; III, pig</a>	1 mL	540-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-169	<a href="#">Collagen Type I, II, III, IV, V</a>	1 mL	415-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-169	<a href="#">Collagen Type I, II, III, IV, V Polyclonal</a>	1 mL	417-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-169	<a href="#">Collagen Type I, II, III, IV, V Clone Polyclonal</a>	1 mL	377-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-169	<a href="#">Collagen Type I, II, III, IV, V</a>	1 mL	405-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-170	<a href="#">Laminin-1</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-170	<a href="#">Laminin-1 Polyclonal</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-170	<a href="#">Laminin-1 Clone Polyclonal</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-170	<a href="#">Laminin-1</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-171	<a href="#">Keratin</a>	250 uL	501-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
PC-171	<a href="#">Keratin Polyclonal</a>	250 uL	503-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-171	<a href="#">Keratin Clone Polyclonal</a>	250 uL	537-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-171	<a href="#">Keratin</a>	250 uL	568-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
PC-174	<a href="#">ASK1, Apoptosis Signaling Kinase 1, C-Terminal</a>	100 ug	469-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-174	<a href="#">ASK1, Apoptosis Signaling Kinase 1, C-Terminal Polyclonal</a>	100 ug	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-174	<a href="#">ASK1, Apoptosis Signaling Kinase 1, C-Terminal Clone Polyclonal</a>	100 ug	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-174	<a href="#">ASK1, Apoptosis Signaling Kinase 1, C-Terminal</a>	100 ug	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-175	<a href="#">chk-1 kinase</a>	250 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-175	<a href="#">chk-1 kinase Polyclonal</a>	250 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-175	<a href="#">chk-1 kinase Clone Polyclonal</a>	250 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-175	<a href="#">chk-1 kinase</a>	250 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-176	<a href="#">DRAK1, N-Terminal</a>	100 ug	469-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-176	<a href="#">DRAK1, N-Terminal Polyclonal</a>	100 ug	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-176	<a href="#">DRAK1, N-Terminal Clone Polyclonal</a>	100 ug	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-176	<a href="#">DRAK1, N-Terminal</a>	100 ug	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-177	<a href="#">DRAK2, C-Terminal</a>	100 ug	469-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-177	<a href="#">DRAK2, C-Terminal Polyclonal</a>	100 ug	472-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-177	<a href="#">DRAK2, C-Terminal Clone Polyclonal</a>	100 ug	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-177	<a href="#">DRAK2, C-Terminal</a>	100 ug	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-180	<a href="#">Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-180	<a href="#">Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Polyclonal</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-180	<a href="#">Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Clone Polyclonal</a>	100 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-180	<a href="#">Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-181	<a href="#">Beta Galactosidase</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-181	<a href="#">Beta Galactosidase Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-181	<a href="#">Beta Galactosidase Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-181	<a href="#">Beta Galactosidase</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-182	<a href="#">Growth-Associated Protein-43 (GAP43)</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-182	<a href="#">Growth-Associated Protein-43 (GAP43) Polyclonal</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-182	<a href="#">Growth-Associated Protein-43 (GAP43) Clone Polyclonal</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-182	<a href="#">Growth-Associated Protein-43 (GAP43)</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-184	<a href="#">Mek1</a>	500 ug	558-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-184	<a href="#">Mek1 Polyclonal</a>	500 ug	558-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-184	<a href="#">Mek1 Clone Polyclonal</a>	500 ug	515-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-184	<a href="#">Mek1</a>	500 ug	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-186	<a href="#">Neurofilament NF-L</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-186	<a href="#">Neurofilament NF-L Polyclonal</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-186	<a href="#">Neurofilament NF-L Clone Polyclonal</a>	100 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-186	<a href="#">Neurofilament NF-L</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-187	<a href="#">Neurofibromin</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-187	<a href="#">Neurofibromin Polyclonal</a>	200 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-187	<a href="#">Neurofibromin Clone Polyclonal</a>	200 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-187	<a href="#">Neurofibromin</a>	200 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-188	<a href="#">Neurofilament Alpha-Internexin NF66</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-188	<a href="#">Neurofilament Alpha-Internexin NF66 Polyclonal</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-188	<a href="#">Neurofilament Alpha-Internexin NF66 Clone Polyclonal</a>	100 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-188	<a href="#">Neurofilament Alpha-Internexin NF66</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	



PC-189	<a href="#">Neurofilament NF-H</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-189	<a href="#">Neurofilament NF-H Polyclonal</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-189	<a href="#">Neurofilament NF-H Clone Polyclonal</a>	100 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-189	<a href="#">Neurofilament NF-H</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-190	<a href="#">Neurofilament NF-M</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-190	<a href="#">Neurofilament NF-M Polyclonal</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-190	<a href="#">Neurofilament NF-M Clone Polyclonal</a>	100 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-190	<a href="#">Neurofilament NF-M</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-191	<a href="#">Perilipin A</a>	100 uL	713-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-191	<a href="#">Perilipin A Polyclonal</a>	100 uL	709-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-191	<a href="#">Perilipin A Clone Polyclonal</a>	100 uL	659-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-191	<a href="#">Perilipin A</a>	100 uL	659-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-192	<a href="#">Perilipin A B</a>	100 uL	713-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-192	<a href="#">Perilipin A B Polyclonal</a>	100 uL	709-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-192	<a href="#">Perilipin A B Clone Polyclonal</a>	100 uL	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-192	<a href="#">Perilipin A B</a>	100 uL	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-193	<a href="#">Peripherin</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-193	<a href="#">Peripherin Polyclonal</a>	100 uL	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-193	<a href="#">Peripherin Clone Polyclonal</a>	100 uL	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-193	<a href="#">Peripherin</a>	100 uL	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-198	<a href="#">Sodium Bicarbonae Cotransporter 1 (1A)</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-199	<a href="#">Sodium Bicarbonate Cotransporter 1 (1B)</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-200	<a href="#">Sodium Bicarbonate Cotransporter 1 (B3)</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-202	<a href="#">SPT16</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-202	<a href="#">SPT16 Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-202	<a href="#">SPT16 Clone Polyclonal</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-202	<a href="#">SPT16</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-203	<a href="#">SPT16, N-Terminal</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-203	<a href="#">SPT16, N-Terminal Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-203	<a href="#">SPT16, N-Terminal Clone Polyclonal</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-203	<a href="#">SPT16, N-Terminal</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-204	<a href="#">SSRP1, Full length</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-204	<a href="#">SSRP1, Full length Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-204	<a href="#">SSRP1, Full length Clone Polyclonal</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-204	<a href="#">SSRP1, Full length</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-205	<a href="#">SSRP1, N-Terminal</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-205	<a href="#">SSRP1, N-Terminal Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-205	<a href="#">SSRP1, N-Terminal Clone Polyclonal</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-205	<a href="#">SSRP1, N-Terminal</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-206	<a href="#">TACE (TNF-alpha converting enzyme) ADAM17</a>	500 ug	740-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-206	<a href="#">TACE (TNF-alpha converting enzyme) ADAM17 Polyclonal</a>	500 ug	735-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-206	<a href="#">TACE (TNF-alpha converting enzyme) ADAM17 Clone Polyclonal</a>	500 ug	685-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-206	<a href="#">TACE (TNF-alpha converting enzyme) ADAM17</a>	500 ug	780-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-207	<a href="#">TACE, C-Terminal</a>	100 ug	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-207	<a href="#">TACE, C-Terminal Polyclonal</a>	100 ug	520-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-207	<a href="#">TACE, C-Terminal Clone Polyclonal</a>	100 ug	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-207	<a href="#">TACE, C-Terminal</a>	100 ug	477-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-208	<a href="#">Ubiquitin</a>	100 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-209	<a href="#">Beta Galactosidase</a>	1 mg	659-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-209	<a href="#">Beta Galactosidase Polyclonal</a>	1 mg	657-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-209	<a href="#">Beta Galactosidase Clone Polyclonal</a>	1 mg	600-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-209	<a href="#">Beta Galactosidase</a>	1 mg	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-211	<a href="#">Caveolin-2</a>	50 ug	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-211	<a href="#">Caveolin-2 Polyclonal</a>	50 ug	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-211	<a href="#">Caveolin-2 Clone Polyclonal</a>	50 ug	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-211	<a href="#">Caveolin-2</a>	50 ug	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-212	<a href="#">Caveolin-2 (Phospho-Ser23)</a>	50 ug	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-212	<a href="#">Caveolin-2 (Phospho-Ser23) Polyclonal</a>	50 ug	631-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-212	<a href="#">Caveolin-2 (Phospho-Ser23) Clone Polyclonal</a>	50 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-212	<a href="#">Caveolin-2 (Phospho-Ser23)</a>	50 ug	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-213	<a href="#">Caveolin-2 (Phospho-Ser36), Polyclonal</a>	50 ug	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-213	<a href="#">Caveolin-2 (Phospho-Ser36), Polyclonal Polyclonal</a>	50 ug	631-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-213	<a href="#">Caveolin-2 (Phospho-Ser36), Polyclonal Clone Polyclonal</a>	50 ug	576-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-213	<a href="#">Caveolin-2 (Phospho-Ser36), Polyclonal</a>	50 ug	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-215	<a href="#">Beta Galactosidase</a>	0.1 mg	312-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-215	<a href="#">Beta Galactosidase Polyclonal</a>	0.1 mg	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-215	<a href="#">Beta Galactosidase Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	280-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-215	<a href="#">Beta Galactosidase</a>	0.1 mg	292-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-216	<a href="#">Beta Galactosidase</a>	1 mg	626-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-216	<a href="#">Beta Galactosidase Polyclonal</a>	1 mg	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-216	<a href="#">Beta Galactosidase Clone Polyclonal</a>	1 mg	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-216	<a href="#">Beta Galactosidase</a>	1 mg	572-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-217	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-217	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL) Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-217	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-217	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-218	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-218	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-218	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-218	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-219	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-219	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-219	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-219	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc

PC-220	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-220	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-220	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-220	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-221	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-221	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL) Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-221	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-221	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-222	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-222	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-222	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-222	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-223	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-223	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-223	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-223	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-224	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-224	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-224	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-224	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-225	<a href="#">E-Tag (GAPVPYPDPLEPR)</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-225	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR) Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-225	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-225	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-226	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-226	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-226	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-226	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-229	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-229	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR) Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-229	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-229	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-230	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-230	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-230	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-230	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-231	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-232	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-232	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-232	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-232	<a href="#">E-Tag (GAPVPYDPLEPR)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-233	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK)</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-233	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK) Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-233	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-233	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK)</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-234	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-234	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-234	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-234	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-235	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-235	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-235	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-235	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-236	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-236	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-236	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-236	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-237	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK)</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-237	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK) Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-237	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-237	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK)</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-238	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-238	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-238	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-238	<a href="#">FLAG (DYKDDDDK)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-239	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-239	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-239	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-239	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-240	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-240	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-240	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-240	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-241	<a href="#">GFP pAb</a>	100 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-241	<a href="#">GFP pAb Polyclonal</a>	100 ug	358-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-241	<a href="#">GFP pAb Clone Polyclonal</a>	100 ug	317-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-241	<a href="#">GFP pAb</a>	100 ug	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-242	<a href="#">GFP</a>	0.5 mg	926-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-242	<a href="#">GFP Polyclonal</a>	0.5 mg	918-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-242	<a href="#">GFP Clone Polyclonal</a>	0.5 mg	845-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-242	<a href="#">GFP</a>	0.5 mg	839-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-246	<a href="#">Glu-Glu (EYMPME)</a>	0.1 mg	376-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-246	<a href="#">Glu-Glu (EYMPME) Polyclonal</a>	0.1 mg	379-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-246	<a href="#">Glu-Glu (EYMPME) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	338-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal



PC-246	<a href="#">Glu-Glu (EYMPME)</a>	0.1 mg	349-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-247	<a href="#">Glu-Glu (EYMPME)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-247	<a href="#">Glu-Glu (EYMPME) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-247	<a href="#">Glu-Glu (EYMPME) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-247	<a href="#">Glu-Glu (EYMPME)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-252	<a href="#">GST</a>	0.1 mg	239-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-252	<a href="#">GST Polyclonal</a>	0.1 mg	246-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-252	<a href="#">GST Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	213-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-252	<a href="#">GST</a>	0.1 mg	228-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-253	<a href="#">GST</a>	1 mg	593-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-253	<a href="#">GST Polyclonal</a>	1 mg	592-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-253	<a href="#">GST Clone Polyclonal</a>	1 mg	538-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-253	<a href="#">GST</a>	1 mg	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-255	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-255	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA) Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-255	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-255	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-256	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-256	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-256	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-256	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-257	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-258	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-258	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-258	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-258	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-259	<a href="#">Hemagglutinin (YPYDVPDYA)</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-259	<a href="#">Hemagglutinin (YPYDVPDYA) Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-259	<a href="#">Hemagglutinin (YPYDVPDYA) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-259	<a href="#">Hemagglutinin (YPYDVPDYA)</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-260	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-260	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-260	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-260	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-261	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-261	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-261	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-261	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-262	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-262	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-262	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-262	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp

PC-263	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-263	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC) Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-263	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-263	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-264	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-264	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-264	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-264	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-267	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-267	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC) Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-267	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-267	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-268	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-268	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-268	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-268	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-269	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-269	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-269	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-269	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-270	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp

PC-271	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-271	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH) Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-271	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-271	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-272	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-272	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-272	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-272	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-273	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-273	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-273	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-273	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-274	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-274	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-274	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-274	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-275	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-275	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH) Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-275	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-275	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-276	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-276	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-276	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-276	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-277	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-277	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-277	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-277	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-278	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-278	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-278	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-278	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-279	<a href="#">Luciferase (firefly), IgY fraction</a>	1 mg	700-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-280	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-281	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-284	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-284	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG) Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-284	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-284	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-285	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-285	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-285	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-285	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-286	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-286	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-286	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-286	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-287	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-287	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-287	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-287	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-292	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-292	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK) Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-292	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-292	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-293	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-293	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-293	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-293	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-294	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-294	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-294	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-294	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc

PC-295	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-295	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-295	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-295	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-296	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST)</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-296	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST) Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-296	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-296	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST)</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-297	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-297	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-297	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-297	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-300	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST)</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-300	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST) Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-300	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST) Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-300	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST)</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-301	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST)</a>	1 mg	923-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-301	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST) Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-301	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST) Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-301	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST)</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-302	<a href="#">V5 (GKIPNPLLGLDST)-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc

PC-302	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-FITC Polyclonal</a>	1 mg	946-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-302	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	873-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-302	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-FITC</a>	1 mg	865-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-303	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-303	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-303	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-303	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-308	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC</a>	0.1 mg	346-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-308	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	351-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-308	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	312-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-308	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-309	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP</a>	0.1 mg	366-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-309	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	371-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-309	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	330-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-309	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP</a>	0.1 mg	341-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-310	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-310	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-310	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-310	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-FITC</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-311	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP</a>	0.1 mg	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-311	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal



PC-311	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-311	<a href="#">C-Myc (EQKLISEEDL)-HRP</a>	0.1 mg	335-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-312	<a href="#">E-Tag (GAPVPYPDPLEPR)-FITC</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-313	<a href="#">E-Tag (GAPVPYPDPLEPR)-HRP</a>	0.1 mg	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-313	<a href="#">E-Tag (GAPVPYPDPLEPR)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-313	<a href="#">E-Tag (GAPVPYPDPLEPR)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-313	<a href="#">E-Tag (GAPVPYPDPLEPR)-HRP</a>	0.1 mg	335-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-314	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC</a>	0.1 mg	346-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-314	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	351-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-314	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	312-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-314	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-315	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP</a>	0.1 mg	366-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-315	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	371-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-315	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	330-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-315	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP</a>	0.1 mg	341-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-316	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-316	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-316	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-316	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-FITC</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-317	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP</a>	0.1 mg	366-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-317	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	371-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-317	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	330-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-317	<a href="#">Flag (DYKDDDDK)-HRP</a>	0.1 mg	341-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-321	<a href="#">GST-FITC</a>	1 mg	626-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-321	<a href="#">GST-FITC Polyclonal</a>	1 mg	625-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-321	<a href="#">GST-FITC Clone Polyclonal</a>	1 mg	569-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-321	<a href="#">GST-FITC</a>	1 mg	572-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-322	<a href="#">GST-FITC</a>	0.1 mg	272-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-322	<a href="#">GST-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	280-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-322	<a href="#">GST-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	244-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-322	<a href="#">GST-FITC</a>	0.1 mg	258-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-323	<a href="#">GST-HRP</a>	1 mg	653-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-323	<a href="#">GST-HRP Polyclonal</a>	1 mg	651-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-323	<a href="#">GST-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	594-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-323	<a href="#">GST-HRP</a>	1 mg	596-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-324	<a href="#">GST-HRP</a>	0.1 mg	313-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-324	<a href="#">GST-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-324	<a href="#">GST-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	281-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-324	<a href="#">GST-HRP</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-325	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC</a>	0.1 mg	346-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-325	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	351-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-325	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	312-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-325	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-326	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP</a>	0.1 mg	366-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-326	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	371-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-326	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	330-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-326	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP</a>	0.1 mg	341-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-327	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-327	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-327	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-327	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-FITC</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-328	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP</a>	0.1 mg	399-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-328	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	403-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-328	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	360-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-328	<a href="#">HA Hemagglutinin (YPYDVPDYA)-HRP</a>	0.1 mg	370-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-330	<a href="#">HSV-tag (QPELAPEDPEDC)-HRP</a>	0.1 mg	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-331	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC</a>	0.1 mg	346-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-331	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	351-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-331	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	312-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-331	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-332	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP</a>	0.1 mg	366-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-332	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	371-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-332	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	330-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-332	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP</a>	0.1 mg	341-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-333	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-333	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-333	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-333	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-FITC</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-334	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP</a>	0.1 mg	399-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-334	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	403-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-334	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	360-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-334	<a href="#">Hexahistidine (HHHHHH)-HRP</a>	0.1 mg	370-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-335	<a href="#">Anti-S tag Polyclonal</a>	0.1 mg	369-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-335	<a href="#">Anti-S tag Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	329-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-335	<a href="#">Anti-S tag</a>	0.1 mg	339-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-336	<a href="#">Anti-S tag Polyclonal</a>	1 mg	913-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-336	<a href="#">Anti-S tag Clone Polyclonal</a>	1 mg	842-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-336	<a href="#">Anti-S tag</a>	1 mg	835-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-337	<a href="#">Anti-S tag-FITC</a>	1 mg	956-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-338	<a href="#">Anti-S tag-FITC</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-339	<a href="#">Anti-S tag-HRP</a>	1 mg	981-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-339	<a href="#">Anti-S tag-HRP Polyclonal</a>	1 mg	971-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-339	<a href="#">Anti-S tag-HRP Clone Polyclonal</a>	1 mg	896-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-339	<a href="#">Anti-S tag-HRP</a>	1 mg	888-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp

PC-340	<a href="#">Anti-S tag-HRP</a>	0.1 mg	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-340	<a href="#">Anti-S tag-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-340	<a href="#">Anti-S tag-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-340	<a href="#">Anti-S tag-HRP</a>	0.1 mg	335-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-341	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-FITC</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-341	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-341	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-341	<a href="#">T7 (MASMTGGQQMG)-FITC</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-342	<a href="#">T7 (MASMTGGQQ)-HRP</a>	0.1 mg	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-342	<a href="#">T7 (MASMTGGQQ)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-342	<a href="#">T7 (MASMTGGQQ)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-342	<a href="#">T7 (MASMTGGQQ)-HRP</a>	0.1 mg	335-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-343	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-FITC</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-343	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-343	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-343	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-FITC</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-344	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-HRP</a>	0.1 mg	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-344	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-344	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-344	<a href="#">VSV-g (YTDIEMNRLGK)-HRP</a>	0.1 mg	335-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-347	<a href="#">V5 (GKPIP NPLGLDST)-FITC</a>	0.1 mg	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc

PC-347	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-FITC Polyclonal</a>	0.1 mg	332-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-347	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-FITC Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	293-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-347	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-FITC</a>	0.1 mg	305-Eur	Kamiya Biomedical KB	fitc
PC-348	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-HRP</a>	0.1 mg	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-348	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-HRP Polyclonal</a>	0.1 mg	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-348	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-HRP Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-348	<a href="#">V5 (GKPIP NPLLGLDST)-HRP</a>	0.1 mg	335-Eur	Kamiya Biomedical KB	hrp
PC-349	<a href="#">Maltose Binding Protein</a>	0.1 mg	272-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-349	<a href="#">Maltose Binding Protein Polyclonal</a>	0.1 mg	280-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-349	<a href="#">Maltose Binding Protein Clone Polyclonal</a>	0.1 mg	244-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-349	<a href="#">Maltose Binding Protein</a>	0.1 mg	258-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-350	<a href="#">Maltose Binding Protein</a>	1 mg	657-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-350	<a href="#">Maltose Binding Protein Polyclonal</a>	1 mg	654-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-350	<a href="#">Maltose Binding Protein Clone Polyclonal</a>	1 mg	597-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-350	<a href="#">Maltose Binding Protein</a>	1 mg	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-351	<a href="#">Sodium Bicarbonate Cotransporter (B5)</a>	200 uL	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-352	<a href="#">Adiponectin</a>	50 ug	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-352	<a href="#">Adiponectin Polyclonal</a>	50 ug	435-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-352	<a href="#">Adiponectin Clone Polyclonal</a>	50 ug	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-352	<a href="#">Adiponectin</a>	50 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-353	<a href="#">Adiponectin</a>	50 ug	399-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-353	<a href="#">Adiponectin Polyclonal</a>	50 ug	403-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-353	<a href="#">Adiponectin Clone Polyclonal</a>	50 ug	360-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-353	<a href="#">Adiponectin</a>	50 ug	370-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-354	<a href="#">Adiponectin</a>	50 ug	399-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-354	<a href="#">Adiponectin Polyclonal</a>	50 ug	403-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-354	<a href="#">Adiponectin Clone Polyclonal</a>	50 ug	360-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-354	<a href="#">Adiponectin</a>	50 ug	370-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-355	<a href="#">CETP</a>	100 ug	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-355	<a href="#">CETP Polyclonal</a>	100 ug	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-355	<a href="#">CETP Clone Polyclonal</a>	100 ug	476-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-355	<a href="#">CETP</a>	100 ug	482-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-356	<a href="#">FIAF</a>	100 ug	512-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-356	<a href="#">FIAF Polyclonal</a>	100 ug	513-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-356	<a href="#">FIAF Clone Polyclonal</a>	100 ug	465-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-356	<a href="#">FIAF</a>	100 ug	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-357	<a href="#">ATF-2</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-357	<a href="#">ATF-2 Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-358	<a href="#">Bcl-6</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-358	<a href="#">Bcl-6 Polyclonal</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-358	<a href="#">Bcl-6 Clone Polyclonal</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-358	<a href="#">Bcl-6</a>	100 ug	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-360	<a href="#">HAT (Acetylated Lysine)</a>	100 ug	555-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-360	<a href="#">HAT (Acetylated Lysine) Polyclonal</a>	100 ug	555-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-361	<a href="#">HDAC1</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-361	<a href="#">HDAC1 Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-361	<a href="#">HDAC1 Clone Polyclonal</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-361	<a href="#">HDAC1</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-362	<a href="#">HDAC2</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-362	<a href="#">HDAC2 Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-362	<a href="#">HDAC2 Clone Polyclonal</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-362	<a href="#">HDAC2</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-363	<a href="#">HDAC3</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-363	<a href="#">HDAC3 Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-363	<a href="#">HDAC3 Clone Polyclonal</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-363	<a href="#">HDAC3</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-364	<a href="#">HDAC4</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-364	<a href="#">HDAC4 Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-364	<a href="#">HDAC4 Clone Polyclonal</a>	100 ug	449-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-364	<a href="#">HDAC4</a>	100 ug	456-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-365	<a href="#">HDAC5</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-365	<a href="#">HDAC5 Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-365	<a href="#">HDAC5 Clone Polyclonal</a>	100 ug	449-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal



PC-365	<a href="#">HDAC5</a>	100 ug	456-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-366	<a href="#">HDAC6</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-366	<a href="#">HDAC6 Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-366	<a href="#">HDAC6 Clone Polyclonal</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-366	<a href="#">HDAC6</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-367	<a href="#">HDAC7</a>	100 ug	473-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-367	<a href="#">HDAC7 Polyclonal</a>	100 ug	474-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-367	<a href="#">HDAC7 Clone Polyclonal</a>	100 ug	428-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-367	<a href="#">HDAC7</a>	100 ug	436-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-368	<a href="#">HDAC8</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-368	<a href="#">HDAC8 Polyclonal</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-368	<a href="#">HDAC8 Clone Polyclonal</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-368	<a href="#">HDAC8</a>	100 ug	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-369	<a href="#">HDAC9</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-369	<a href="#">HDAC9 Polyclonal</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-369	<a href="#">HDAC9 Clone Polyclonal</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-369	<a href="#">HDAC9</a>	100 ug	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-370	<a href="#">HDAC10</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-370	<a href="#">HDAC10 Polyclonal</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-370	<a href="#">HDAC10 Clone Polyclonal</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-370	<a href="#">HDAC10</a>	100 ug	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-371	<a href="#">HDAC11</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-371	<a href="#">HDAC11 Polyclonal</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-371	<a href="#">HDAC11 Clone Polyclonal</a>	100 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-371	<a href="#">HDAC11</a>	100 ug	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-372	<a href="#">NF kappa B p65</a>	100 ug	505-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-372	<a href="#">NF kappa B p65 Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-372	<a href="#">NF kappa B p65 Clone Polyclonal</a>	100 ug	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-372	<a href="#">NF kappa B p65</a>	100 ug	464-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-373	<a href="#">NF kappa B p50</a>	100 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-373	<a href="#">NF kappa B p50 Polyclonal</a>	100 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-374	<a href="#">PBR (Peripheral-type Benzodiazepine Receptor)</a>	100 ug	512-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-374	<a href="#">PBR (Peripheral-type Benzodiazepine Receptor) Polyclonal</a>	100 ug	513-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-374	<a href="#">PBR (Peripheral-type Benzodiazepine Receptor) Clone Polyclonal</a>	100 ug	465-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-374	<a href="#">PBR (Peripheral-type Benzodiazepine Receptor)</a>	100 ug	471-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-375	<a href="#">MLN64</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-375	<a href="#">MLN64 Polyclonal</a>	100 ug	507-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-376	<a href="#">Perilipin A</a>	100 ug	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-376	<a href="#">Perilipin A Polyclonal</a>	100 ug	416-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-376	<a href="#">Perilipin A Clone Polyclonal</a>	100 ug	373-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-376	<a href="#">Perilipin A</a>	100 ug	382-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-377	<a href="#">Adiponectin (human)</a>	100 ug	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	human

PC-377	<a href="#">Adiponectin (human) Polyclonal</a>	100 ug	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-377	<a href="#">Adiponectin (human) Clone Polyclonal</a>	100 ug	413-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-377	<a href="#">Adiponectin (human)</a>	100 ug	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-379	<a href="#">Adiponectin (mouse)</a>	100 ug	446-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-379	<a href="#">Adiponectin (mouse) Polyclonal</a>	100 ug	448-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-379	<a href="#">Adiponectin (mouse) Clone Polyclonal</a>	100 ug	413-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-379	<a href="#">Adiponectin (mouse)</a>	100 ug	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-381	<a href="#">SET</a>	50 ug	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-381	<a href="#">SET Polyclonal</a>	50 ug	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-381	<a href="#">SET Clone Polyclonal</a>	50 ug	326-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-381	<a href="#">SET</a>	50 ug	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-382	<a href="#">Asc</a>	100 uL	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-382	<a href="#">Asc Polyclonal</a>	100 uL	613-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-382	<a href="#">Asc Clone Polyclonal</a>	100 uL	574-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-382	<a href="#">Asc</a>	100 uL	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-384	<a href="#">IL-15 rat</a>	100 ug	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
PC-384	<a href="#">IL-15 rat Polyclonal</a>	100 ug	435-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-384	<a href="#">IL-15 rat Clone Polyclonal</a>	100 ug	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-384	<a href="#">IL-15 rat</a>	100 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	rat
PC-385	<a href="#">IL-15, human</a>	100 ug	505-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
PC-385	<a href="#">IL-15, human Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-386	<a href="#">IL-15 mouse</a>	100 ug	433-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-386	<a href="#">IL-15 mouse Polyclonal</a>	100 ug	435-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-386	<a href="#">IL-15 mouse Clone Polyclonal</a>	100 ug	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-386	<a href="#">IL-15 mouse</a>	100 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	mouse
PC-398	<a href="#">Vitronectin</a>	100 uL	653-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-398	<a href="#">Vitronectin Polyclonal</a>	100 uL	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-398	<a href="#">Vitronectin Clone Polyclonal</a>	100 uL	608-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-398	<a href="#">Vitronectin</a>	100 uL	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-401	<a href="#">TEM8</a>	100 ug	505-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-401	<a href="#">TEM8 Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-401	<a href="#">TEM8 Clone Polyclonal</a>	100 ug	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-401	<a href="#">TEM8</a>	100 ug	464-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-402	<a href="#">LXR</a>	100 ug	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-402	<a href="#">LXR Polyclonal</a>	100 ug	525-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-402	<a href="#">LXR Clone Polyclonal</a>	100 ug	476-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-402	<a href="#">LXR</a>	100 ug	482-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-403	<a href="#">LOX-1</a>	100 uL	574-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-403	<a href="#">LOX-1 Polyclonal</a>	100 uL	574-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-403	<a href="#">LOX-1 Clone Polyclonal</a>	100 uL	522-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-403	<a href="#">LOX-1</a>	100 uL	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-404	<a href="#">Beclin 1</a>	100 ug	505-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-404	<a href="#">Beclin 1 Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-404	<a href="#">Beclin 1 Clone Polyclonal</a>	100 ug	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-404	<a href="#">Beclin 1</a>	100 ug	464-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-405	<a href="#">BIN-1</a>	100 ug	505-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-405	<a href="#">BIN-1 Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-405	<a href="#">BIN-1 Clone Polyclonal</a>	100 ug	491-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-405	<a href="#">BIN-1</a>	100 ug	496-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-406	<a href="#">ICAM</a>	100 uL	653-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-406	<a href="#">ICAM Polyclonal</a>	100 uL	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-406	<a href="#">ICAM Clone Polyclonal</a>	100 uL	608-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-406	<a href="#">ICAM</a>	100 uL	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-407	<a href="#">Phosphotyrosine</a>	100 ug	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-407	<a href="#">Phosphotyrosine Polyclonal</a>	100 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-407	<a href="#">Phosphotyrosine Clone Polyclonal</a>	100 ug	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-407	<a href="#">Phosphotyrosine</a>	100 ug	592-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-411	<a href="#">MMP-19</a>	100 ug	505-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-411	<a href="#">MMP-19 Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-411	<a href="#">MMP-19 Clone Polyclonal</a>	100 ug	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-411	<a href="#">MMP-19</a>	100 ug	464-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-412	<a href="#">Noxa</a>	100 ug	505-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-412	<a href="#">Noxa Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-412	<a href="#">Noxa Clone Polyclonal</a>	100 ug	457-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-412	<a href="#">Noxa</a>	100 ug	464-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-416	<a href="#">CITED1</a>	1 mL	803-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-416	<a href="#">CITED1 Polyclonal</a>	1 mL	797-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-416	<a href="#">CITED1 Clone Polyclonal</a>	1 mL	742-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-416	<a href="#">CITED1</a>	1 mL	815-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-417	<a href="#">Chromogranin A</a>	1 mL	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-417	<a href="#">Chromogranin A Polyclonal</a>	1 mL	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-417	<a href="#">Chromogranin A Clone Polyclonal</a>	1 mL	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-417	<a href="#">Chromogranin A</a>	1 mL	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-419	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 1 (OSF-1, Pleiotrophin)</a>	50 ug	374-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-419	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 1 (OSF-1, Pleiotrophin) Polyclonal</a>	50 ug	378-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-419	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 1 (OSF-1, Pleiotrophin) Clone Polyclonal</a>	50 ug	462-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-419	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 1 (OSF-1, Pleiotrophin)</a>	50 ug	542-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-420	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 2 (OSF-2, Periostin, Fasciclin-1 like)</a>	50 ug	374-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-420	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 2 (OSF-2, Periostin, Fasciclin-1 like) Polyclonal</a>	50 ug	378-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-420	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 2 (OSF-2, Periostin, Fasciclin-1 like) Clone Polyclonal</a>	50 ug	654-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-420	<a href="#">Osteoblast Specific Factor 2 (OSF-2, Periostin, Fasciclin-1 like)</a>	50 ug	685-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-422	<a href="#">Collagen Type II</a>	1 mL	891-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-422	<a href="#">Collagen Type II Polyclonal</a>	1 mL	882-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-422	<a href="#">Collagen Type II Clone Polyclonal</a>	1 mL	844-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-422	<a href="#">Collagen Type II</a>	1 mL	838-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-430	<a href="#">STAT2</a>	200 uL	392-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-430	<a href="#">STAT2 Polyclonal</a>	200 uL	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-430	<a href="#">STAT2 Clone Polyclonal</a>	200 uL	354-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-430	<a href="#">STAT2</a>	200 uL	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-431	<a href="#">STAT3</a>	200 uL	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-431	<a href="#">STAT3 Polyclonal</a>	200 uL	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-431	<a href="#">STAT3 Clone Polyclonal</a>	200 uL	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-431	<a href="#">STAT3</a>	200 uL	335-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-432	<a href="#">STAT6</a>	200 uL	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-432	<a href="#">STAT6 Polyclonal</a>	200 uL	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-432	<a href="#">STAT6 Clone Polyclonal</a>	200 uL	323-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-432	<a href="#">STAT6</a>	200 uL	335-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-433	<a href="#">Leptin</a>	100 ug	392-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-433	<a href="#">Leptin Polyclonal</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-433	<a href="#">Leptin Clone Polyclonal</a>	100 ug	354-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-433	<a href="#">Leptin</a>	100 ug	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-434	<a href="#">Ghrelin</a>	200 ug	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-434	<a href="#">Ghrelin Polyclonal</a>	200 ug	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-434	<a href="#">Ghrelin Clone Polyclonal</a>	200 ug	382-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-434	<a href="#">Ghrelin</a>	200 ug	390-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-435	<a href="#">Leptin</a>	500 ug	392-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-435	<a href="#">Leptin Polyclonal</a>	500 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-435	<a href="#">Leptin Clone Polyclonal</a>	500 ug	354-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-435	<a href="#">Leptin</a>	500 ug	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-436	<a href="#">NADE</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-436	<a href="#">NADE Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-436	<a href="#">NADE Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-436	<a href="#">NADE</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-437	<a href="#">ALBP (aP2)</a>	500 ug	392-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-437	<a href="#">ALBP (aP2) Polyclonal</a>	500 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-437	<a href="#">ALBP (aP2) Clone Polyclonal</a>	500 ug	354-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-437	<a href="#">ALBP (aP2)</a>	500 ug	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-438	<a href="#">HSL LIPE, Hormone-sensitive lipase</a>	500 ug	392-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-438	<a href="#">HSL LIPE, Hormone-sensitive lipase Polyclonal</a>	500 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-438	<a href="#">HSL LIPE, Hormone-sensitive lipase Clone Polyclonal</a>	500 ug	354-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-438	<a href="#">HSL LIPE, Hormone-sensitive lipase</a>	500 ug	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-439	<a href="#">Ghrelin</a>	200 ug	422-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-439	<a href="#">Ghrelin Polyclonal</a>	200 ug	425-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-439	<a href="#">Ghrelin Clone Polyclonal</a>	200 ug	382-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-439	<a href="#">Ghrelin</a>	200 ug	390-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-440	<a href="#">Leptin</a>	100 ug	392-Eur	Kamiya Biomedical KB	



PC-440	<a href="#">Leptin Polyclonal</a>	100 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-440	<a href="#">Leptin Clone Polyclonal</a>	100 ug	354-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-440	<a href="#">Leptin</a>	100 ug	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-441	<a href="#">ILPIP (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-441	<a href="#">ILPIP (CT) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-441	<a href="#">ILPIP (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-441	<a href="#">ILPIP (CT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-442	<a href="#">ILPIP (IN)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-442	<a href="#">ILPIP (IN) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-442	<a href="#">ILPIP (IN) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-442	<a href="#">ILPIP (IN)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-443	<a href="#">MD-2 (IN)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-443	<a href="#">MD-2 (IN) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-443	<a href="#">MD-2 (IN) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-443	<a href="#">MD-2 (IN)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-444	<a href="#">TIRP (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-444	<a href="#">TIRP (CT) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-444	<a href="#">TIRP (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-444	<a href="#">TIRP (CT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-445	<a href="#">TIRP (C2)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-445	<a href="#">TIRP (C2) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-445	<a href="#">TIRP (C2) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-445	<a href="#">TIRP (C2)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-446	<a href="#">TLR7 (IN)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-446	<a href="#">TLR7 (IN) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-446	<a href="#">TLR7 (IN) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-446	<a href="#">TLR7 (IN)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-447	<a href="#">TLR8 (IN)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-447	<a href="#">TLR8 (IN) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-447	<a href="#">TLR8 (IN) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-447	<a href="#">TLR8 (IN)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-448	<a href="#">TLR11 (IN)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-448	<a href="#">TLR11 (IN) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-448	<a href="#">TLR11 (IN) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-448	<a href="#">TLR11 (IN)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-449	<a href="#">DR6</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-449	<a href="#">DR6 Polyclonal</a>	100 ug	565-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-449	<a href="#">DR6 Clone Polyclonal</a>	100 ug	514-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-449	<a href="#">DR6</a>	100 ug	519-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-450	<a href="#">Adiponectin Receptor 2</a>	100 uL	564-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-450	<a href="#">Adiponectin Receptor 2 Polyclonal</a>	100 uL	564-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-450	<a href="#">Adiponectin Receptor 2 Clone Polyclonal</a>	100 uL	513-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant

PC-450	<a href="#">Adiponectin Receptor 2</a>	100 uL	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-451	<a href="#">Peroxioredoxin I</a>	100 uL	754-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-451	<a href="#">Peroxioredoxin I Polyclonal</a>	100 uL	749-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-453	<a href="#">Peroxioredoxin II</a>	100 uL	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-453	<a href="#">Peroxioredoxin II Polyclonal</a>	100 uL	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-453	<a href="#">Peroxioredoxin II Clone Polyclonal</a>	100 uL	579-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-453	<a href="#">Peroxioredoxin II</a>	100 uL	631-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-457	<a href="#">ICE Protease Activating Factor (CARD12 CLANA)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-457	<a href="#">ICE Protease Activating Factor (CARD12 CLANA) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-457	<a href="#">ICE Protease Activating Factor (CARD12 CLANA) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-457	<a href="#">ICE Protease Activating Factor (CARD12 CLANA)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-458	<a href="#">TIRAP (IN) (MAL)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-458	<a href="#">TIRAP (IN) (MAL) Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-458	<a href="#">TIRAP (IN) (MAL) Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-458	<a href="#">TIRAP (IN) (MAL)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-459	<a href="#">TLR10 (IN)</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-459	<a href="#">TLR10 (IN) Polyclonal</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-459	<a href="#">TLR10 (IN) Clone Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-459	<a href="#">TLR10 (IN)</a>	100 ug	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-460	<a href="#">TLR11 (CT)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-460	<a href="#">TLR11 (CT) Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-460	<a href="#">TLR11 (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-460	<a href="#">TLR11 (CT)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-461	<a href="#">TLR2 (NT)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-461	<a href="#">TLR2 (NT) Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-461	<a href="#">TLR2 (NT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-461	<a href="#">TLR2 (NT)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-462	<a href="#">TLR4 (NT)</a>	100 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-462	<a href="#">TLR4 (NT) Polyclonal</a>	100 ug	644-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-462	<a href="#">TLR4 (NT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	587-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-462	<a href="#">TLR4 (NT)</a>	100 ug	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-463	<a href="#">ARMER (CT) (ARL6IP, AIP1)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-463	<a href="#">ARMER (CT) (ARL6IP, AIP1) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-463	<a href="#">ARMER (CT) (ARL6IP, AIP1) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-463	<a href="#">ARMER (CT) (ARL6IP, AIP1)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-464	<a href="#">DAD1</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-464	<a href="#">DAD1 Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-464	<a href="#">DAD1 Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-464	<a href="#">DAD1</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-465	<a href="#">TL1A (NT)</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-465	<a href="#">TL1A (NT) Polyclonal</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-465	<a href="#">TL1A (NT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-465	<a href="#">TL1A (NT)</a>	100 ug	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-466	<a href="#">Bad (Bcl-2-like 8)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-466	<a href="#">Bad (Bcl-2-like 8) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-466	<a href="#">Bad (Bcl-2-like 8) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-466	<a href="#">Bad (Bcl-2-like 8)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-467	<a href="#">Bcl-G (CT) (Bcl-2-like 14)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-467	<a href="#">Bcl-G (CT) (Bcl-2-like 14) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-467	<a href="#">Bcl-G (CT) (Bcl-2-like 14) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-467	<a href="#">Bcl-G (CT) (Bcl-2-like 14)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-468	<a href="#">PIKE (CT) (Centaurin gamma 1)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-468	<a href="#">PIKE (CT) (Centaurin gamma 1) Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-468	<a href="#">PIKE (CT) (Centaurin gamma 1) Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-468	<a href="#">PIKE (CT) (Centaurin gamma 1)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-469	<a href="#">TRAF6 (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-469	<a href="#">TRAF6 (CT) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-469	<a href="#">TRAF6 (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-469	<a href="#">TRAF6 (CT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-470	<a href="#">XIAP (CT)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-470	<a href="#">XIAP (CT) Polyclonal</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-470	<a href="#">XIAP (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-470	<a href="#">XIAP (CT)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-471	<a href="#">Leptin</a>	500 ug	392-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-471	<a href="#">Leptin Polyclonal</a>	500 ug	396-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-471	<a href="#">Leptin Clone Polyclonal</a>	500 ug	354-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-471	<a href="#">Leptin</a>	500 ug	364-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-472	<a href="#">Bcl-2 (NT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-472	<a href="#">Bcl-2 (NT) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-472	<a href="#">Bcl-2 (NT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-472	<a href="#">Bcl-2 (NT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-473	<a href="#">Bcl-2 (IN)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-473	<a href="#">Bcl-2 (IN) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-473	<a href="#">Bcl-2 (IN) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-473	<a href="#">Bcl-2 (IN)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-474	<a href="#">Bid (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-474	<a href="#">Bid (CT) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-474	<a href="#">Bid (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-474	<a href="#">Bid (CT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-475	<a href="#">Bid (IN)</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-475	<a href="#">Bid (IN) Polyclonal</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-475	<a href="#">Bid (IN) Clone Polyclonal</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-475	<a href="#">Bid (IN)</a>	100 ug	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-476	<a href="#">TRIF (TICAM-1)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-476	<a href="#">TRIF (TICAM-1) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-476	<a href="#">TRIF (TICAM-1) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-476	<a href="#">TRIF (TICAM-1)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-477	<a href="#">ECSIT (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-477	<a href="#">ECSIT (CT) Polyclonal</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-477	<a href="#">ECSIT (CT) Clone Polyclonal</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-477	<a href="#">ECSIT (CT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-478	<a href="#">AFP</a>	1 mL	399-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-478	<a href="#">AFP Polyclonal</a>	1 mL	403-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-478	<a href="#">AFP Clone Polyclonal</a>	1 mL	366-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-478	<a href="#">AFP</a>	1 mL	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-482	<a href="#">CARMA-1</a>	100 uL	589-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-482	<a href="#">CARMA-1 Polyclonal</a>	100 uL	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-482	<a href="#">CARMA-1 Clone Polyclonal</a>	100 uL	549-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-482	<a href="#">CARMA-1</a>	100 uL	614-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-483	<a href="#">Cornulin</a>	50 ug	391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-483	<a href="#">Cornulin Polyclonal</a>	50 ug	395-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-483	<a href="#">Cornulin Clone Polyclonal</a>	50 ug	360-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-483	<a href="#">Cornulin</a>	50 ug	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-484	<a href="#">CTRP2</a>	50 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-484	<a href="#">CTRP2 Polyclonal</a>	50 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal

PC-485	<a href="#">CTRP7</a>	50 ug	486-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-485	<a href="#">CTRP7 Polyclonal</a>	50 ug	487-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-485	<a href="#">CTRP7 Clone Polyclonal</a>	50 ug	440-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-485	<a href="#">CTRP7</a>	50 ug	477-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-486	<a href="#">CYLD</a>	50 ug	444-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-486	<a href="#">CYLD Polyclonal</a>	50 ug	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-486	<a href="#">CYLD Clone Polyclonal</a>	50 ug	402-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-486	<a href="#">CYLD</a>	50 ug	483-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-487	<a href="#">Helicard</a>	100 ug	589-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-487	<a href="#">Helicard Polyclonal</a>	100 ug	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-489	<a href="#">NALP1</a>	100 ug	589-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-489	<a href="#">NALP1 Polyclonal</a>	100 ug	588-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-489	<a href="#">NALP1 Clone Polyclonal</a>	100 ug	535-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-489	<a href="#">NALP1</a>	100 ug	578-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-491	<a href="#">Nod1</a>	50 ug	391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-491	<a href="#">Nod1 Polyclonal</a>	50 ug	395-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-491	<a href="#">Nod1 Clone Polyclonal</a>	50 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-491	<a href="#">Nod1</a>	50 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-492	<a href="#">PIDD</a>	50 ug	391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-492	<a href="#">PIDD Polyclonal</a>	50 ug	395-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-492	<a href="#">PIDD Clone Polyclonal</a>	50 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal



PC-492	<a href="#">PIDD</a>	50 ug	430-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-493	<a href="#">RAIDD</a>	50 ug	354-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-493	<a href="#">RAIDD Polyclonal</a>	50 ug	359-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-493	<a href="#">RAIDD Clone Polyclonal</a>	50 ug	319-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-493	<a href="#">RAIDD</a>	50 ug	412-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-495	<a href="#">TRAM</a>	50 ug	391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-495	<a href="#">TRAM Polyclonal</a>	50 ug	395-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-495	<a href="#">TRAM Clone Polyclonal</a>	50 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-495	<a href="#">TRAM</a>	50 ug	363-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-496	<a href="#">TRIF</a>	50 ug	391-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-496	<a href="#">TRIF Polyclonal</a>	50 ug	395-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-496	<a href="#">TRIF Clone Polyclonal</a>	50 ug	353-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-496	<a href="#">TRIF</a>	50 ug	447-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-497	<a href="#">TWEAK</a>	50 ug	344-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-497	<a href="#">TWEAK Polyclonal</a>	50 ug	348-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-497	<a href="#">TWEAK Clone Polyclonal</a>	50 ug	309-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-497	<a href="#">TWEAK</a>	50 ug	400-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-498	<a href="#">Phosphothreonine</a>	100 ug	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-498	<a href="#">Phosphothreonine Polyclonal</a>	100 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-498	<a href="#">Phosphothreonine Clone Polyclonal</a>	100 ug	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-498	<a href="#">Phosphothreonine</a>	100 ug	592-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-499	<a href="#">Phosphoserine</a>	100 ug	649-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-499	<a href="#">Phosphoserine Polyclonal</a>	100 ug	646-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-499	<a href="#">Phosphoserine Clone Polyclonal</a>	100 ug	590-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-499	<a href="#">Phosphoserine</a>	100 ug	592-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-500	<a href="#">Crosstide</a>	100 ug	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-500	<a href="#">Crosstide Polyclonal</a>	100 ug	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-500	<a href="#">Crosstide Clone Polyclonal</a>	100 ug	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-500	<a href="#">Crosstide</a>	100 ug	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-501	<a href="#">Crebtide</a>	100 ug	619-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-501	<a href="#">Crebtide Polyclonal</a>	100 ug	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-501	<a href="#">Crebtide Clone Polyclonal</a>	100 ug	563-Eur	Kamiya Biomedical KB	polyclonal
PC-501	<a href="#">Crebtide</a>	100 ug	566-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-507	<a href="#">ZAP-70</a>	100 ug	728-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-507	<a href="#">ZAP-70 Poly</a>	100 ug	723-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-507	<a href="#">ZAP-70 Clone Poly</a>	100 ug	664-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-507	<a href="#">ZAP-70</a>	100 ug	663-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-508	<a href="#">Bombesin</a>	250 uL	602-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-508	<a href="#">Bombesin Poly</a>	250 uL	601-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-508	<a href="#">Bombesin Clone Poly</a>	250 uL	553-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-508	<a href="#">Bombesin</a>	250 uL	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-509	<a href="#">PYY (Peptide YY)</a>	50 uL	723-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa

PC-509	<a href="#">PYY (Peptide YY) Poly</a>	50 uL	720-Eur	Kamiya Biomedical KB	elisa
PC-509	<a href="#">PYY (Peptide YY) Clone Poly</a>	50 uL	659-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-509	<a href="#">PYY (Peptide YY)</a>	50 uL	659-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-510	<a href="#">AATF (Apoptosis antagonizing transcription factor)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-510	<a href="#">AATF (Apoptosis antagonizing transcription factor) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-510	<a href="#">AATF (Apoptosis antagonizing transcription factor) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-510	<a href="#">AATF (Apoptosis antagonizing transcription factor)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-511	<a href="#">AES (Amino-terminal Enhancer of Split)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-511	<a href="#">AES (Amino-terminal Enhancer of Split) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-511	<a href="#">AES (Amino-terminal Enhancer of Split) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-511	<a href="#">AES (Amino-terminal Enhancer of Split)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-512	<a href="#">AIM (CT)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-512	<a href="#">AIM (CT) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-512	<a href="#">AIM (CT) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-512	<a href="#">AIM (CT)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-513	<a href="#">Akt1(Protein Kinase B)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-513	<a href="#">Akt1(Protein Kinase B) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-513	<a href="#">Akt1(Protein Kinase B) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-513	<a href="#">Akt1(Protein Kinase B)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-514	<a href="#">APG7 (CT), (Autophagy Protein 7)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-514	<a href="#">APG7 (CT), (Autophagy Protein 7) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-514	<a href="#">APG7 (CT), (Autophagy Protein 7) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-514	<a href="#">APG7 (CT), (Autophagy Protein 7)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-515	<a href="#">ATF6 (Activating Transcription Factor 6)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-515	<a href="#">ATF6 (Activating Transcription Factor 6) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-515	<a href="#">ATF6 (Activating Transcription Factor 6) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-515	<a href="#">ATF6 (Activating Transcription Factor 6)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-516	<a href="#">AVEN (Apoptosis Caspase Activation Inhibitor)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-516	<a href="#">AVEN (Apoptosis Caspase Activation Inhibitor) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-516	<a href="#">AVEN (Apoptosis Caspase Activation Inhibitor) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-516	<a href="#">AVEN (Apoptosis Caspase Activation Inhibitor)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-517	<a href="#">Bak</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-517	<a href="#">Bak Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-517	<a href="#">Bak Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-517	<a href="#">Bak</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-518	<a href="#">Bax (NT), (Bcl-2 associated protein X)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-518	<a href="#">Bax (NT), (Bcl-2 associated protein X) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-518	<a href="#">Bax (NT), (Bcl-2 associated protein X) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-518	<a href="#">Bax (NT), (Bcl-2 associated protein X)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-519	<a href="#">Bcl-B</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-519	<a href="#">Bcl-B Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-519	<a href="#">Bcl-B Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-519	<a href="#">Bcl-B</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-520	<a href="#">Bfl-1 (NT)</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-520	<a href="#">Bfl-1 (NT) Poly</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-520	<a href="#">Bfl-1 (NT) Clone Poly</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-520	<a href="#">Bfl-1 (NT)</a>	100 ug	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-521	<a href="#">Bif (Bax-Interacting Factor 1)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-521	<a href="#">Bif (Bax-Interacting Factor 1) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-521	<a href="#">Bif (Bax-Interacting Factor 1) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-521	<a href="#">Bif (Bax-Interacting Factor 1)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-522	<a href="#">BIK, (Bcl-2-Interacting Killer)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-522	<a href="#">BIK, (Bcl-2-Interacting Killer) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-522	<a href="#">BIK, (Bcl-2-Interacting Killer) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-522	<a href="#">BIK, (Bcl-2-Interacting Killer)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-523	<a href="#">Bit1 (IN)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-523	<a href="#">Bit1 (IN) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-523	<a href="#">Bit1 (IN) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-523	<a href="#">Bit1 (IN)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-524	<a href="#">CARD8 (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-524	<a href="#">CARD8 (CT) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-524	<a href="#">CARD8 (CT) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-524	<a href="#">CARD8 (CT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-525	<a href="#">CARD9</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-525	<a href="#">CARD9 Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-525	<a href="#">CARD9 Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-525	<a href="#">CARD9</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-526	<a href="#">CARD10</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-526	<a href="#">CARD10 Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-526	<a href="#">CARD10 Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-526	<a href="#">CARD10</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-527	<a href="#">Caspase-4 (NT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-527	<a href="#">Caspase-4 (NT) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-527	<a href="#">Caspase-4 (NT) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-527	<a href="#">Caspase-4 (NT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-528	<a href="#">Caspase-6 (NT)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-528	<a href="#">Caspase-6 (NT) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-528	<a href="#">Caspase-6 (NT) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-528	<a href="#">Caspase-6 (NT)</a>	100 ug	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-529	<a href="#">Caspase-8 (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-529	<a href="#">Caspase-8 (CT) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-529	<a href="#">Caspase-8 (CT) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-529	<a href="#">Caspase-8 (CT)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-530	<a href="#">Chk2 (NT), (Checkpoint Kinase 2)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-530	<a href="#">Chk2 (NT), (Checkpoint Kinase 2) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-530	<a href="#">Chk2 (NT), (Checkpoint Kinase 2) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-530	<a href="#">Chk2 (NT), (Checkpoint Kinase 2)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-531	<a href="#">c-IAP (CT), (Inhibitor of Apoptosis Protein)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-531	<a href="#">c-IAP (CT), (Inhibitor of Apoptosis Protein) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-531	<a href="#">c-IAP (CT), (Inhibitor of Apoptosis Protein) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-531	<a href="#">c-IAP (CT), (Inhibitor of Apoptosis Protein)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-532	<a href="#">DAPK2 (Death Associated Protein Kinase 2)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-532	<a href="#">DAPK2 (Death Associated Protein Kinase 2) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-532	<a href="#">DAPK2 (Death Associated Protein Kinase 2) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-532	<a href="#">DAPK2 (Death Associated Protein Kinase 2)</a>	100 ug	570-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-533	<a href="#">DcR1 (ED)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-533	<a href="#">DcR1 (ED) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-533	<a href="#">DcR1 (ED) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-534	<a href="#">DcR3 (Decoy Receptor 3)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-534	<a href="#">DcR3 (Decoy Receptor 3) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-534	<a href="#">DcR3 (Decoy Receptor 3) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-535	<a href="#">DEDD2</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-535	<a href="#">DEDD2 Poly</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-535	<a href="#">DEDD2 Clone Poly</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-536	<a href="#">Endonuclease G (EndoG)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	dog

PC-536	<a href="#">Endonuclease G (EndoG) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	dog
PC-536	<a href="#">Endonuclease G (EndoG) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	dog
PC-538	<a href="#">FLASH (CT), (FLICE-Associated Huge Protein)</a>	100 ug	669-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-538	<a href="#">FLASH (CT), (FLICE-Associated Huge Protein) Poly</a>	100 ug	666-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-538	<a href="#">FLASH (CT), (FLICE-Associated Huge Protein) Clone Poly</a>	100 ug	608-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-539	<a href="#">Fn14 (Fibroblast Growth Factor-Inducible 14)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-539	<a href="#">Fn14 (Fibroblast Growth Factor-Inducible 14) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-539	<a href="#">Fn14 (Fibroblast Growth Factor-Inducible 14) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-540	<a href="#">ILP-2 (Inhibitor of Apoptosis-Like Protein-2)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-540	<a href="#">ILP-2 (Inhibitor of Apoptosis-Like Protein-2) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-540	<a href="#">ILP-2 (Inhibitor of Apoptosis-Like Protein-2) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-541	<a href="#">LAMP-1 (Lysosome Associated Membrane Protein 1)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-541	<a href="#">LAMP-1 (Lysosome Associated Membrane Protein 1) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-541	<a href="#">LAMP-1 (Lysosome Associated Membrane Protein 1) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-542	<a href="#">LAMP-2 (Lysosome Associated Membrane Protein 2)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-542	<a href="#">LAMP-2 (Lysosome Associated Membrane Protein 2) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-542	<a href="#">LAMP-2 (Lysosome Associated Membrane Protein 2) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-543	<a href="#">LSD1 (IN), (Lysine-specific histone demethylase)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-543	<a href="#">LSD1 (IN), (Lysine-specific histone demethylase) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-543	<a href="#">LSD1 (IN), (Lysine-specific histone demethylase) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-544	<a href="#">mSmac (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	



PC-544	<a href="#">mSmac (CT) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-544	<a href="#">mSmac (CT) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-545	<a href="#">NAIP (CT), (Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-545	<a href="#">NAIP (CT), (Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-545	<a href="#">NAIP (CT), (Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	apoptosis
PC-546	<a href="#">NOD2 (CT)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-546	<a href="#">NOD2 (CT) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-546	<a href="#">NOD2 (CT) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-547	<a href="#">OMI</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-547	<a href="#">OMI Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-547	<a href="#">OMI Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-548	<a href="#">p53DINP1</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-548	<a href="#">p53DINP1 Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-548	<a href="#">p53DINP1 Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-549	<a href="#">P53R2</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-549	<a href="#">P53R2 Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-549	<a href="#">P53R2 Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-550	<a href="#">PAK2 (NT), (p21-activated kinase 2)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-550	<a href="#">PAK2 (NT), (p21-activated kinase 2) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-550	<a href="#">PAK2 (NT), (p21-activated kinase 2) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-551	<a href="#">PERP</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-551	<a href="#">PERP Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-551	<a href="#">PERP Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-552	<a href="#">PHAP (NT), (Putative HLA-DR-associated protein)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-552	<a href="#">PHAP (NT), (Putative HLA-DR-associated protein) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-552	<a href="#">PHAP (NT), (Putative HLA-DR-associated protein) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-553	<a href="#">PHAP 1 (CT), (Putative HLA-DR-associated protein 1)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-553	<a href="#">PHAP 1 (CT), (Putative HLA-DR-associated protein 1) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-553	<a href="#">PHAP 1 (CT), (Putative HLA-DR-associated protein 1) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-554	<a href="#">PHAP III (Putative HLA-DR-associated protein I)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-554	<a href="#">PHAP III (Putative HLA-DR-associated protein I) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-554	<a href="#">PHAP III (Putative HLA-DR-associated protein I) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-555	<a href="#">PID_MTA2</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-555	<a href="#">PID_MTA2 Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-555	<a href="#">PID_MTA2 Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-556	<a href="#">PIST (CT)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-556	<a href="#">PIST (CT) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-556	<a href="#">PIST (CT) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-557	<a href="#">sRANK Ligand</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-557	<a href="#">sRANK Ligand Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-557	<a href="#">sRANK Ligand Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-558	<a href="#">TCCR (NT), (Type 1 T-cell cytokine receptor)</a>	100 ug	624-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant

PC-558	<a href="#">TCCR (NT), (Type 1 T-cell cytokine receptor) Poly</a>	100 ug	621-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-558	<a href="#">TCCR (NT), (Type 1 T-cell cytokine receptor) Clone Poly</a>	100 ug	567-Eur	Kamiya Biomedical KB	recombinant
PC-559	<a href="#">Toso</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-559	<a href="#">Toso Poly</a>	100 ug	557-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-559	<a href="#">Toso Clone Poly</a>	100 ug	506-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-560	<a href="#">XAF-1 (CT), (XIAP associated factor-1)</a>	100 ug	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-560	<a href="#">XAF-1 (CT), (XIAP associated factor-1) Poly</a>	100 ug	668-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-560	<a href="#">XAF-1 (CT), (XIAP associated factor-1) Clone Poly</a>	100 ug	610-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-561	<a href="#">Laminin-2</a>	100 uL	679-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-561	<a href="#">Laminin-2 Poly</a>	100 uL	692-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-561	<a href="#">Laminin-2 Clone Poly</a>	100 uL	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-562	<a href="#">Laminin-1</a>	100 uL	679-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-562	<a href="#">Laminin-1 Poly</a>	100 uL	692-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-562	<a href="#">Laminin-1 Clone Poly</a>	100 uL	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-563	<a href="#">Laminin-5</a>	100 uL	679-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-563	<a href="#">Laminin-5 Poly</a>	100 uL	692-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-563	<a href="#">Laminin-5 Clone Poly</a>	100 uL	633-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-564	<a href="#">Ferredoxin Reductase</a>	100 uL	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-564	<a href="#">Ferredoxin Reductase Poly</a>	100 uL	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-564	<a href="#">Ferredoxin Reductase Clone Poly</a>	100 uL	555-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-565	<a href="#">Ferritin H-chain</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-565	<a href="#">Ferritin H-chain Poly</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-566	<a href="#">Glutaredoxin 1</a>	100 uL	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-566	<a href="#">Glutaredoxin 1 Poly</a>	100 uL	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-567	<a href="#">Glutathione Peroxidase 4</a>	100 uL	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-567	<a href="#">Glutathione Peroxidase 4 Poly</a>	100 uL	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-567	<a href="#">Glutathione Peroxidase 4 Clone Poly</a>	100 uL	555-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-568	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase A</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-568	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase A Poly</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-568	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase A Clone Poly</a>	100 uL	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-569	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase B</a>	100 uL	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-569	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase B Poly</a>	100 uL	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-569	<a href="#">Methionine Sulfoxide Reductase B Clone Poly</a>	100 uL	555-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-570	<a href="#">Peroxiredoxin 4</a>	100 uL	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-570	<a href="#">Peroxiredoxin 4 Poly</a>	100 uL	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-570	<a href="#">Peroxiredoxin 4 Clone Poly</a>	100 uL	555-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-571	<a href="#">Peroxiredoxin 5</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-571	<a href="#">Peroxiredoxin 5 Poly</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-571	<a href="#">Peroxiredoxin 5 Clone Poly</a>	100 uL	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-572	<a href="#">Peroxiredoxin 6</a>	100 uL	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-572	<a href="#">Peroxiredoxin 6 Poly</a>	100 uL	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-572	<a href="#">Peroxiredoxin 6 Clone Poly</a>	100 uL	555-Eur	Kamiya Biomedical KB	

PC-573	<a href="#">Superoxide Dismutase 1</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-573	<a href="#">Superoxide Dismutase 1 Poly</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-573	<a href="#">Superoxide Dismutase 1 Clone Poly</a>	100 uL	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-574	<a href="#">Superoxide Dismutase 2</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-574	<a href="#">Superoxide Dismutase 2 Poly</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-574	<a href="#">Superoxide Dismutase 2 Clone Poly</a>	100 uL	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-575	<a href="#">Superoxide Dismutase 4</a>	100 uL	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-575	<a href="#">Superoxide Dismutase 4 Poly</a>	100 uL	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-576	<a href="#">Thioredoxin 2</a>	100 uL	611-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-576	<a href="#">Thioredoxin 2 Poly</a>	100 uL	609-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-577	<a href="#">Thioredoxin Reductase 2</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-577	<a href="#">Thioredoxin Reductase 2 Poly</a>	100 uL	562-Eur	Kamiya Biomedical KB	
PC-577	<a href="#">Thioredoxin Reductase 2 Clone Poly</a>	100 uL	510-Eur	Kamiya Biomedical KB	
RK-397	<a href="#">RK-397</a>	5 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
RK-397	<a href="#">RK-397</a>	5 mg	409-Eur	Kamiya Biomedical KB	
TN-001	<a href="#">TNF-alpha, Soluble (mouse recombinant)</a>	50 µg	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TN-001	<a href="#">TNF-alpha, Soluble (mouse recombinant)</a>	50 µg	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TN-001	<a href="#">TNF-alpha, Soluble (mouse recombinant)</a>	50	492-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TN-002	<a href="#">TNF-alpha, soluble (human recombinant)</a>	50 µg	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TN-002	<a href="#">TNF-alpha, soluble (human recombinant)</a>	50 µg	404-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TN-002	<a href="#">TNF-alpha, soluble (human recombinant)</a>	50	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant

TN-003	<a href="#">TNF-R1(human)</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
TN-003	<a href="#">TNF-R1(human)</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
TN-003	<a href="#">TNF-R1(human)</a>	50	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
TN-004	<a href="#">TNF-R2 (human)</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
TN-004	<a href="#">TNF-R2 (human)</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
TN-004	<a href="#">TNF-R2 (human)</a>	50	575-Eur	Kamiya Biomedical KB	human
TN-010	<a href="#">rmsTNF-Alpha Kit</a>	50 µg	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
TN-010	<a href="#">rmsTNF-Alpha Kit</a>	50 µg	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
TN-010	<a href="#">rmsTNF-Alpha Kit</a>	50	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
TN-011	<a href="#">rhsTNF-Alpha Kit</a>	50 µg	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
TN-011	<a href="#">rhsTNF-Alpha Kit</a>	50 µg	532-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
TN-011	<a href="#">rhsTNF-Alpha Kit</a>	50	622-Eur	Kamiya Biomedical KB	assays
TR-002	<a href="#">TRAIL, Human Recombinant Protein (Apo-2L), Kit</a>	10 µg	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-002	<a href="#">TRAIL, Human Recombinant Protein (Apo-2L), Kit</a>	10 µg	618-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-002	<a href="#">TRAIL, Human Recombinant Protein (Apo-2L), Kit</a>	10	670-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-004	<a href="#">TRAIL-R1, Human Recombinant Protein</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-004	<a href="#">TRAIL-R1, Human Recombinant Protein</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-004	<a href="#">TRAIL-R1, Human Recombinant Protein</a>	50	504-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-005	<a href="#">TRAIL-R2, Human Recombinant Protein</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-005	<a href="#">TRAIL-R2, Human Recombinant Protein</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-005	<a href="#">TRAIL-R2, Human Recombinant Protein</a>	50	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant

TR-006	<a href="#">TRAIL-R2, Human Recombinant Protein (FITC labeled)</a>	50 µg	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-006	<a href="#">TRAIL-R2, Human Recombinant Protein (FITC labeled)</a>	50 µg	526-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-006	<a href="#">TRAIL-R2, Human Recombinant Protein (FITC labeled)</a>	50	599-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-007	<a href="#">TRAIL-R3, Human Recombinant Protein</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-007	<a href="#">TRAIL-R3, Human Recombinant Protein</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-007	<a href="#">TRAIL-R3, Human Recombinant Protein</a>	50	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-008	<a href="#">TRAIL-R4, Human Recombinant Protein</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-008	<a href="#">TRAIL-R4, Human Recombinant Protein</a>	50 µg	490-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant
TR-008	<a href="#">TRAIL-R4, Human Recombinant Protein</a>	50	551-Eur	Kamiya Biomedical KB	recom binant